

**UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA**

**MMOA NTOTOHOSEM A EDA ADI WO AKANFOO MME MU**



**MASTER OF PHILOSOPHY**


**2022**

**UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA**

**MMOA NTOTOHOSEM A EDA ADI WO AKANFOO MME MU**

**IBRAHIM ABDULAI APPIA**

**(202114393)**



**Mpensempensemu dwumadie a efiri Suapɔn ne fa a ehwe Akan-Nzema kasa ho  
adesua so de kɔma “School of Graduate Studies”**

**Wei ne ahiadeɛ baako a ebɛma Suapɔn no ama me  
Master of Philosophy  
(Ghanaian Language Studies-Twi)  
ɛwo University of Education, Winneba.**

**OPENIMAA, 2022**

## PAEMUKA

### OSUANI PAEMUKA

Me, Ibrahim Abdulai Appia, pae mu ka se, saa dwumadie yi ye nhwehwemu a m'ankasa na meberee me mogya ani yeee. Se mede dee nkorofoo a mabobo won din wo dwumadie yi mu no aka to nkyen a, dee aka nyinaa ye m'ankasa me nsa ano adwuma. Obiara nyee emu fa anaa mua bi se ode repe abodin wo baabiara.

Nsaanodin.....

Eda.....

### OHWEFOO PAEMUKA

Mepae mu ka se, me na mehwee dwumadie yi so, tenetenee no maa no yee nsiesie a efata sedee Simpa Suapon akwankyerere a wofa so de tentene tiisisi dwumadie no tee perepere.

**Ohwefo: Prof. Charles Owu-Ewie**

Nsaanodin.....

Eda.....

## DINTOO

Meto me nhwehwemu dwumadie yi din de hye m'awofoɔ, Owura Akerega-Appia ne Mma Hawa, me yere Rahina Taiyeb Alhaj, ne me mma Mardiya, Khadija, Khaleel ne Rayhana animuonyam.



## ASEDA

Inam Onyankopɔn mmɔborɔhunu so na ama dwumadie yi adi mu. Mede aseda a enni kabea rema no sɛ ɛfiri mmeresantene yi nyinaa mu no, wabɔ me ho ban. Dwumadie a ɛte sɛɛ rentumi nni mu wɔ bere a nnipa binom mmoa nka ho.

M'aseda soronko kɔ ma Prof. Charles Owu-Ewie a ɔye ɔkyerɛkyerɛni wɔ Winneba suapɔn mu nkorabata a ɛwɔ Adwumako, Akan-Nzema Department, wɔ abotere nteaseɛ ne adaagyee a ɔnyaee de kenkann dwumadie yi mu, siesiee ɛmu mfomsoɔ nyinaa sane maa me ɛho akwankyerɛ nyinaa.

Jsiane sɛ enam dua so na ahoma duru soro nti, mede aseda a enni kabea ma me yere, Rahinatu Taiyeb Alhaj ne me nuAnomsem; Robert, Abiba, Abdul-Salam, James, Draman, Hickmatu Ntsiful ne Aishetu wɔ wɔn nkuranhyɛ, afutuo, ne mmoa soronko a wɔdaa no adi bere a na meredi akɔneaba wɔ me nhwehwɛmu dwumadie no mu a na m'anidasoɔ reye asa no.

Aseda a ɛdi hɔ kɔ ma me nnamfonom a me ne wɔn kɔɔ Simpa suapɔn no mu kɔyee saa adesua wɔ M.Phil Ghanaian Languages Studies (Akan-Twi) mu wɔ akyigyina pa ne mmoa soronko a wɔn nso daa no adi kyereɛ me bere a na yewɔ suapɔn no mu no. Wɔn din na ɛdidi soɔ yi; Charles Asare, Eric Kyeremeh, Solomon Ntsiful, Akakiire Joseph Anamzaaya ne Akolgo Daniel.

Aseda a ɛtwa toɔ no nso kɔ ma Prof. Samuel Awinkene Atintono, Prof. Samuel Alhassan Issah, Mr. Farouk, Mr. Yakub Mohammed, Owura Nicholas Obeng Agyekum a wɔn nyinaa wɔ Simpa Suapɔn nkorabata a ɛwɔ Adwumako mu wɔ wɔn adaagyee ne abotere a wɔnya de tenetene dwumadie yi maa me. Nyame nhyira mo nyinaa.

## EMU NSEM

Paemuka	iii
Dintoɔ	iv
Aseda	v
Emu Nsem	vi
Epono Ahodoɔ	ix
Nnianimu Mmuabɔsem	x
<b>ƆFA A ƐDI KAN : DWUMADIE NO NYINAA NNIANIMUU</b>	<b>1</b>
1.0 Nnianimu	1
1.1 Dwumadie no nnyinasoɔ	1
1.2 Ɔhaw no adida	5
1.3 Dwumadie yi botaee	5
1.4 Dwumadie yi ho nsemmissa	6
1.5 Dwumadie yi ho mfasoɔ	6
1.6 Ɔhaw a mehyiaee	7
1.7 Baabi a dwumadie no kɔpem	8
1.8 Dwumadie yi nhyehyeeɛ	8
1.9 Ɔfa yi mmuabo	9
<b>ƆFA A ƐTƆ SO MMIENU : DEƐ ANIMDEFƆƆ BINOM AKA A</b>	
<b>ƐFA DWUMADIE YI HO</b>	<b>11</b>
2.0 Nnianimuu	11
2.1 Akanfoɔ ne wɔn kasa	11
2.2 Akanfoɔ ho nsem	13
2.3 Kasadwini	16
2.3.1 Anomsem Kasadwini	21

2.3.2 Anomsem Kasadwini su	22
2.3.3 Ebe Nkyerɛasee	23
2.3.4 Akanfoɔ Mmɛ Ahodoɔ	26
2.3.4.1 Ebe turodoo	29
2.3.4.2 Asem-se-be	30
2.3.4.3 Nnyesobe	31
2.3.4.4 Abebudee	31
2.3.5 Ebe Botaeɛ ne ho Mfasoɔ	32
2.4 Dwumadie yi ho Adwenemusem	35
2.4.1 Dwumadie yi adwenemusem nnyinasoɔ	37
2.4.2 Sɛdeɛ Mede Nnyinasoɔ no dii Dwuma no	38
2.5 ɔfa yi Tɔfabɔ	42
<b>ɔFA A ETɔ SO MMIɛNSA : DWUMADIE YI HO AKWANKYERɛ</b>	<b>43</b>
3.0 Nnianimuu	43
3.1 Nhwehwɛmu no su	43
3.2 Nnipa dodoɔ a mede wɔn dii dwuma	45
3.2.1 Nnipakuo pɔtee a mede wɔn dii dwuma	46
3.2.2 Ekwan a mefaa so paw saa nnipa no	48
3.3 Beaeɛ a meyeɛ nhwehwɛmu no	49
3.4 Akwan a mefaa so nyaa nsemmoano no	49
3.4.1 Nkɔmmɔtwetwe (Semi-Structured Interview)	50
3.4.2 Nea animdefoɔ binom ada no adi	51
3.5 Ekwan a mefaa so yee mpensempensemu no	52
3.6 Akwansɛ	52
3.7 ɔfa yi Tɔfabɔ	53

<b>ƆFA A ƐTƆ SO NAN : DWUMADIE YI MPƐNSEMPƐNSEMU</b>	<b>54</b>
4.0 Nnianimuu	54
4.1 Kwan bɛn so na mmoa ntotohosɛm da adi wɔ Akanfoɔ mmɛ ahodoɔ a ɛfa mmoa ho mu?	55
4.2 Kwan bɛn so na nsɛntitire da adi wɔ mmɛ ahodoɔ a Akanfoɔ bu fa mmoa ho mu?	76
4.3 Bɛrɛ ne beaɛɛ a Akanfoɔ de mmɛ ahodoɔ a ɛfa mmoa ho di dwuma	92
4.4 Ɔfa yi muabo	98
<b>ƆFA A ƐTƆ SO NUM : DWUMADIE YI TƆFABƆ NE ADWENKYERE</b>	<b>99</b>
5.1 Nnianimuu	99
5.2 Dwumadie yi tɔfabɔ	100
5.3 Dɛɛ nhwehwemu dwumadie yi daa no adi	101
5.4 Adwenkyere	103
5.6 Awieɛɛ	104
MMOA NWOMA	106
NKEKAHO A	110
NKEKAHO B	117
NKEKAHO C	120





## ᲄᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ

- 1: ᲄᲠᲠᲠ Რ ᲄᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ Რ ᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ 47
2. ᲄᲠᲠᲠ Რ ᲄᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ ᲠᲠᲠᲠᲠ 47



## NNIANIMU MMUABOSEM

Dwumadie yi yee Akanfoc abebu mu mpjnsjimpjnsjmu faa mmj ahodo a Akanfo bu fa mmoa binom ho. Jhwee sedee mmoa ntotohosem di dwuma wo mmoa ho mme ahodo mu, nsentitire a jda adi wc saa mme yi mu, ne bere ne beaee ahodo a Akanfo tumi de mme ahodo efa mmoa ho no di dwuma. Megyinaa adwenemusem ‘Conceptual Metaphor Theory’ so na eyee mpensempensemu yi. Nnipa dodo a mede wcn dii dwuma yi yj nnum (5) a wcadi mfej aduasa kcsi adusia num. Beaej nkutahodie ko so yj Takyiman kuro a ewc Bono Apueee mantam mu ne Adwumako. Nhwehwjmu yi mu no, mefaa nkommotwetwee so, ne dee animdefo binom ada no adi wo nwoma ahodo mu na epee me nsemmoano. Ne nyinaa mu no meboaboa mmoa ho mme oha ne aduonum mmien. Nhwehwemu yi da no adi se ntotohosem da adi wo Akanfo mme a wobu fa mmoa ho mu; mmoa no bi ne ananse, akoko, nantwie, odwan, osono ne mmoa bebee. Nsemmoano no kyeree se mmoa ho mme ahodo yi da Akanfo adwenemusem a wowa fa mmoa suban ne nneyee ahodo ho adi. Nsentitire a eda adi wo mu no bi ne nkabom, adwumaden, setie, ahobree, otan, akwadoro ne dee ekeka ho a wchj ho nkuran ne dej wckasa tia no boa tenetene nnipakuo binom abrabc ne wcn nneyjj a jno nso boa ma nnipa asetena mu yj anika ne ahomeka. Jyj me nsusuij sj nhwehwjmu foforc bjsan akc so a ebeeyina adwenemusem yi ara so ahwe mme ahodo a efa abodee nkaee binom ho na jnam so ada Akanfoc mme ahodoc binom a dwumadie yi anhwj hc no nyinaa adi.



## ƆFA A ƐDI KAN

### DWUMADIE NO NYINAA NNIANIMUU

#### 1.0 Nnianimu

Saa Ɔfa yi kyerekyere fa dwumadie yi nnianimu ho, nnyinaso a dwumadie yi gyina so, ɔhaw no adi da, dwumadie yi botae, nsemmissa ahodo a megyina so ne mfaso a ɛwo dwumadie yi mu. Saa Ɔfa yi mu ara na mada ɔhaw no adi. Wei da nkyen a, masane akasa afa beae a dwumadie yi kɔpem ne ɔhaw a mehyiae. Afei, makyerɛ dwumadie yi nkyekyemu na magyina so de dwumadie yi nyinaa muabo asane atoa so.

#### 1.1 Dwumadie no nnyinaso

Akanfoɔ ye nnipakuo bi a wɔwɔ nimdeɛ sononko wɔ abrabɔ ne ɛmu suahunu ahodoɔ mu. Wɔn nimdeɛ no firi tete a Onyankopɔn bɔ wiase de bɛsi nne. Nneɛma bebreɛ na Akanfoɔ nam wɔn nyansa ne wɔn nimdeɛ so yɛɛ a nne yi nnipa agye ho adwa. Nneɛma ahodoɔ yi bi ne aduradeɛ, ahina, nkawa, nhwenneɛ, nkukuo, kyiniɛ ne nimdeɛ a yɛhunu no wɔ kasa mu, nnwontoɔ mu, asa mu, ayan mu, ayaresa mu, nkonwa ho, mpaboa so, ne deɛ ekeka ho bebreɛ.

Sɛ ɔman biara bɛtu mpɔn a na ɛfiri akwan ahodoɔ a yɛbɛfa so bɔ tete nneɛma, nneyɛɛ ne kasa ho ban. Kasa ye ɔman agyapadeɛ no mu baako a ɛboa ɔman biara ma no kɔ n'anim nti, ɛsɛ sɛ obiara nya nimdeɛ mapa de bɔ ho ban ma nkyirimma sɛdeɛ wɔn nso bɛhwɛ so de abɔ wɔn bra.

Ansa na Oburoni bɛba Abibirem de sukuu ne nwomasua a wɔnam so de tete nkyirimma anaa nneɛmafoɔ bɛba no, na Akanfoɔ wɔ akwan ahodoɔ a wɔfa so tete wɔn mma ma

wonyini beye mpanin pa. Akanfoɔ nam anansesem, nnwontoɔ, anwonsɛm, abɛbuo, kasakoa ne ade so na etetee wɔn mma. Ne titire no, na wɔtaa de abɛbuo na ɛkyere kasa. Ne senti ne sɛ, ɛbe da Akanfoɔ nyansa, nimdee, nyamesom, suahunu ahodoɔ ne dee ɛkeka ho nyinaa adi pefee. Mekyerɛ sɛ biribi a ɛfa nnipakuo anaa ɔman bi ho biara no tumi da adi wɔ wɔn mme ahodoɔ mu.

Yei nti, sɛ Okanni biara rekasa a wohunu sɛ ampa, Akan kasa ye kasa a ɛye de na ɛsan nso ye hwam. ɛbe di akotene yie wɔ Akan kasa mu ɛsiane sɛ, wɔde twa asem tenten tiawa, wɔde si asem so dua, wɔde tu fo, wɔde siesie nnipa ntam ntawatawa, na afei nso wɔde kasa fa papa ne bɔne ho, anigyee ne awerehoɔ, ɔtan ne ɔdo, owuo ne nkwa, ne ade ho. Wɔtumi bu ɛbe de kyere ɔkwan pa a yɛbɛfa so abɔ bra pa, sɛdeɛ yene afoforo bɛtena yie anaa ɔkwan pa a yɛbɛfa so abu ɔman ama no atu mpɔn. Sɛ etɔ bere bi na onipa bi reye asoɔden anaa rebɔ bra bɔne bi te sɛ korɔno, adwamammɔ, aniha, ne ade a, wɔtumi de mme ahodoɔ no bi tu onii no fo ma ɔsakyera n'adwene wɔ n'akwan bɔne no ho.

Onipa biara a ɔwɔ nimdee wɔ mme dwumadie ho no tumi twitwa gye ne ho firi nsem bi a anka ɔbɛkɔ mu no ho. Sɛ ɛkɔba sɛ obi ne ne yɔnko nya asem a, sɛdeɛ onii no bɛtumi aka n'asɛm wɔ abɛbuo kwan so de atoto nsem no ho ama no asisi soɔ no tumi sesa abadwafoɔ yi adwene ma no di bem anaa nkonim prɛko pɛ nanso, onipa a ɔntumi mfa mme mfrafra ne kasa mu no ntaa nni nkonim ɛsiane sɛ, wɔsusu sɛ onipa no anhunu n'asɛm ka.

ɛda adi pefee ma yɛhunu sɛ, abɛbuo ye nyansasɛm a ɛmu do yie. ɛno nti, ɛhia ma onipa a sɛbe ɔnim nyansa anaasɛ n'adwene mu do yie na ɔtumi te asɛɛ anaa ɔtumi de di dwuma wɔ ne nkutahodie mu. Ne saa nti, Akanman mu no, sɛ obi tumi de mme di dwuma yie

wɔ ne kasa anaa ne nkutahodie mu a, wɔbu no sɛ ɔnimdefoɔ, onyansafoɔ, obi a n'ano atɛɛ anaa n'ano awoɔ. Sɛ ɛkɔba no saa a, wɔnsi no fam koraa na obiara de anidie a ɛsɛ fata ma no. Nanso, sɛdɛɛ maka dada no, sɛ mmɛ nni akotene wɔ obi kasa mu anaasɛ ɔntumi mfa nni dwuma ne berɛ mu a, na ɛkyerɛ sɛ ne nimdɛɛ wɔ Akan kasa mu no wɔ fam.

Ɛsiane saa mfasoɔ ahodoɔ yi ne dɛɛ ɛkeka ho fa abɛbuo ho wɔ yɛn kasa mu nti na yɛn nanAnomsem nam wɔn nyansakwan ne wɔn suahunu so anwene de agya yɛn nkyirimma sɛ yɛmfa mmɔ yɛn bra. Yei kyere sɛ, ɛbɛ ho hia yie wɔ yɛn kasa ne yɛn nkutahodie ahodoɔ mu. Ne saa nti, wɔmmu ɛbɛ basabasa. Mpanimfoɔ taa ka sɛ, "Asem na ɛde ne bɛ nam anaasɛ, Asem mmaɛɛ a, wɔmmu bɛ." Sɛ obi bɛbu ɛbɛ a, na ɛgyina asem a asie, beaɛɛ a asem no siɛɛ ne nnipa a wɔatwa ahyia no so ansa na onii ko no atumi abu ɛbɛ a ɛsɛ fata. Ɛfiri sɛ, sɛ woammu ɛbɛ ne kwan so a, ɛnnɛ woammu koraa a anka mfasoɔ wɔ so. Sɛ ɛkɔba saa a, na aye sɛ woasa akapoma na woannwa mu, ne sɛnti ne sɛ, dɛɛ ɛda no woamfa anto ho a, ɛfiri tɔ. Ɛno na ɛmaa mpanin buu bɛ bi sɛ, "Sɛ wɔwu gya wo mpanin kasa a, wonnyae nkɔka mmɔfra kasa." Yei kyere sɛ, ɛnni sɛ yetoto ɛbɛ ase koraa wɔ yɛn kasa mu.

Nnɛ yi dɛɛn na yɛhunu no wɔ Akanman mu fa ɛbɛ a yɛn nanAnomsem nam wɔn suahunu ahodoɔ so ahyehyɛ de agyaa yɛn nkyirimma yi ho no? So, saa agyapadɛɛ kɛsɛɛ yi da so kura ne mudie mu anaa? Nnɛmmafoɔ da so de mmɛ di dwuma wɔ wɔn kasa ne wɔn atwerɛ mu mpo a, sɛn na wɔsi de di dwuma no fa? Ɛnam ne nhyehyɛɛ so anaa wɔde di dwuma sɛdɛɛ wɔn ahonim kyere wɔn?

Yei nka mfua, deɛ nnansa yi yɛhunu ne sɛ nnɛmmafoɔ mu dodoo no ara mfa ebe yi nye hwee wo won daa daa nkutahodie wo Akan kasa mu. Won a wowa ope pa se wode bedi dwuma no nso mpo ntumi mfa nni dwuma wo ne kwan so sɛdeɛ mpanin hyehyee de gyaa yen no. Onipa no bebu ebe no na ene asem a wɔreka no nko anaase ebo abira koraa. Ebinom nso wo ho a ebe biara a, wobeteɛ no, gye se wobisa n'asekyere ansa na wɔate aseɛ. Wei nyinaa ye animguaseɛ kesee pa ara ma yen nkyirimma esiane se, ebe ne ano kasadwini ahodoɔ no tumi kyere yen gyidie, deɛ yɛfiri ne deɛ yerekoro. Eno nti, se enne yen ani nnye ho anaa yɛntumi mfa nye adwuma a, na ekyere se yereye ayera yen amammerɛ no fa bi.

Se wotwe pini nnɛmmafoɔ yi binom ho na wobisa won deɛ nti a wɔmfa ebe ntaa nni dwuma wo won kasa mu anaase wontumi mfa nni dwuma ne kwan so ne kwan so a, nsem a wɔtaa ka no ara ne se; m'ani gye mme ho nanso menni nimdee biara fa ho; ne sua ye me den esiane se, emu do na n'asetee nso ye tena; mennya obi mma no nkyerekere me mu, ne deɛ ekeka ho.

So, hwan na yemfa saa soboo yi mmoo no? Eyɛ awofoɔ, akyerekyerɛfoɔ, ahemfo, oman mpanimfoɔ, yen anksa anaa hwan? So, saa ohaw yi wo nsunsuasoo bi wo yen kasa, yen abraboo ne ye man mpuntuo so? Akwan hodoɔ bi wo ho a yɛbetumi afa so aboo yen mme ahodoɔ no ho ban se emfiri yen kasa (ano ne atwerɛ) ne deɛ ekeka ho mu? Enam saa ohaw yinom farebae, ne nsunsuansoo ahodoɔ a ede beba nnɛmmafoɔ, nkyirimma ne yen kasa no so, ne akwan ahodoɔ a yɛbefa so asi saa ohaw yinom ano nti na mefa too me ho so se meye saa nhwehwemu yi.

## 1.2 Ohaw no adida

Kasa ne amammerɛ mu akunini, amanyefoɔ, asofoɔ, nwomanifoɔ, ɔman yi mu mpanimfoɔ ne atitire pii na wɔresu sɛ ɔman yi kasa ne amammerɛ ho nimdee reyɛ aba fam anaa atɔ nsuom kakra nansa yi. Adwenepɔ a wɔgyina so reka saa ne sɛ, ɛnne yi nnemmafoɔ dodoɔ no ara abu wɔn ani agu saa agyapadeɛ titire yi so. Eno nti, ɛho behia sɛ yɛn nyinaa bebɔ ho ban de apagya asi ho sɛ ɛbeyɛ a ɛrenyera (Nketia, 2006: 3). Abakoɛm, abrabɔ ne asetena mu suahunu a yɛn nanAnomɛm de gyaa nkyirimma no reyɛ atɔ nsuom anaa ayera. Dee ama no aba saa ne suatra, atukɔtena, abɛɛfoɛm, aborofoɛm, awofoɔ bi nnya mmere mfa nkyerɛkyerɛ wɔn mma. Afei, akyerɛkyerɛfoɔ kwan a wɔfa so kyere yɛn amammerɛ ne amanneɛ ahodoɔ yi wɔ yɛn sukuu ahodoɔ no mu nso ka ho bi.

Sersah (1998) nhwehwemu dwumadie nso de to dwa sɛ saa ohaw yi a madi kan aka dada yi adidi akɔduru mpɛmpensoɔ a mmabunu nso ama wɔn nimdee a wɔwɔ wɔ abɛbuo ho no aba fam koraa. Yɛn nanAnomɛm gyidie, suahunu, ne ade nyinaa nso yete no wɔ ano kasadwini ahodoɔ mu. Ne saa nti na abɛhia sɛ yɛfa akwan hodoɔ so de hyɛ nkyirimma anaa nnɛmafoɔ nkuran ma wɔde mmoa ho mme ahodoɔ ɛfata adi dwuma wɔ wɔn kasa mu na ama afoforoɔ nso asua mu nnɛpa no bi de abɔ wɔn bra na ama ɔman no atu mpɔn na afei nso yɛn amammerɛ ne amanneɛ ase atim.

## 1.3 Dwumadie yi botaeɛ

Dwumadie biara wc botaej titire a jgyina soc. Eno nti, me nhwehwemu dwumadie yi botaeɛ ne sɛ:


- i. ɛhwe sedee mmoa ntotohosɛm da adi wɔ Akanfoɔ mme ahodoɔ a ɛfa mmoa ho mu;

- ii. ehwe nsentitire a eɗa adi wɔ Akanfoɔ mme ahodoɔ a wɔbu fa mmoa ho mu;
- iii. ekyere bere ne beaɛe a Akanfoɔ de mme ahodoɔ a efa mmoa ho di dwuma wɔ wɔn kasa mu.

#### 1.4 Dwumadie yi ho nsemmisa

Nhwehwemu yi gyina saa nsemmisa ahodoɔ a eɗidi soɔ yi so. Nsemmisa yinom bema maduru nhwehwemu no botaeɛ no ho.

- i. kwan ben so na mmoa ntotohosem da adi wɔ Akanfoɔ mme ahodoɔ a efa mmoa ho mu?
- ii. kwan ben so na nsentitire da adi wɔ mme ahodoɔ a Akanfoɔ bu fa mmoa ho mu?
- iii. bere ne beaɛe ahodoɔ ben na Akanfoɔ de mme ahodoɔ a efa mmoa ho di dwuma wɔ wɔn kasa mu?



#### 1.5 Dwumadie yi ho mfasoɔ

Dwumadie biara mu no, ɔdwumayeni no hwehwe se biribi pa bi befiri mu aba, se ebeboa ɔno nko ara anaa ɔman mu no nyinaa. Wei na emaa mpanin buu ebe bi se: “mfasoɔ nti na yedi dwa”. Eno nti, saa nhwehwemu dwumadie yi nso, mfasoɔ a ebefiri mu aba no na eɗidi soɔ yi.

Dee eɗi kan no, nhwehwemu yi beboa m’ankasa yie esiane se, ebema me ne nnipa bi a wɔakwaware Akan kasa no mu ahyia. Me ne wɔn nkitahodie no bebue m’adwene mu na asan nso ama manya nimdee pii afa mme ho. Mekyere se, masua biribi foforo a efa nhwehwemu no ho afiri animdefoɔ a me ne wɔn dii nkutaho no nkyen. Ede ayɔnkofa pa bi abeto saa nnipa ahodoɔ a me ne wɔn dii ahyia wɔ dwumadie yi ne me ntam.



Dwumadie yi besan aboa ama yehunu mmoa ho mme ahodoɔ a ɛfa mme dwuma wɔ nkitahodie ahodoɔ mu na afei, ama yeahunu nsunsuansoɔ binom a ɛde beba wɔn kasa so.

Nhwehwemu yi beboa yen ama yeahunu akwan ahodoɔ a yebefa so ama nkyirimma ani agye mmoa ho mme ho wɔ wɔn kasa ne wɔn atwere nso mu sedee ebeye a kasa mu abohemmaa yi nyera.

Bio, dwumadie yi beboa ama akyerɛkyerefoɔ nso anya nwoma bi a wɔbegyina so de akyerɛ asuafoɔ adee afa mme anaa Anomsem kasadwini ho. Enam dwumadie yi so bema nkyirimma anaa nnemmafoɔ ani agye mme ho yie pa ara.

Afei nso, dwumadie yi beboa nnipa bi a wɔbere se wɔbeta me nhwehwemu yi so anaa wɔbeye nhwehwemu foforo bi afa mme ho na ama wɔanya nnyinasoɔ bi de aye wɔn nhwehwemu no yie. Ebesan ahye afoforo nkurane ama wɔn nso ato ako so aye nhwehwemu pii afa mme ho.

## **1.6 Ohaw a mehyiaɛ**

Yeahunu mfasoɔ ne nneema ahodoɔ bi a dwumadie yi beko awiee no yebena afiri mu nanso, enye biribiara na dwumadie yi betumi ahwe afa mmoa mme ho. Sedee mpanin aka ato ho no, onipa beyee bi na wammeye ne nyinaa. Bio, eye den pa ara se obi bedi dwuma bi a nanso anaase sintɔ biara mma ho. Ohaw a mehyiaa no wɔ me nhwehwemu dwumadie yi mu no bi ye sikasem esiane akwantuo a na ewo mu no nti. Afei nso, mebreee ansaa na merenya nnipa binom ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ fa dwumadie no ho. Eno akyi, na nnipa a mepaw wɔn no mu dodoɔ no ara nnya bere ne me ntwetwe nkɔmmɔ

no bere ano bere ano sɛdeɛ ɛfata. Ohaw yinom ne deɛ ɛkeka ho no nyinaa antumi anyɛ suntidua amma me wɔ nhwehwɛmu no mu esiane sɛ, metumi duruu me botaeɛ no ho.

### **1.7 Baabi a dwumadie no kɔpɛm**

Dwumadie yi yj mpjnsjmpjnsjmu fa Akanfoc mme mu. Jhwj sɛdeɛ mmoa ntotohosɛm da adi wɔ Akanfoɔ mme a ɛfa mmoa ho mu, nsempɔ titire, ne bere ne beaeɛ ahodoɔ bi a Akanfoɔ de mme ahodoɔ a ɛfa mmoa ho di dwuma wɔn kasa mu. Mede m'ani sii mme a ɛfa mmoa a Akanfoɔ de di dwuma nko ara so. Nhwehwjmu yi kcc so we Bono Apueɛ Mantam ne Mfimfini Mantam mu. Mɛpaa nkuro baako bi we Takyiman mansini mu, ne Adwumako na mekdii dwumadie yi.

### **1.8 Dwumadie yi nhyehyɛɛ**

Dwumadie yi kura afaafa ahodoɔ ɛnum. Ofa a ɛdi dwumadie yi nyinaa kan no hwe dwumadie yi nnianimu, Akanfoɔ ne wɔn kasa ho aɛm, dwumadie yi farebae, dwumadie yi botaeɛ, dwumadie yi ho nsemmisa, ɛho mfasoɔ, ɛho ohaw, ne nnyinasoɔ ne ɛho ahoboaboa ne ne nkyekyɛmu tiawa ne ofa a ɛdi kan no muabo.

Ofa a ɛto so mmienu no nso hwe Animdefoɔ bebereɛ adwene wɔ Akanfoɔ mme mu ne bere a Akanfoɔ de bu ɛbe. Deɛ ɛdi kan no, ɛhwɛ ɛbe abɔsɛɛ anaa ne nkyereaseɛ, afei ɛbe ahodoɔ, ɛbe mma, kasasu ahodoɔ a ɛwɔ mme mu ne ne nhyehyɛɛɛ, ɛbe wura, sɛdeɛ ɛbe si som bo fa wɔ Akanman mu.

Ofa a ɛto so mmiensa no kyere nnipa dodoɔ a mede wɔn dii dwuma no. ɛsan nso ma yɛhunu akwan ahodoɔ mmiensa a mɛfaa so yɛɛ me nhwehwɛmu dwumadie no. Akwan ahodoɔ mmiensa no ne; nkɔmmɔtwetwe, ahwɛɛ ne nwoma akenkan.

Ɔfa nan no ne dwumadie no ankasa. Saa Ɔfa yi mu na megyinaa ntotohosem ne adwenbuadee so hwehwɛe Akanfoɔ mme a ɛfa mmoa ho ne kwan a Akanfoɔ de saa mme no di wɔn dwuma nkitahodie ne wɔn nwoma a wɔtwere mu nso. Afei mesan hwɛe bere ne beaee pɔtee Akanfoɔ gyina so bu saa mme no? Bio, so yewɔ akwan hodoɔ bi wɔ ho a yebetumi afa so de abɔ saa kasa mu abohemmaa yinom ho ban a enyera na afei nɛmmafoɔ nso ani begye saa dwumadie ho? Awiee no, mede mmarima ne mmaa, nwomasuafoɔ ne wɔn a wɔnnim nwoma, mpanin ne mmabunu totoo ho hwɛe wɔn a wɔtaa de mme di dwuma pa ara wɔ wɔn kasa ne wɔn nkutahodie ahodoɔ mu.

Ɔfa a etɔ so num no na etwa dwumadie yi nyinaa to. Saa Ɔfa yi mu na mabɔ dwumadie yi nyinaa tɔfa na mada nneɛma bi a epuepuee nhwehwɛmu no mu adi. Afei, makyere m'adwene kakra afa dwumadie yi ho. Jno akyi na mede dwumadie no nyinaa baa n'awiee ɛfiri se, mpanin se: "Adee biara a ɛwɔ ahyɛasee no, ɛwɔ awiee, na kwan tenten biara nso kɔpue aboboano. Afei nso, Anomaa biara wu soro a, ne ntakra bɛba fam.

### **1.9 Ɔfa yi mmuabɔ**

Megye di se, Akan kasa mu abohemma, ne titire no, mme dwumadie ne amammerɛ mu nimdee ahodoɔ no akɔ fam kakra.

Akanfoɔ dodoɔ no ara na wɔmmfa abebuɔ nni dwuma wɔ wɔn kasa ne wɔn atwere ahodoɔ mu. Ebinom nso se wɔde mme redi dwuma koraa a, wɔnhunu kotokuo ano mpo na wɔde koraa ahyɛ mu. Bio, wobɛnya nnipa binom nso a ɛbe biara a wɔbetee no gye

sɛ wɔbisa nkyerɛasɛɛ. Saa suban anaa nneyɛɛ yi yɛ animguasɛɛ de ma yen nkyirimma anaa nnɛmmafoɔ yi.

Ne saa nti, akunin, animdefoɔ, nwomasuafoɔ ne ɔman mma pii na wɔrepere sɛ, ɛsɛ sɛ yɛbɔ abɔsɔɔ hwɛ Akan kasa ne amammerɛ ahodoɔ no yie na ansee anaa anyera. Sɛ ente saa a, da bi ɛbedi ɔman yi nya na ɛmma no ntu mpɔn da biara da ɛfiri sɛ, ɔman biara mpontuo gyina ne kasa ne n'amammerɛ ahodoɔ so (Boahen 2001). Yei ne adwene pɔtee nti a mefaa saa dwumadie yi too me ho so no.

Dwumadie yi nnyinasoɔ pɔtee ne Lakoff ne Johnson (1989) fapem. Lakoff ne Johnson (1989) maa yɛhunuu sɛ, yɛbetumi atwe adwene asi mmoa suban ne nneyɛɛ bi wɔ mme mu, ma yede akɔ nnipa asetena ne abraɔ mu.



## ƆFA A ETƆ SO MMIENU

### DEE ANIMDEFƆƆ BINOM AKA A ƐFA DWUMADIE YI HO

#### 2.0 Nnianimuu

Saa Ɔfa yi kasa fa animdefoƆ, akunin ne atwerefoƆ binom a wɔadi dwuma ahodoƆ afa AkanfoƆ mme ho. Ɔfa yi bekyere yen adwensu nhyehyee ne adwenemusem dwumadie nhyehyee a saa dwumadie yi gyina so. Sedee ebeyɛ na dwumadie yi beɔi mu na aso ani nti no, meye mpensempensemu afa Anomsemsem kasadwini su, ebe nkyerɛaseɛ, ebe nkorabata ahodoƆ, ebe ho mfasoƆ, ne fapem a saa dwumadie yi gyina soƆ ho. Dee saa Ɔfa yi besane ahwe bio ne se ebeka biribi afa Conceptual Metaphor Theory (CMT) fapem yi adi dwuma ne dwumadie ahodoƆ mu ho. Afei, ebekasa afa Conceptual Metaphor Theory (afei CMT) fapem mu no nso ho. Eno akyi no, mebo dee mabobo soƆ yi nyinaa tofa ansa na saa Ɔfa yi aba n'awieeɛ.

Nwoma ahodoƆ pii mu no, Akan tumi gyina ho ma kasa anaase nnipakuo wɔ bere ahodoƆ mu. Yei kyere se, edin Akan no kura nkyerɛaseɛ ahodoƆ mmien (kasa ne nnipakuo). Saa adeɛ yi taa de ohaw anaa nkyenuahyew beɔi akenkanfoƆ ne wɔn a wɔye nhwehwɛmu dwumadie fa Akan kasa ne AkanfoƆ ho no ntam. Se ekoba no saa a, emma wɔn a wɔrekenkan ne wɔn a wɔreyɛ nhwehwɛmu dwumadie no nwie pɛyɛ. Ne saa nti, nhwehwɛmu yi behwe Akan kasa ne emu nnipakuo no mu yie.

#### 2.1 AkanfoƆ ne wɔn kasa

Akan ye kasa a wɔka no wɔ Ghana ne Abibirem Atɔee afam. eka Kwa kuo no ho wɔ Niger-Congo kasa abusua no mu. Wɔka saa kasa yi wɔ mantam nkron (Asante, Apueɛ., Mfinifini, Bono, Bono-Apueɛ, Ahafo, Atɔee, Atifi-Atɔee, ne Firaw) mu wɔ mantam du-

nsia wɔ Ghana man mu. Akanfoɔ wɔ anafo afam wɔ Ghana man mu a wɔne Cote d'Ivoire bɔ hyee. Wɔkyere se ɔha nkyekyemu aduanan-nan wɔ Ghana nnipakuo nyinaa de Akan kasa eye wɔn kasa se wɔyi wɔn kasa a wɔka firi ho a wɔ Ghana kasakuo no nyinaa mu no, Akan pa ara na wɔde ye nnooma bebreɛ wɔ Ghanaman mu te se adesua, dwadie, amanyɔsem mmarasem, adweneɛ, esom, nsemtwere dwumadie ne neɛ ekeka ho. Akan kasakuo ahodoɔ mmiensa a eye Akuapem, Asante ne Fante anya mpagya mapa a wɔde di dwuma wɔ adesua ne adekyere mu. Kasa yi mu biara wɔ mmara ne nhyehyeeɛ a wɔde twere no deɛ nanso enye dene se obi a ɔka Asante kasa no na ɔte Fante kasa no betumi akan Fante nwoma saa ara nso na nea ɔte Fante betumi akan Asante nwoma, efa ho se kasa yi mmieniu tumi gyina ne ho so (Dolphyne, 1988).

Metumi aka se Asante, Akuapem ne Fante ne Akanfoɔ kasa pa ara. Nanso, nhwesoo a mede dii dwuma wɔ saa dwumadie yi mu nyinaa wɔ Asante Twi mu.

Bio, Akanfoɔ dodoɔ no a di adeɛ ko wɔn maame abusua mu. Akanfoɔ di wɔfa adeɛ. Wɔwɔ abusua yi ahodoɔ nwɔtwe; Aduana, Agona, Asakyiri, Aseneɛ, Asona, Bretuo, Ekooɔna ne Oyokooɔ. Ɔkanni biara bɔ saa abusua ahodoɔ nwɔtwe yi mu baako. Nnipa ahodoɔ a wɔwɔ abusua korɔ mu no hunu wɔn ho se wɔye anuAnomsem a obi ntumi nware ne yɔnko mma no nye yie. Se ekɔba saa a, na wɔadi Mogyafra a ede mmusuo ba abusua no nyinaa so (Boahen, 2001).

Boahen (2001) toa so se abusua akyiri no, Akanfoɔ wɔ Ntorɔ ahodoɔ dummienu a eye wɔn agyAnomsem abosom a wɔdware de bɔ wɔn ho ban wɔ sunsum mu. Akanfoɔ ntorɔ ahodoɔ no na edidi soɔ yi; Bosomafi, Bosomafram, Bosomakom, Bosomayensu, Bosom-Dwerebe, Bosom-Konsi, Bosomkrete, Bosommuru, Bosompo, Bosompra,

Bosomsika ne Bosomtwe. Saa ntoro a eye agya no sunsum ne abusua a eye ena no mogya na eka bom ma okanni ye mua wo asaase yi so.

Danquah (n.d) kyere mu se, Akanman biara wo omanhene, odikuro ne atenankonnwafoo a woboa ohene no ma obu oman no sedee ebeye a oman no betumi ako n'anim. Akanfoo wo afahye ahodoobi te se: Adae, Fetu Afahye, Odwira, Ohum, Akwambo, Bakatue, Aboakyer, Apoo ne dee ekeka ho a wodi de hye nanAnomsem nsamanfoo animuoyam wo bere ano bere ano.

Akanfoo adwuma titire pa ara ne kuaye. Nnobaee ahodoobi a woye ho adwuma pa ara no bi ne: borodee, bankye, mankani, bayere, kwadu, aburoo, nkatee, atosodee, nnuaba, kookoo ne ade. Afei nso, wosan yen mmoa ahodoobi te se: nkokoo, mponkye, nnwan ne nsuomu nam, na woko ahayo nso. Kuaye yi akyi no, Akanfoo san di adwini ahodoobi se won anem anaa bonno dwuma. Adwinie a wotumi di no bi ne: akyeampoma, bankyinnie, asesedwa, akuaba, kente, ahenemma, agudee ne ade. wodi saa nnwuma ahodoobi yinom de pe nnuane, nam ne sika de hwe won mmusua (Asare Opoku ne Mbiti 1997).

## **2.2 Akanfoo ho nsem**

Dolphyne (1988) kyerekyere Akan din se efiri afe 1950 na eye edin a eda nnipakuo a woka Akan kasa no, na afei nso, eno ne okasa a nnipa dodoobi no ara ka, eye kasa a nnipa dodoobi no ara ka paa ara yei wo oman Ghana mu. Ghana afanan biara no, kasa a nnipa pii no ara de di dwuma ahodoobi ne Akan kasa.

“Nhwewemu kyere se Akanfoo dodoobi na ewo mantam yi a edidi soo: Asante, Apueee, Mfimfini, Bono, Bono-Apuee, Ahafo, Atsee, Atifi-Atsee, ne Firaw, fa bi mu. Akan kasa

nkorabata ahodoɔ no ne Fante, Asante, Akuapem, Akyem, Gomoaa, Agona, Asene, Kwahu, Akwamu, Twifo, Wassa ne Bono Kasa” (Agyekum 2006:361) Bosiwah ne nkaee (2015) nso kyereɛ mu se, Akan kasa ka Kwa kasakuo a ewɔ Niger-Congo a aka ‘Central Volta-Comoe’ kasa abusua no ho. Ghana Statistical Service (2012) di adanseɛ se, Akan ye abusuakuo keseɛ wɔ ɔman Ghana mu a ekuta nnipa beye 24,658,825. Se yekye ɔman Ghana kasakuo ahodoɔ mu ɔha a, Akanfoɔ nko ara nya mma mu nkyekyemu (47.3%) a Akanman mu no ɔkasa pɔtee a yede di dwuma keseɛ ne Akuapem, akwamu, akyem, Asene, Twifo, Asante, Denkyira, Kwawu ne Bono. Yetaa te Mfante nso firi Takoradi kɔsi Nkran mpɔtam (Boadi, 1997).

“Asante Twi, Mfante ne Akuapem Twi ne Akan kasa nkorabata mmiensa a yetumi sua wɔ yen sukuu ahodoɔ mu na yefa wɔn mu biara se eye kasa a etumi gyina ne ho so” (Akpanglo-Nartey, 2012:143).

Akanfoɔ wɔ nneyee ahodoɔ pii a eboa ma wɔda nso firi nnipakuo a wɔaka no ho. Wɔn kasa, wɔn amammere ne amannee, wɔn aduane ne wɔn som ahodoɔ nyinaa ka ho bi na ema wɔda nso firi afoforɔ ho.

Abakah (2004) nso kyere se Boka, Anee ne Iguae ye kasa a ehye Mfante kasa no ase. Ewɔ yen nwomasua mu nhyehyeee no, Akan kasa mmiensa: Akuapem, Asante ne Mfante na asuafoɔ sua firi mfitiaseɛ sukuu mu kɔpem suapɔn mu.

Osam (2008) nso daa no adi se Akan ye nnipakuo bi a wɔwɔ Ghana anaafɔ fam na wɔka kasa ese pa ara. Yebetumi ahunu wɔn a wɔka saa kasa no wɔ Asante, Bono, Bono East, Ahafo, Mfimfini, Apuee, Atɔee, Atifi Atɔee, Mantam no mu na Firaɔ Mantam fa



baabi. Kitzaber (1974) nso de foaa so se, se worekenkan nsem bi afa nnipa ahodoɔ a εwowɔ nsaase ahodoɔ bi ho a, wuhu pefee se, nnipa ahodoɔ a wɔtete saa nsaase ahodoɔ no so nyinaa ka nsem koro no ara de kyerekyere nea enti a nnooma binom te senea etete no. Boahene (2001) nso kyere se Akanfoɔ a na wɔwɔ tete Ghana Ahemam-mu no na wɔte Asubɔten Niger nkyen baabi. Eha na Akatananfoɔ nkramofoɔ (Almoravids) yi beɔpam wɔn afe 1076 AD mu. Abenfoɔ kyere se na Ghanafoɔ yi te Sudan atɔee beaee bi a eben beɔpɔ Taurus. Saa nnipa a na wɔte Taurus yi na nnipa bi dwene se wɔn ara tete Babylonfoɔ nnipakuo a wɔfre wɔn Akanad.

Boahene (2001 a) kyere se Akanfoɔ asefoɔ a wɔtenaa Bono Takyiman ne Asante no firi Dia ɔmanɔn no mu. Wɔfiri Dia hɔ ansa na wɔrekɔ Niger Asubɔnten ho (Deanne ne Timbuktu ntam). Saa bere no mu na saa nnipa (Bono ne Takyimanfoɔ) yi kyekyeree Dialla. Bere a wɔtu firii Dialla no, akwantufoɔ baanu yi (Bono ne Asante) yi betenaa Bono ansa na Mossifoɔ yi rebe dii wɔn so afe 1000AD mu. Wɔde amemenemfe firi hɔ kɔtenaa Gbon-Djal (Gonja) akyire koraa ansa na wɔbetenaa Firaw Asubɔnten ho a wɔkyekyeree Bono man afe 1295 mu a na wɔn panin ne ɔbaahemaa Ameyaa ne ne mma mmariima binom. ɔbaa yi a ɔbeyee wɔn so hema a ɔdi kan na ne babarima a ɔtɔ so mmiensa no nso beyee ɔmanhene a ɔdi kan. Boahene (2001a) kyere se Asantefoɔ no a na wɔte Dialla no nso tu firi hɔ a ɔbaahemaa Nyankomaduawuo da wɔn ano betenaa Bono a εwɔ enne Ivory Coast (Cote D'ivoire) man mu. Afe 1600 mu no, Mandefoɔ de ɔko toaa wɔn bedii wɔn so. Ankyee Nyame, ɔbaapanin a ɔda Oyɔkoɔ abusua ano no boaboa ne mma ano betenaa Bonofoɔ hɔ wɔ Takyiman. Ne babaa Bempɔmaa a ɔne wɔn nam no faa baabi kɔkyekyeree ne kuro a εde Asiakwa. Ne Nana ɔsee Tutu Beyee Kumasehene afe 1699 mu. Mfee mmienu akyire no, ɔbeyee Asantehene (Hwe Bosiwah ne Owusu, 2015).

### 2.3 Kasadwini

Agyekum (2011) kyere se kasadwini ye abrabo ne adwenemusem a yede kasa aye. Otoa so kyere mu se, yewo kasadwini ahodoo mmieniu; dee yede yen ano ka ne dee yetwere. Okyerakyere mu se, dee yede yen ano ka no yefre no Anomsemsem kasadwini enna dee yetwere no nso yefre no atwere kasadwini. Agyekum (2011) sane kyere se kasadwini ye bosremka ne kasa a yeahyeda anwono de asaasae a eda ankorankore anaa oman bi suahunu, nnepa, amammer, nyamesem ne won gyidie adi wo bere bi mu. Otoa so se kasadwini ye abrabo ne adwene mu nsem a yede kasa aye eye adee bi a ye de yen ano ne atwere na da no adi.

Agyekum (2011) nkyereasee yi da no adi pefee se, kasadwini nnye nsem bi a yaekeka abom keke na mmom eye nsem bi a yeahye da anwono. Enam se yeanwono no nti no, ewo nteasee na ne nsaesae na ma no ye anika ne anigyee mmorosoo.

Agyekum (2013) sane nso sii so se, kasadwini nye nnooma a ada adi wo nnipa anaa ekuo bi asetena mu nko, na mmom adwene mu nsem anaa nsusui nso tumi gyina ho se kasadwini.

Agyemang (2006) kyere n'adwene se, anomsem kasadwini ye nsem bi a yen nananom ahyehye afa abrabo ne yen amammer ho de agya nkyirimma. Ode toaa so se anomsem kasadwini fa kese no ara ye abebuo, kasakoa, anansesem ne nea ekeka ho a ne nyinaa kura su ahodo bi a ema no da nso firi aforo ho. Ebe ka Akanfo anomsemsem kasadwini no ho bi nti no, bere biara eye a na ekura anomsem kasadwini su ahodo no bi Agyemang (2006). Agyekum (2011) ne Agyekum (2013) kyere se, anomsem kasadwini su no bi ne se, enni otwerefuo eno nti obi ntumi nkyere onipa patee a ofirii

asee de nsem bi te se abebuo, anansesem, nwomtoɔ ne nea ekeka ho a ne nyinaa ye anomsem kasadwini nkorabata no bi no baa wiase. Wei kyere se onipa biara ntumi mfa ne nsa nsi ne bo nka se ɔno na ɔde anomsem kasadwini baa wiase.

Afei wɔkyere se anomsem kasadwini nni bere pɔtee a ebaa wiase. Wei kyere se anomsem kasadwini wɔ wiase firi bere a ɔbɔadee bɔɔ wiase. Akivaga ne Odaga (1982) nso kyere se, kasa ne ɔyɛkyere ye adeee bi a eho hia yie se ekɔba se yereda biribi afa anomsem kasadwini ho. Nnipa nam kasa so na edwenwene nnooma ahodoɔ a ekɔ so wɔ wɔn daa daa asetena mu ne suahunu ahodoɔ a wɔnya no wɔ abrabɔ mu ho. Sapir (1921) ne Akivaga ne Odaga (1982) ye adwenkorɔ se kasa ho hia yie wɔ nnipa abrabɔ fa biara mu.

Wɔsane ka bio se anomsem kasadwini wɔ ɔyefoɔ ne atiefɔɔ. Esiane se ewɔ ɔyefoɔ ne atiefɔɔ no nti no, wɔtumi ye no se ahwegorɔ. Se ekɔba se ɔreye no se ahwegorɔ a, mpen pii no wɔde nnipa anaa mmoa din na edi dwuma.

Agyekum (2013) kyere mu se atiefɔɔ di akotene yie wɔ ɔyɛkyere mu. Senti ne se eto bere bi a atiefɔɔ no na ekyere nea ewɔ se ɔyefoɔ no ye wɔ ɔyɛkyere mu. ɔkyere se eto bere bi mpo a atiefɔɔ no de wɔn ho hye ɔyɛkyere no mu ma no ye anigye ne ahomeka. Wɔtumi de seree ne asa boa ma ɔyɛkyere bi wie pɛye.

Finnegan (1970) foa so se, se ɔyɛkyere nni ho dee a na anomsem kasadwini nso nni ho. ɔyɛkyere ye anomsem kasadwini su baako pa ara a eho hia yie. Ansa na ɔyɛkyere bi bedi mu no, gye se yede ɔyefoɔ ne atiefɔɔ di dwuma. Ne saa nti no, obi ntumi nye ɔyɛkyere wɔ ɔkwan biara so. Afei nea animdefoɔ yi aka nyinaa kyere se yentumi nyi

anomsem kasadwini mfiri nnipa abrabɔ mu da nanso yebetumi aye nsakraee wɔ ne fa baabi wɔ bere a nnipa redɔɔ so senea Brobbey (2003) kyere no.

Okpewho (1992) kyere mu se, kasadwini ye nsemfua bi a, wɔahye da anwene na ɛda suahunu bi adi. Okyere mu se yede gyina ho ma adwinnee bi a wɔahye da ahyehye a wɔde da yen adwenemu mfonin anaa atanka bi te se anansesem, ayesem ne anwensem. Yeiinom nye nwoma a ete se dawubɔ krataa anaa abakɔsem a wɔatwere ato ho a nokware di mu akotene. Okpewho (1992) gyina sedee wɔsi saesae kasadwini no ne ne nhyehyee so daa nsonsooe ɛda kasadwini ne abakɔsem nwoma anaa dawubɔ krataa bi ntam adi.

Chapman (1992) nso kyere mu se, kasadwini ye adwinnee nwanwasoɔ bi a wɔde kasa aye ene ho nnoɔma. Adwinnee yi da no adi sedee adikanfoɔ no reka ho asem no ara bi. Yei ma yehunu se, kasadwini biara no ye adee a, obi na ahye da ahyehye ama no adi mu. Otoa so bio se, yede kasa na eye na ewɔ afa ahodoɔ nso. Enam se kasa ka onipa asetena ho nti edi dwuma kesee wɔ asetena ne amammere mu.

Boahene (2001) nso kyere mu se kasadwini firi Greek kasa 'literal' a ɛkyere atwere mu. Otoa so kyere mu se kasadwini ye adwinnee bi a yede nnipakuo bi kasa anwene. Eye nokwasem se kasadwini biara no gyina nnipakuo bi so na wɔn kasa no nso na edi mu akotene wɔ wɔn amammere ahodoɔ mu, eno na wɔde yi nnoɔma a atwa wɔn ho ahyia no adi. Yei nti obi ntumi nkwati kasa wɔ kasadwini mu. Yei nti me ne Boahene ye adwen se, kasadwini ye adwinnee bi a, yede nnipakuo bi kasa na anwene. Wellak ne Warren (1968) kyere mu se, kasadwini ye bɔsremka ana onipa nsusuiɛ ne adwineɛ ahodoɔ bi. Nea Wellek ne Warren (1968) de reto dwa yi no ma yehunu se kasadwini

biara a, ebepue dwa so no, gyina onipa bi nsusuiɛ anaa suahunu bi a wafa mu wɔ abrabɔ mu. Yei wei sɛ, kasadwini biara no kasa fa abrabɔ mu asetena ho.

Henderson ne Waller (1994) nso da kasadwini adi sɛ, eyɛ adwine na nteaseɛ nso wɔ mu. Wɔtoa so da no adi sɛ, kasadwini botaeɛ no nnye sɛ ɔde nkyerɛkyerɛmu bi beto dwa, ebɛgye biribi ho akyinneɛ, anaa ɛde adwenemu bi beto swa keke na mmom sɛ ebɛda anigyee a obi benya wɔ suahunu foforo bi mu adi. Saa nkyerɛaseɛ yi twe adwene si kasadwini no awieɛɛ, atanka anaa mfasoɔ a, ɔkenkanfoɔ anaa atiefɔɔ no benya wɔ ho.

Hogins (1984) nso de to dwa sɛ, eyɛ adeɛ bi a ɛda onipa bi anaa nnipakuo bi suahunu a enye nea ɛdaa di wɔ amansan nyinaa ho no adi. Ɔtoa so sɛ kasadwini wɔ nkyekyɛmu na ɛwɔ kwan soronko bi a ɛfa so de ne nsem no to dwa a ɛtwentwe adwene ne atanka. Saa nsem yin a yehunu sɛ enam sɛ ɛsono nnipa biara ne ne suahunu na afei nnipa atenaɛ ne amammere sesa no nti, kasadwini a ɛwɔ ɔman anaa kuro bi mu betumi aye soronko afiri ɔman anaa kuro foforo bi nso so deɛ ho.

Kennedy (1987) kyere mu sɛ, kasadwini ye anweneɛ bi a, ɛtaa ye atwere a akenkanfoɔ ne asuafoɔ nya ahomeka ne anibue anaa nhunumu wɔ mu. Saa nkyerɛaseɛ yi ma yehunu sɛ, kasadwini wɔ nsunsuansoɔ pii wɔ onipa asetena mu. Saa nsunsuansoɔ yi bɛgyina sɛdeɛ kasadwini koro yi tee. Ɔkenkanfoɔ no betumi afiri anigyee mu ako awerehoɔ mu saa ara nso na ɔbetumi afiri awerehoɔ mu ako anigyee mu.

Sarpong (2006) nso ka sɛ, kasadwini ye bɔsremka nsem bi a obi ahyɛ da anwene a ɛda abrabɔ mu osuahunu bi adi ne s anti no, Akanfoɔ kasadwini no fa ahodoɔ no ara ye bɔsremka nsem bi a Akanfoɔ nam osuahunu bi so da no adi. Ɔtoa so sɛ kasadwini betumi

ada nnooma a asisi ne nea emmaee na mom eyi onipa no nsusuiɛ adi. Se nsusuiɛ no ye nokware oo, se enye no nokware oo, etwa se eyi abrabɔ mu suahunu bi adi.

Afoakwa (2014) kyerɛ se kasadwini ye bɔsremka ne kasa a yɛahyɛda anwono de asaasae a ɛda ɔman bi suahunu ne wɔn nnɛpa adi wɔ bere bi mu, na yɛde yen ano anaa atwerɛ na ɛda no adi. Ɔsane kyerɛ mu se kasadwini ye kasa a yɛahyɛ da ahyehyɛ no amuamu a ɛda nnipakuo bi abrabɔ adi a yɛde yen ano anaa atwerɛ na ɛda no adi.

Afoakwa (2014) da no adi se kasadwini abɔsee firi nsemfua “ɔkasa” ne” adwinnee” mu. Saa nsemfua mmienɛ yi da no adi pefee se, eyɛ kasa a yɛde adi adwini. Ɔtoaa so se animdefoɔ pii nkyerɛaseɛ a ɛwɔ kasadwini ho no, ɛɛinom deɛ hyiaa no nsonsonoeɛ kakra wɔ ebi mu. Ɔkyerɛ se se yɛkyerɛ kasadwini ase biara a, yɛhunu deɛ ɛdidisoɔ yi:

- Eyɛ kasa a yɛahyɛ da anwono de asaasae
- Kasa anaa se nsemfua no wɔ nhyehyɛɛɛ
- Ɛse se ɛho ba mfasoɔ ma ɔman anaa nnipakuo no.
- Ano anaa atwerɛ na yɛde da no adi.

Saa nsem yi nyinaa da no adi se kasadwini fapem ye kasa. Eyɛ kasa mu adwinie a ɛwɔ nteaseɛ. Eyɛ kasa fa a ɛda abɔdeɛ mu nyansape, wɔn su ne wɔn ban ne wɔn nneyɛ adi. Se wonya bere hwe nkyerɛaseɛ ahodoɔ a atwerɛfoɔ ahodoɔ yi de to dwa no mu adwene a, deɛ wode to dwa no reyɛ ayɛ adekorɔ. Wɔn nyinaa gye tom se; kasadwini ye bɔsremka, yeto yen boa se na ɛhyehyɛ, wɔahyehyɛ no nnidisoɔ nnidisoɔ, ɛgyina abrabɔ mu suahunu so; ɛfa nnipakuo bi gyidie, wɔn nyamesom ne wɔn abrabɔ mu nsem ho.

Kasadwini nkyereasee yi ma yehunu se kasadwini fa nnipakuo bi abrabo ho, na wonam kasadwini so da won gyidie a wowo wo Nyankopon, abosom, nsamanfo, ahum ne aham ne ahonhom nkae no mu adi. Yei ma yehunu se Akanfo gye sunsunsem ahodo di. Kasadwini ahodo no bi te se anansesem da nnipa su ahodo adi wo abrabo mu. Wonam su ahodo a anansesem mma no beda no adi so ma yehunu se papa ye so wo akatua pa, na suban bone nso de ohaw ba nnipa so.

### **2.3.1 Anomsɛm Kasadwini**

Agyekum (2011) kyere anomsem kasadwini mu se, eye kasadwini a yede yen ano na eka. Afoakwa (2014) nso ka de foa so se anomsem kasadwini ye kasadwini a yede yen ano na eka anaase eda no adi. Eye nsem bi a tetefo no aka ato ho de agya nkyirimma. Eye kasadwini a eye nnipakuo no nyinaa dea a baakofo ntumi mfa ne nsa nsi ne bo se ewo no. Eho nhwesoo no bi ne nsuie, oko dwom, anansesem, mme, agya rekoro, nsaguo, amoma, ayan ne dee ekeka ho. Otoa so se Akanfo de anomsem kasadwini di dwuma kese kyen atwere kasadwini.

Krampah (1997) kyere ano kasadwini mu se, eye kasadwini a yeka no wo yen ano anaase yede anon a edi dwuma. Anomsɛm kasadwini binom nso ye ayan kasa a akyerema de yan ntwene ahodo. Etumi nso ye nsenkyerenne a ekasa. Yehunu saa nsenkyerenne yi bi wo ntoma mu, akyeamepoma ne bankyiniie so, petia ne ahenema so. Yetumi hunu bi nso wo wuram a efa nketesie, kyemfere, mmerekensono, ahahanguo a egyina ho ma abebudee, asenka, kokobo na sane da nempɔ titire bi adi wo wuram ho.

### 2.3.2 Anomsem Kasadwini su

Liticia (2012) kyere se Anomsem kasadwini su ye nnooma bi a ema ano kasadwini da nso firi afoforo ho. Anomsem kasadwini su no bi na edidi soɔ yi:

Enni otwerefɔɔ: eye adee a yentumi nkyere onipa pɔtee a ɔfiri aseɔ de saa nsem yi baa wiase ha da. Yei nti obiara ntumi nnye mmɔ so se eye ne dea. Eye amansan agyapadee a obiara a nani gye ho no tumi kan bi de gyegye n'ani. Eye nanAnomsem agyapadee a wɔahyehye de ato hɔ ama nkyirimma.

Anomsem kasadwini su baako nso ne se yetumi sesa mu anaase yetumi danedane emu nsem no mu. Eto da bi a nsakrae tumi baa nom kasadwini ye mu. Yetumi bɔ bi fra mu wɔ ne ye mu wɔ abere biara a yede di dwuma.

Menan Parry ne ne suani Albert Lord ne nwoma a wɔato ne din se, “Oral-Formulaic Composition” mu no kyere mu se Anomsem kasadwini wɔ nhyehyee a yefa so ye no. wɔkyere mu se saa nhyehyee yi nye agyinamodaboo a wɔye ho hwee a enye yei. Se ɔyefɔ anaa ɔkasadwumfɔ no fa nhyehyee no so a, ɔno nso betumi asaesae ne nsem afra dee ewɔ hɔ dada no mu. Deɛ ehia ara ne se ɔmma ne were mfiri nhyehyee no ho. Yei kyere se bere a dwumadie no rekɔ so no ara, ɔyefɔ no betumi abɔ ne tirim asaasae nsem bi afa biribi a erekɔso wɔ dwumadie no ase amonom hɔ ara aka akoma na apusu adwene.

Esu baako nso a ewɔ ano kasadwini ho ne se, yede yen anon a eda no adi wɔ atiefɔ anim. Se yehwe ano kasadwini a yede anon a eda nsem titire a yeka no adi. Ebi te se nsuie, anansesem, ebe, kasakoa, ɔko dwom, abagyegyee dwom ne deɛ ekeka ho. Se yehwe ano kasadwini nhwesoo yi nyinaa a yentumi nkwati ano wɔ ne ye mu mma no



nye yei. Ano di akotene wɔ mu nti ɛwɔ sɔ kasadwumfoɔ anaa ɔyefoɔ no ye obi a nano ate wɔ ɔkasa no mu na wɔatumi adi dwuma a esese ɔdi no kam (Afoakwa, 2014).

Anomsem kasadwini wɔ ɔyefoɔ ne behweɛadefoɔ. Ano kasadwini nye adeɛ bi a ɔbaakofoɔ bi betumi ahyɛ ne dan mu anaa kokoam ada no adi. Eberɛ biara yewɔ ɔtofoɔ a a ɔgyina atiefɔɔ anim na ɔde ne nsem to dwa ma atiefɔɔ no tie bi. Ɛto da di bi nso na ɔtofoɔ no reto anaa ɔredi dwuma a, atiefɔɔ no nso tumi ba mu bi. Ɔyefoɔ no ne atiefɔɔ no nyinaa taa wɔ faako wɔ berɛ kwan biara nna wɔn ntam. Atiefɔɔ ahokeka tumi hyɛ ɔtofoɔ no nkuran ma ɔtumi ye no mmorosɔɔ wɔ mu. Nhwesɔɔ bi te sɛ anansesɛm ne abisaa dwumadie mu (Prempeh, 2016).


Nweguwotirim nso wɔ mu. Ɛhia sɛ ɛduru berɛ bi a ɔkasadwumfoɔ no we nsem no bi gu ne tirim na ɔde ato dwa ama atiefɔɔ anaa behweɛadefoɔ no atie. Ɛsiane sɛ yenntwere nguu krataa so nti yede sie yen tirim. Se obi reto anansesɛm sei a, wɔto firi ne tirim nti sɛ woyɛ obi a wowerɛ firi asem ntemntem a, wontumi nto anansesɛm mma ensisi so. Ano kasadwini nni berɛ pɔtee a ɛbaa wiase, yei da no adi sɛ ɛfiri awoɔ ntoatoasɔɔ so kɔsi awoɔ ntoatoasɔɔ nti ɔdasani biara nni ho a ɔnim berɛ pɔtee a Anomsem kasadwini baa wiase (Afoakwa, 2014).

### **2.3.3 Ɛbɛ Nkyerɛaseɛ**

Ɛnye adeɛ a ɛye mmere sɛ obi betumi de ɔkasamu baako anaa mmienu mpo bi akyerɛ ɛbɛ ase. Weinom nyinaa akyi no atwerɛfoɔ binom abɔ mmɔden akyerɛ wɔn adwene wɔ ɛbɛ asekyerɛ ho. Mieder (2004) kyere ɛbɛ ase sɛ, ɛye asem tiawa bi a nnipa nyinaa nim a nyansa wom, ɛye nokorɛ, ɛfa abrabɔ ne amammerɛ ho. Ɛye nnyinahɔma a ensesa a obi tumi we gu ne tirim a yede gya nkyirimma. Agyekum (2011) kyerɛm sɛ, ɛbɛ ye

kasakeremu anaa kasafrenkyemm a yede kyere asem bi a yere se yeka ase anaa yede si asem so dua ma nnipa te aseefee.

Wei kyere se kasa a yede nwene ebe no nye foforo mfiri dee nnipa no nim dada no ho nanso dee ema no ye sononko ne se, eda adwene a emu ye duru adi a nsem a ede to dwa no ye nokore asem wo nnipa no abrabo ho. Ebe nkyereasee nnyina nsem a ewo mu no tra mu nko ara so. Eye kasa a ehia adwene a emu do a ahweyie bata ho. Eyi adwenta firi nkitahodie mu. Ebera biara a ebepue wo kasa mu no, etwe atieforo nyinaa adwene ko kasa a onipa no reka no so. Wei kyere se eye adee a yekorakora no nti empue dwam basabasa, eye nnooma a atwa nnipa kuo bi ho ahyia na wogyina so bu ebe. Ebeye nwanwa kakra se Akanfo bebu be afa amanone amammere anaa biribi foforo bi a wonhunuu bi da ho. Wei nti megye di se nneemmafo nni nnyinaso biara a wotumi gyina so sesa mme bi ka mu.



Agyekum (Ibid) toa so ka se ebe ye abohemaa a epue dwam hyenn wo kasa mu. Wokyere sedee ebe ma kasa ye de, ye hwam na ema kasa twetwe aso. Oka bio se, eye nsem a nanAnomsem abo no po de da abrabo (asetena) mu osuahunu adi. Sedee etee biara no abrabo mu nsem yi ara na nanAnomsem gyina so de nwene mme ahodoa a yehunu no wo kasa no mu no.

Yankah (1989) de too dwa se, kasadwini ahodoa no mu nyinaa, ebe ne adee a Akanfo ani wo so pa ara. Nneyoee a ano ye den biara, okwan a obi fa so de aduradee bi siesie ne ho, nnwom, anansesem ne nkyea mpo a onipa bi hye da de adwene to ho nwene no yebetumi aka se eye ebe. Dee otwerefoko yi da no adi no kyere se ebe nnyina bo koro so. Ebe mu do sene sedee nnipa binom susu no. yentumi nka se egyina Anomsemsem nko

ara so. Abrabɔ mu nnooma ahodoɔ a yɛda no adi no mu pii tumi ye ɛbe. Eye nwanwa kakra se Agyekum (2011) ne Sarpong (2006) ka se ɛbe ye nsentia. Sedee ɛbe adeban tee no ɛkyere adwene kakra se obi betumi aka asi no pi se ɛbe biara ye tiawa. Ewom se mme binom ye tiawa a ɛda adi wɔ ɔkasamu tiawa mu nanso ense se yede gyina ho ma mme nyinaa se eye tiawa. Sedee Yankah (Ibid) ka no, enye mme nyinaa na wɔda adi wɔ Anomsemsem mu. Nneyɔee ahodoɔ ben so na yebetumi afa so akyere se ntoma fira, anibɔ, nanteɛ, mmene mu pence ne ayan ye nsentia? Ebe mu do sene nsentia.

Finnegan (1970) kyere se, ɛbe ye asenka bi a egyina brane na adene ne nkyene wom na nnipa nyinaa gye tom se ɛde nokore bi to dwa. Sarpong (Ibid) nso san ka se abebuo ye ɔkwan bi a Akanfoɔ nam so de nokore bi to dwa. Ebe fa nokore nsem bi a ewɔ abrabɔ mu ho a obi betumi de ne ho ato so. Finnegan (ibid) ko so kyere se, adeɛ baako bi a ɛfa ɛbe trodoo ho ne se nnipa no nyinaa gye tom se ɛda nokore asem bi adi. Ebe ye asem pɔtee bi a ɛda amansan nyinaa anim a, ɛda adi wɔ nnipa abrabɔ mu. Sedee etee biara no, ɛse se ɛbe a obi bebɔ no tumi ye deɛ ɛfa abrabɔ ho nsem bi ho a nnipa dodoo no ara gye tom. Se obi ntee saa ɛbe no da mpo a, ɔtena ase dwene ho anaa se yekyerkyere no mu yie a, ɔtumi gye to mu se eye nokore wɔ abrabɔ mu nti edi mu.


Atwerɛfoɔ yi nyinaa kyere se ɛbe biara ye nokore a ɛfa abrabɔ mu nsem ho. Saa ara na nanAnomsem nso ka se nokore ye baako. Ete saa deɛ a, na nnyinasoo ben na nnipa binom wɔ se wɔdane mme a ɛda abrabɔ mu nokoreasem bi adi no mu?

Dundes (1973) kyere se ɛbe ye nnyinahoma. Yɛntaa nya ne nkyereasee wɔ ne traɔ mu. Ewom se asekyere no taa da adi wɔ ne traɔ mu nanso, asekyere pɔtee no taa sie. Ehia adwene a ɛmu do na atumi ate Akanfoɔ mme ase. Se onipa no annwene ho anko akyiri yie a, deɛ obeka ara ne se nteasee biara nnim nti ehia se yɛdane mu. Weinom nyinaa

akyi no, esiane se Anomsemsem kasadwini biara nni ho a egyina ho pintinn nti enye nwanwa se nnanemu yi aba Akanfoɔ mme buo mu.

#### **2.3.4 Akanfoɔ Mmɛ Ahodoɔ**

Yankah (1989) kyere se Akanfoɔ mme wo nkorabata titire mmiensa. Oka se ye wo ebe a yeka no yen ano. Eno na woakyekye mu se ye wo ebe turodoo, asem-se-be, nnyesobe ne abebuɔ enam tweneka so. Nea eto so mmienu a Yankah (1989) ka ho asem ne abebuɔ a yede nneyeeɛ na eye. Eno mu okyere se yewo honam akwaa a yede bu be, ekwan a obi fa so hwe adee, afadee mu ne ekwan a obi fa so ma obi adee nso tumi bu be. nea etwa toa a okaa ho asem ne ahyensodee ahodoɔ bi a eno nso tumi bu be. okyere se enonom bi ne ahyensodee ahodoɔ a yetaa hunu no wo akyeamepoma ne ahenfo kyinieɛ ahodoɔ so, konnuadee so ne nsenkyerene ahodoɔ a yehunu no wo ntoma ahodoɔ mu ne mpaboa ahodoɔ so no nyinaa na Yankah kyere se saa nnooma a mabobo so yi nyinaa ka Akanfoɔ mme nkorabata no ho.





Brobbey (2003) ne Sarpong (2006) nso kyere mu se Akanfoɔ mme gu ahodoɔ anaa nkorabata nan. Wokyere se ye wo ebe turodoo, asem-se-be, nnyesobe ne mme a yeabubu ahyehye mmoa binom ano. Yehwe Brobbey ne Sarpong nkyeremu yi a eda adi pefee se wone Yankah ye adwene wo fa baabi. Senti ne se Brobbey ne Sarpong ne Yankah adwenkyere no fa bi nam kwan baako so.

Yehwe nea animdefoɔ nkaeɛ no ka fa abebudee ho a, na ekkyere se nnooma dodoɔ no ara a Akanfoɔ bu mme ahodoɔ fa ho no dodoɔ no ara ye nnooma ahodoɔ binom a yehunu no.

Agyeman (2006) ne Agyekum (2011) nso ye adwenekorɔ sɛ Akanfoɔ mmɛ gu ahodoɔ titire nan. Wɔkyerɛ sɛ, akanfoɔ mmɛ ahodoɔ no ne ɛbe turodoɔ, asem-sɛ-be, nnyesobe ne abɛbudeɛ. Borko (2004) nso si so dua wɔ Amate (2011) dwumadie mu sɛ, ɛnye mmere sɛ obi betumi a kyekye mmɛ akuokuo. Ɔkyerɛ sɛ, sɛ obi betumi akyerɛ mmɛ ahodoɔ a yɛwɔ wɔ Akanman mu dea, gye sɛ ɔgyina abebuo ahodoɔ a ɔbenya afiri nnipa binom nkyen so na aboa ama watumi ahunu ɛbe nkorabata ahodoɔ no. ɔgyinaa ɛbe ahodoɔ a ɔsua firii nnipakuo binom nkyen so kyereɛ mu sɛ, Akanfoɔ wɔ mmɛ ahodoɔ bi te sɛ, mmɛ a ɛfa Onyankopɔn, abosom ahodoɔ, Asaase Yaa, nsuo ne ahonhom nkaɛ ho, ɛbe a ɛfa nnipa ne mmoa ho, ɛbe a ɛfa atetesem ho, ɛbe a ɛfa honam akwaa ne adwenemusem ho, ɛbe a ɛfa abɔdeɛ ahodoɔ a atwa yen ho ahyia ho, ɛbe a ɛfa nnipa hyɛbre ne gyidie ho, ɛbe a ɛfa nnipa abrabɔ ho, ɛbe a ɛfa nnipa nimdeɛ ho ne ɛbe a ɛfa nnipa suban ho bi te sɛ ɔdo, nkabom, adwumaden, nokoredie ne nea ɛkeka ho.

Sɛ yede deɛ Borko kaeɛ toto deɛ Yankah (1989) kaeɛ no ho a, ɛda adi pefee sɛ nnoɔma a Borko (2004) bobɔɔ so no nyinaa yetumi hunu no wɔ Yankah kwan a ɔfaa so kyekyee Akanfoɔ mmɛ mu no mu. Deɛ Yankah (1989) anhyɛda ammɔ so wɔ ne nhyehyeeɛ no mu ne mmɛ a ɛfa mmoa nneyee anaa wɔ suban a megye di sɛ ense sɛ yebu yen ani gu so sɛdeɛ animdefoɔ binom adi kan aye no. deɛ mehunu no wɔ ɛbe nkorabata ahodoɔ a animdefoɔ yi de ato dwa ho no ne sɛ, sɛ anka wɔn nyinaa too abasakɔn mu na wɔde saa adwenkyerɛ ahodoɔ yi too dwa a, anka ɛbeboaa ama ayi nnoɔma ahodoɔ bi a, ɛtumi bu be a ahinta no nyinaa adi.

### Akanfoɔ mme nkyekyemu ahodoɔ



(Hwe Yankah 1989:89)

Yehwe epono a ewɔ soro ha yi a, ekyere yen senea Yankah (1989) kyekye Akanfoɔ mme mu akuoakuo. Ohwɛ nnoɔma ahodoɔ a atwa yen ho ahyia so na ɔde kyereɛ nnoɔma ahodoɔ a Akanfoɔ gyina so bu mme ahodoɔ wɔ kasa no. Animdefoɔ ne atwefoɔ bi te se, Brobbery, (2003); Sarpong, (2006); Agyekum, (2006) ne Agyeman, (2011) kyere se, yewɔ mme ahodoɔ nan na ewɔ Akan kasa no mu. Se yehwe wɔn nkyekyemu yi a yetumi hunu se wɔgyina Yankah (1989) nkyekyemu a edi kan no so na ede kyereɛ nkyekyemu ahodoɔ a ewɔ Akanfoɔ mme no mu. Animdefoɔ yi hwɛ nsem a

yede yen ano ka no ne nea yede yen ani hunu nyinaa so na ekyekyee mme no mu. Wone Yankah (1989) adwenkyere no nyinaa a atwa yen ho ahyia no mu a ebu be no na animdefoo nkaee no fre no abebudee no. Yankah (1989) de saa nnooma no mu biara agyina senea won abusuabo si tee. Nea animdefoo nkaee no anka ho asem ne abebuo a enam tweneka so a eno nso ka kwan a Akanfoo fa so de won nsem ahodoɔ binom to dwa no ho.

Afei nea mehunu ne se animdefoo yi nyinaa hwee nnooma ahodoɔ a atwa yen ho ahyia wo fie no nko ara ho na eyee ebe nkyekyemu ahodoɔ yi wo bere a wɔanhwe nnooma binom a ewo wuram a eno nso tumi bu be nam so ka nsem bi de kyere nnipa no. se yeko wuram a yetumi hunu nsenkyerenne ahodoɔ bi a ekasa kyere yen ma yehunu nea ewo se yeye ne nea ense se yeye.

Yankah (1989) nkyekyemu ahodoɔ a ode ato dwa yi da nnooma ahodoɔ a Akanfoo taa ne won nya ayɔnkofa ho a enam so ma wotumi hwe ho ka nsem ahodoɔ binom de fra kasa no ma kasa no ye akonnɔ ne anika. Afei ne nkyekyemu yi ma wotumi hwe ho ka nsem ahodoɔ binom de fra kasa no ma kasa no ye akonnɔ ne anika. Afei ne nkyekyemu yi ma yehunu nnooma potee a yebu be fa ho a enam so de n'asekyere to dwa.

Afei yenhwe mme ahodoɔ yi a animdefoo ne atwerɛfoɔ yi ada no adi yi ho nsem mmaako mmaako.

#### **2.3.4.1 Ebe turodoo**

Wo kenkan Sarpong (2006) nwoma no a, okyere se se yeka se ebe bi ye ebe turodoo a na eye ebe frenkyemm a eda abrabo mu nsem adi. Okyere mu se eye ebe a ne ntease

nhyɛda nye den. Emu nsem da ne ho adi prako pɛ a enhia sɛ obi ɛkyerɛkyere mu ansa na ne nteaseɛ apue. Ɔde bi ka ho sɛ saa ɛbɛ yi mu nsem da adi kann a enam so ma atwɛrɛfoɔ no binom taa frɛ no ɛbɛ kann. Atwɛrɛfoɔ no dodoɔ no ara kyere sɛ eno ne ɛbɛ a ɛdoɔ so yie wɔ Akan kasa no mu. Mmɛ a emu nsem da adi kann no bi ne.

- a) Dɛɛ odwan pɛ na ɔde ne fufuo bɔ.
- b) Bɛdɛ ayeyie ne sumina so.
- c) Nantuo so sene srɛ a na yareɛ wɔ mu.
- d) Aboa a ɔnni dua Onyame na pra ne ho.
- e) Ɔhohoɔ nkyere bomukwan

#### 2.3.4.2 Asem-sɛ-bɛ

Prempeh (2015) aye nhwehwemu afa Akanfoɔ mmɛ nkorabata ahodoɔ ho. Eno mu na ɔkyere asem-sɛ-bɛ mu sɛ eye mmɛ bi a yenya firi abasem anaa ayesem bi mu. Ɔka ka ho sɛ mpen pii no eye a na anansesem anaa abakɔsem bi tare saa mmɛ yi akyi a ɛkyere nsem bi a asisi pen na yeakeka ama no ase bɛ na enam so ama no abedane abebuo. Enam saa yɛ so ama saa nsem no nyinaa abɛfra kasa no a yede di dwuma wɔ yen daa daa nkɔmmɔdie ne nkitahodie ahodoɔ nyinaa mu. Nsem a etete saa no bi ne:

- a) Apupuo a ɔbɔɔ n'asuo no ɔda asukakye.
- b) Opoku mfa ne nku, medware a me ho mpae
- c) Sɛ kɔkɔsakyi kasa kyere obonukyerɛfoɔ a ɔte nanso ɔte no abebuo mu.
- d) Obi abawuo tuatua obi aso.
- e) Birebire amma a, Amanɛɛ nso mma.

Nsem a ɛwɔ ha yi yɛ nsem a yetaa te no wɔ nnipa nkitahodie dodoɔ no ara mu a yeakeka akeka ara ama no ne ɛbɛ ase. Ebi nso yɛ abakɔsem bi a ɛkɔ so wɔ aman binom so na yeaka ɛma no ne ɛbɛ abɛ sɛ.



### 2.3.4.3 Nnyesobe

Agyemang (2006), Sapong (2006) ne Agyekum (2011) adi dwuma afa Akanfoɔ mme nkorabata ho a woakyere nnyesobe mu se eye ebe a ewo afaafa mmienu a yede ofa baako fre na yede ofa baako nso agye so. Yede ofa a edi kan no fre na yede ofa a eto so mmienu no nso agye so. Ne su no akoye se mmrane ne ne nnyesoɔ pɛpɛpɛ. Ebe a ewo saa su yi bi ne:

- a) Woato pɛte tuo, woasee w'akoraboɔ.
- b) Osuo aboro boɔ, etim nea etim.
- c) Aye se tefre ahweasee, wammutu a oda ayeya.
- d) Sakatekuntu, wonni sika a kwasea tu wo fo.
- e) Wogyee damfoɔ akyinnyee a, obo wo abaa.

### 2.3.4.4 Abɛbudee

Yeka abɛbudee a, na eye nnooma bi a entumi nkasa nanso ne ho nsenkyerene no ma nnipa hunu dee epe se eka kyere won (Brobbey 2006). Brobbey kyere mu se bere biara yehunu nsem a saa nsenkyerene yi pe se eka no wo abebuo kwan so. Saa ara nso na Agyekum (2011) nso kyere se abɛbudee ye abebuo mu nsenkyerene. Okyere se saa nsenkyerene a ekasa yi mu dodoɔ no ara ye adwinnee ahodoɔ a yehunu no wo bankyinnee, afena, akyeampoma, asɛsedwa ne nnooma ahodoɔ bi so. Saa ara na yetumi hunu bi wo kawa, abotire, mpaboa, ne ntoma ahodoɔ bi te se kente, adinkra, ne ntoma pa mu, a emu dodoɔ no ara din da awerekyekyesem ne nkuranhye nsem adi.

Yankah (1989) ne Brobbey (2006) ne Agyekum (2011) nyinaa ye adwene se yehunu nsenkyerene a ekasa yi wo nnooma ahodoɔ a atwa yen ho ahyia dodoɔ no ara mu. Yeyi nea animdefoɔ yi to nkyen a yetumi hunu saa nsenkyerene yi bi nso wo wuram, adidie

mu ne nnipa anammɔntuo ne nneyɛɛ ahodoɔ mu. Nnipa binom tumi de nnoɔma bi sensen wɔ apono, afasuo ne adan ano de bu be.

### **2.3.5 Ɛbe Botaeɛ ne ho Mfasoɔ**

Akanfoɔ bu be wɔ bere a asem aba, bere a nkɔmmɔdie bi rekɔ so wɔ nnipa bi ntam. Agyekum (2011:53) ka se, asem ba a, na aba. Akanfoɔ bu be wɔn asetena mu nneyɛɛ nyinaa mu. Asem biara a obi beka no ɔtumi nya ɛbe bu de si asem no so. Se obi bu ɛbe na ansi asem biara so a Akanfoɔ frɛ no ɛbekwaa anaa ɛbemum. Ɛkyere se saa ɛbe no nka asem biara nti mfasoɔ papa biara nni so. Gyekye (1995:8) nso toa so ka se, sedee Akanfoɔ de abɛbuo agyina tebea anaa biribi a aba so no da Akanfoɔ adwene a ɛmu do adi. Wɔgyina ɛbe bi a wɔbu se, “asem mmaee a yemmu be” anaa “asem ba a na abɛbuo aba” so na ede saa adwene no to dwa. Dee edi akotene yie ye asemfua ‘asem’ a ɛbetumi akyere ‘tebea’, “biribi a erekɔ so”, ɛbere, anaa osuahunu.

Finnegan (1970:394) ka se Akanfoɔ nni ɛbere sononko pɔtee biara a wode bu ɛbe te se anansesem ne abisaa a yede dwodwo yen ho wɔ ɔbere bi akyi no. ene kasa ne nneyɛɛ na ɛka bom ye adwuma wɔ bere biara mu. Ennee na ɛnye nwanwa se tebea ahodoɔ betumi de nsakraee aba abɛbuo mu ɛfiri se ɔyɛkyere ne nsuaee (nnanemu) nante bom wɔ Anomsemsem kasadwini mu (Sarpong 2006:6). “Bere a anibue baeɛ nanso atwere nni ho no, na abɛbuo di akotene wɔ asennie mu. Mansotwefoɔ a na wɔbu ɛbe ma no si asem soɔ no na na wodi bem”. Yankah (2012). Wei kyere dwuma a wode mme di wɔ Akanfoɔ asetena mu. Mpen pii no wɔn a wɔwɔ nimdee wɔ mme ho tumi kasa ma eto atiefɔ asom yie ma wɔnya dee wɔrehwehwe.

Monye (1996) ka se Boadi (1972) kyerekyere mu se, Aborofo adwene a wowa se ebe dwumadie ara ne se eye adekoradee ma nyansa na ekyere mmofra ne mmabunu nko ara adee no nye nokore. Wokyerese, adesua a ede ma no akyi no, esane kuta anwonsen sun a etwetwe adwene nso ko nnooma a eye fe so.

Omiunota & Ikpokodu (2012) da no adi se Anomsemsem kasadwini mu nyinaa no ebe da mu fua wo nkitahodie ne adesua a efa amammera, amannyosem ne abakosem ho. Appia-kubi (1999) ka se Akanfoa tumi de ebe tu fo, twi obi anim, hye nkuran ena wode tete mmofra. Ennee na nsakrae biara a obi bebba mmaden se obeye wo Akanfoa mme mu no, ese se ohwe se botae sononko a ebata ebe ho no mfiri ho na mmom ebegyina ho pintinn.

Akanfoa mme pii wo ho a woda mpaninsem ne atetesem bi adi. Ebe binom te se “Nsutafoa didi mee a na Mamponfoa ho ato won”, “Ntim Gyakari soaa ne mmen kobba ne man wo Feyiase” ne “Penten asaase nna ho kwa” nyinaa da abakosem bi adi a etumi ye adesuaadee ma nkyirimma.

Akanfoa mme ahodoo pii ye afutuo. Se yehwe mme binom tete se, abofra ba nwa na ommoo akyekyede, abAnomsema nsene oba pa ne wofiti preko po wo se a mogya na eba a, ne nyinaa ye afutuo a ekyere mmofra asetena pa. megye di se weinom nyinaa ye abraboo mu kyerekyerekwan a eygina asetena mu suahumu so.

Ebe bue nnipa adwene mu. Sedee ebe su tee no, akasafoo biara dwene ko akyiri ansa na wabu be ama no asi asem so. Saa ara nso na atiefoo nso dwene ko akyiri ansa na wote ase. Ebe bi te se, “obaa de ne ni na ekoo awaree” ne “opanin tiri ho na yehon akuma”

nyinaa ye mme a ekyere adwene nti ehia adwene a emu do. Mmofra a won ani gye mmebuho no no nam saa kwan yi so dwene biribiara a wobeka anaa wobetwere no ho sedee ebeto asom.

Ebe ma kasa ye de ye hwam na ekyere anotee ne nimdee a onipa bi wo wo kasa no ho. Yede si asem so dua na ama no adi mu na ayi akyinyegyee biara afiri ho. Eye tumi kasa bi a Akanfoho nni ho agoro nti obiara a otaa de frafra ne kasa mu yie sedee efata no wode anidie ne obuo sononko ma no. se obi de biribi tete ebe bi ho anaa oyi nsem no bi firi mu a, won a woben ho no tumi kyere no se eney saa na wabu no na afei waha ye no ama no abu no yie. Dee ewo ho baako ne se, nnipa dodoo no ara bu won a wammu mme no yie na wodanedane mme no mu no se won nimdee a wowa wo kasa no ho sua nti eto da mpo a wohwere animuonyam a anka ese se wonya.

Saa mfaso yi nyinaa kyere tumi kesee a ebe wo wo Akanfoho asetena mu so. Won asetena no nyinaa gyina ebe ye Akan kasa mu nsuo, mframa ne aduane a se enni kasa no mu a na sinto aba mu. Eda nyansa ne adwene sononko a Onyankopon de adom Akanfoho na wonam so hwe sedee nnooma a atwa won ho ahyia no tee ne sedee wokeka won ho no adi. Enam Akanfoho mmebuho so mayehunu se won nso wo adwene se aborofa ara pe. Ene se, yenam mme so tumi hunu Akanfoho gyidie wo abrafo mu aisiem ahodo bi te se owuo, ohia, yadee, ahonya ne dee etete saa no ho. Eye adesudae sononko a ekanyan mpanin ne mmofra nyinaa na ebo won koko wo won anammontuo ahodo ho. Se obi reye biribi a enye anaase eye na okae ebe bi a efa ho a, ema ono ara bo birim gyae wo ebera a obiara nkaa hwee nkyeree no. saa ara nso na se onipa no reye biribi papa na okae ebe bi a efa ho a, onya nkuranhye toa oreye no so.

## 2.4 Dwumadie yi ho Adwenemusɛm

Dwumadie yi de ‘Conceptual metaphor’ adwenemusɛm bɛdi dwuma yi. Conceptual metaphor adwenemusɛm firi metafo adwenemusɛm mu na baɛɛ. Yɛrɛpɛ ‘metaphor’ farebae a yɛbetumi ahunu wɔ Lakoff ne Johnson (1989) nhwehwɛmu a wɔtoo ne din sɛ “Metafo a ɛda adi wɔ yen abrafo mu. Lakoff ne Johnson (1989) susu sɛ, “Metafo no ne nteaseɛ ne suahunu a yɛnya firi biribi mu a ɛgyina ade foforo so. Wɔkyerɛ sɛ, adesua a ɛyɛ metafo hia wɔ nteaseɛ a yɛde ma nneɛma ahodoɔ a ɛko so wɔ wiase yi mu. Wɔko so kyere sɛ, nhyehyɛɛ kuta metafo su dada. ɛno ne sɛ, ɛwɔ metafo ne anto-metafo adwensu. Nhyehyɛɛ a ɛnye metafo ne deɛ yɛnya no wɔ suahunu mu no, na ɛno ara kura ne nkyerɛmu dada. ɛno nti, metafo adwensu ne deɛ yɛte aseɛ na ɛwɔ nhyehyɛɛ a ɛnyina ɛno ara ne nteaseɛ so, mmom ɛgyina adwensu bi so.

Jand, (2010) sii so dua sɛ metafo ne sɛ yɛrɛkyere abosɛɛ adwensu mu akɔ adwensu a yɛpɛ sɛ yɛka ho asem no ho. ɛno ne sɛ berɛ biara a ɔkasafɔ de adwensu bi a ɛwɔ ho dada na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ ade foforo no, ɛna metafo di dwuma.

Geeraets (2010) kyereɛ mu sɛ, metafo wɔ-nyinasoɔ titire mmiensa, deɛ ɛdi kan, metafo yɛ adwene mu nhyehyɛɛ, ɛfiri sɛ metafo ngyina nsemfua no nko ara so, mmom ɛyɛ adwene mu nhyehyɛɛ a ɛmu do yie a ɛtenetene kwan a yɛfa so dwene (ɛnye kwan a yɛfa so kasa). Wie kyere sɛ, Metafo tra sɛ yɛde nsemfua no redi dwuma ara. ɛda adi wɔ yen adwene mu. Sɛ wobɛte metafo ase a, na ɛhia adwene mu nhyehyɛɛ a ɛfa kasa no ho a wɔn a wɔka kasa no wɔ. Metafo de nsemfua ankoreankore no ko adwendwene mu na aboa ama yɛahunu nteaseɛ korɔ a nsemfua no pɛ sɛ ɛda no adi. Wie kyere adwene mu mfonintwa a ɛfa nsemfua ho.

Metafɔ adwenemusem no nnyinasoɔ a eto so mmienu ne se eye adwenemu ntotoho a efa adee mmienu ho. Eɣyina saa nnyinasoɔ yi so na yenya nteasee foforo. Metafɔ twa adwene mu mfonin a ewo kasafua bi ne nteasee foforo ho a ne nnyinasoɔ ne nsemfua n'abosee nteasee no. Wei na ehwe nkitahodie anaa twaka a eda akuo mmienu no ntam no. Richards (1935) daa no adi se abosee kasa no ne teaseenam a ede metafɔ no nam. Nteasee foforo no ne nneema a yede rekɔ no no nkitahodie no ne kwan no a teaseemam no nam so noɔ. Dee ode wie kyeree ara ne se abosee kasa ne nteasee ne nteasee foforo no nyinaa no hia pa ara wo metafɔ ne nteasee mu.

"Conceptual metaphor" adwenemusem nnyinasoɔ a etwa toɔ ne se metafɔ gyina suahunu so: nnipa suahunu tumi danedane kasa anaa tumi nya nsunsuansoɔ wo kasa so. Saa nnyinasoɔ yi ne adwene mu nhyehyeee lengwestekese wo twaka. Geeraerts (2010) hu se, yennte nsem bi ase esiane nsemfua bi nti, mmom yetumi nso gyina su bi so de nteasee foforo ba. Evans et al. (2007) maa yetee ase se, yetumi kasa fa dee yehunu ne dee yete nko ara ho, na dee yehunu ne yete no na ebo mu ma yen suahunu. Wei kyere se nnipadua no wo suahunu ahodoɔ pii a ema obiara nya adwene foforo bi fa wiase yi ho.

Megyinaa "conceptual metaphor" adwenemusem yi ne fa a eto so mmienu no so de piaa dwumadie yi ne mpensempensemu akyire, efiri se ebeboa ma yeahunu nteasee pɔtee a mmoa ho mme a Akanfoɔ de di dwuma no ada no adi. Mehunuu se Akanfoɔ mme a efa mmoa ho no mu do a, ehia nnweneho ansa na woate ase. Wei kyere se enye ebe no a wobu no ara ne nteasee a ode to dwa, ewo nteasee foforo a gye se woadwene yie ansa na otiefɔ no ate ase.

#### 2.4.1 Dwumadie yi adwenemusɛm nnyinasoɔ

Megyinaa Lakoff ne Johnson (1989) (CMT) dwuma bi a wadi afa kasa nhyehyeeɛ ho so na ɛdii saa dwuma yi. Lakoff ne Johnson dwumadie yi hwe sɛ, sɛ obi bue n'ano rekasa a, ɔtumi da adwene bi anaa nimdee bi adi, ma yetumi de kɔ beaɛ foforo bi ma saa adwene no da ne ho adi. Yɛhwe saa asem no farebae na yɛatwe akɔ tebea foforo mu ma ɛde nteaseɛ aba wɔ saa tebea no mu.

Ɛhia nso sɛ yɛbɛhwe sɛ ɔkasafɔɔ no botaaɛ ne sen; deen na ɔde asem no reyɛ anaase ɔde rekɔsie, sen na ɔkasafɔɔ no reka asem no a ɔyɛ ne ho, sɛ obi bu bɛ a ɛfa mmoa ho a yɛbetumi atwe adwene ne nteaseɛ afiri mmoa no suban anaa nneyɛɛ na yɛagyina Lakoff ne Johnson CMT dwuma no so atwe saa nteaseɛ no de akɔ nipa asetena mu, de atu nnipa fo, anaa abɔ nnipa kɔkɔ.


Bio, ɛsɛ sɛ Yɛhwe sɛ asem pɔtee a onipa no reka no, wɔ Akanman mu no yetumi de saa asem pɔtee no to dwa watraa saa ara a yɛmfura ho ntoma biara? Afei, ɛbesan ahia pa ara sɛ Yɛbɛhwe sɛ asem a onipa no reka no ɛyɛ Akan kasadwini ben; ɛbɛ, amoma, ayan, nsuie anaa deen?

Ne tɔfa bɔ mu no, Lakoff ne Johnson (1989) nwoma yi fa ntotohosɛm a ɛsɛ na ɛwɔ kasa mu a kasadwumfoɔ de di nedwuma ɛfata sɛ yede asem pɔtee bi di dwuma anaa to dwa ho. Sɛ obi de nsem bi to dwa sɛ nkutahodie mu no, ɛsɛ sɛ onipa a ɔrekasa no, hunu sedee wɔn kasa ne amammerɛ si tee na ɔhunu sedee ɔde emu nsem no bi di dwuma fa. Yɛbɛka sɛ obi ano ate wɔ kasa bi mu pa ara yie no, ɛsɛ sɛ saa onipa no yɛ obi a ɔwɔ nimdee pa ara wɔ bere ne beaɛ a ɛsɛ na ɛfata sɛ ɔtumi de nsem bi to dwa.

Sɛ wohwɛ medwuma yi a ne nwoma nkaɛɛ bi mu a, wobɛhunu sɛ amanɔne ne Abibiman mu animdefoɔ pii no ara de Lakoff ne Johnson (CMT) kasa ho nhyehyɛɛ ne nnyinasoɔ yi adi dwuma pa ara afa mmoa mme ahodoɔ pii ho.

#### **2.4.2 Sɛdeɛ Mede Nnyinasoɔ no dii Dwuma no**

Deɛ ɛdi kan no, wohwɛ Yankah (1989) mu a, wohunu sɛ Yankah (1989) yɛɛ dwumadie faa bere ne beaɛɛ a yɛbu bɛ, ɔkyerɛɛ mu sɛ, yɛmmu bɛ kwa. Yɛgyina bere ne beaɛɛ pɔtɛɛ so na bu bɛ. Ɛhia pa ara sɛ onipa no bɛhwɛ bere ne beaɛɛ ne asem a ɔkasafɔɔ no bu ɛbɛ no wie a, asem a ɔka de toa ɛbɛ no so nso ho hia sɛ wohwɛ. Mpanimfoɔ nso kaa asem bi sɛ: Yɛnnaɛɛ a yɛnso daɛɛ, na asem nso mmaɛɛ a, yɛmmu bɛ. Ne saa nti, mamfa nwoma ahodoɔ no mu mme yinom nko ara, na mmom mahwɛ asetena ne abraɔ mu dwumadie anaa nsɛm a ɛbɛ ahodoɔ tumi pue mu no bi te sɛ; ayiyɔ, dwadie mu, afahyɛ ase ne nnipa asetena mu nkitahodie ahodoɔ mu. Ne saa yɔ na ɛbɛboa dwumadie yi mpuntuo ne ne nkɔsoɔ.



Metɛ anaa mɛfa ɛbɛ firi ɔkasafɔɔ bi nkyɛn na akyire yi ɛkɔhia sɛ meti so ne ɔkasafɔɔ anaa deɛ ɔde asem no too dwa no kɔdi nkitaho bi a ɛbɛboa akyerekyerɛ nneɛma bi mu yie a, ntem pa ara metu saa anammɔn no.

Sɛdeɛ maka no dada wɔ no, mmoa mme dwumadie yi, Lakoff ne Johnson 1989 CMT dwumadie no na ɛbɛboa ama mahwɛ sɛdeɛ adwɛmpɔ bi a ɛwɔ kasa bi mu da no adi wɔ tebea foforoɔ bi mu. Sɛ obi bu bɛ a ɛfa mmoa ho a, yɛbɛhwɛ sɛdeɛ, mmoa no su bɛtumi ada adi wɔ nnipa asetena mu.



Me nso mede saa nimdee korɔ yi ara bedi dwuma afa ɔkwan a nnipa fa so de Akan mme di dwuma wɔ wɔn nkitahodie ahodoɔ no mu. Se wohwe aseɛ ha a, wobehunu kwan a mede Lakoff ne Johnson (1989) CMT tiɔri yi dii dwuma faeɛ.

### **i. Berɛ ne Beaeɛ**

Wei hwe se ehene ne beaeɛ ben na asem bi kɔɔ soɔ. Akanfoɔ amammereɛ anaa amannee ben anaase deen pɔtee na na ereko so ansa na ereka ɔkasafɔɔ no adwene se ɔnkɔfa ebe pɔtee bi nto dwa. Obi nsɔre mmu be kwa. etɔ da bi na obi reka biribi afa amammuo, mmara, amammereɛ, asennie, awareɛ, afisem, mpa mu nkitahodie anaase ɔreka biribi afa asem bi a ani ye nyan ho a, esiane beaeɛ bi a ɔkasafɔɔ no gyina nti, ɔtaa de fa abebu kwan so de biri n'asem no ani wɔ berɛ a ɔnka no watraa saa ara na ɛnkɔfa animguaseɛ biara mmere ɔkasafɔɔ no.



### **ii. ɔkasafɔɔ ne Atiefɔɔ**

Wei nso ye nnipa a wɔatwa ahyia beaeɛ ho. ebetumi aye ɔkasafɔɔ no anaase onipa foforo a ɔrebu ebe no de akyerɛ ɔkasafɔɔ no. Se nnipakuo bi hyia wɔ baabi te se; ahemfie, adwabo ase, asennibea ne ade, na se badwafɔɔ no mu baako bu ebe bi wɔ ne nkasaɛ mu a, wɔn a wɔaka anaase nkaeɛ a wɔwɔ beaeɛ ho no nyinaa ye atiefɔɔ. Dee mehwɛɛ wɔ ha nso ne se, so saa akasafɔɔ yi taa ye nnipakuo ben; mpanimfoɔ anaa mmabunu, tetefɔɔ anaa nnemmafɔɔ, wɔn a wɔakɔ sukuu anaa wɔn a wɔnkɔɔ sukuu da. Dwumadie no mu no, berɛ biara a eho hiaa se me ne ɔkasafɔɔ bi behyia atwetwe nkɔmmɔ afa ebe bi a ɔde ato dwa ho no, mantwentwen me nan ase koraa.

### **iii. Botaeɛ**

Deɛ maduru soɔ yi nso kasa fa ɔkasafɔɔ no botaeɛ anaase adekodeɛ pɔtee a ɛda n'akoma so sɛ ɔnkasa nwie no na ɛbɛ no ayɛ ama no fa ɔne atiefɔɔ no nkitahodie ho. Sɛ ɛkɔba no saa a, wobɛhwɛ no na ɔkasafɔɔ no akɔfa ɛbɛ mu kasasu bi te sɛ awan, ntotohosem, sɛnipa, nnyinahɔma, ne ade de reka n'asɛm no. dwumadie yi bɛhwɛ botaeɛ titire a ɛma akasafɔɔ bi de ɛbɛ di dwuma wɔ wɔn kasa anaa wɔn daa daa nkitahodie mu. Ne tiawa mu no, mehwɛɛ sɛ, so ɔkasafɔɔ no buu ɛbɛ no de birii asɛm bi ani, ɔde bɔɔ obi akutia anaa, ɔde totoo nnipa bi abrabɔ ne wɔn suban bi ho, ɔde tuu fo, ɔde sii n'asɛm bi so dua anaase mpo ɔde dii dwuma foforo bi anaa? Nhwɛhwɛmu yi san boa maa yɛhunuu deɛ nti pɔtee a ɛma obi kɔfa ɛbɛ de di dwuma wɔ nkitahodie mu.

### **iv. Kasa no nhyehyɛɛ ne ne su**

Wei kyerekyere kasadwini korɔ a ɔkasafɔɔ no de di dwuma no nhyehyɛɛ (mfitiaseɛ, mfinimfini ne awieɛɛ) ɛne kasasuo ahodoɔ a ɔkasafɔɔ no de di dwuma. ɛsan nso ma yɛhunuu sɛ kasadwumfoɔ anaa ɔkasafɔɔ no kaa n'asɛm no maa ɛdii Akan kasa mmara ne nhyehyɛɛ no so pɛpɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata.

### **v. ɔkasafɔɔ no Tebea ne ɛnne suo a ɔde kasa**

Wei nso kɔ so kyerekyere ɔkasafɔɔ no anaa ɔtwɛrɛfoɔ bi tebea, yebea ne ɛnne suo pɔtee a ɔde di dwuma wɔ ano kasadwini bi mu. ɔkasafɔɔ anaa ɔtwɛrɛfoɔ no tebea tumi ye anigyɛɛ, awɛrɛhoɔ, ateetɛɛ, abofuo ne deɛ ɛkeka ho. ɛbɛboɔ ama yɛahunuu sɛ ɔkasafɔɔ no rekasa anaase ɔtwɛrɛfoɔ no retwɛrɛ no na ɔwɔ abofuo mu, na ɔreseresere, na ne wɛrɛ aho, na ɔrepopoo n'ani anaase na ɔde redi obi nneyɛɛɛ, adwenkyere anaa suban bi ho fɛw keke?

#### **vi. Kwan a kasa no fa so betɔ dwa**

Onipa nam akwan ahodoɔ bebree so tumi de ne nsem anaa n'adwenkyere bi to dwa. Saa kwan yi tumi ye kasafidie radio, TV, dawubɔ nkrataa, ano-ne-ano nkitahodie (anomsem nwoma mu ne deɛ ekeka ho. Ebetumi nso mpo aye Borɔfo kasa, Akan kasa anaa kasa foforɔ bi. Akasafoɔ no mu. Ne saa nti na animdefoɔ a wɔadi kan ada wɔn ho adi wɔ ano kasadwini ahodoɔ no bi mu no mpensempensen dwumadie dodoɔ no ara puee wɔ Borɔfo kasa anaase Akan kasa mu no. Ewom se Borɔfo kasa bi apue wɔ me dwumadie yi mu deɛ, nanso kasa pɔtee a mede redi dwuma yi ye Akan kasa (Asante Twi) esiane se, meye Okanni ba a meka Twi kasa kronkron.

#### **vii. Kasadwini no ho Mmara ne Nhyehyeeɛ**


Wei nso ye mmara ne nhyehyeeɛ a ebata nnipakuo bi kasa ne kasadwini nkae no ho. Kasa ho mmara ne nhyehyeeɛ yi tumi bebare atiefɔɔ, behweadefɔɔ ne nnipa a atwa ahyia ho no nyinaa. Wei boa ma wɔn kɔye biribi ntia wɔn ho ne dwumadie no nyinaa. Enye bere ne beaɛ nyinaa na Akan kasa ho mmara ma kwan ma yebo nsem bi so pen wɔ badwa mu. Nsem a efa owuo, atoyerenkyem, amiadie, obaa ne obarima agyapadeɛ ho, mpa mu nkitahodie ne nnoɔma bi a emu ye duru saa ho no, eɛ se okasafoɔ no to sebe anaase ɔdi kan ka se, menkae mo yaw, anaa mpo se obeka asem no adane ani. Se obi betumi aye no saa a, gye se ɔde fa abebuo kwan so. Enye enne yi a, anka kane no na nanAnomsem mma ho kwan se abɔfra ne ɔpanin bi rekasa a, abɔfra no bedi kan abu ɔpanin no be. Se nti ne se, eye mpanin kasa, na wɔmmfa ebe nso ɔpanin adwene nhwe.

### **viii. Badwam kasa nkyekyemu**

Wei hwe sɛdɛɛ nnipakuo bi kyekye wɔn kasadwini ahodoɔ no mu akuoakuo, enonom bi ne; anansesɛm, ɛbɛ, nsuiɛ, apaeɛ, ayan, amoma ne ade. Sɛdɛɛ yenim dada no, dwumadie yi fa Akanfoɔ mme a ɛfa mmoa ho. Eno nti, dumadie yi behwe sɛ, so akasafoɔ rekasa anaase wɔreka asem bi afa Akanfoɔ amammerɛ, amanyɔsɛm, awareɛ, abayɛn, nyamesom, gyidie ne ade ho a, sɛn na wɔsi fa de mmoa ho mme di dwuma wɔ wɔn kasa ne wɔn daa daa nkitahodie mu.

### **2.5 Ofa yi Tɔfabɔ**

Saa ofa yi ada animdefoɔ bi adwenkyerɛ a ɛfa Akanfoɔ mme ho. Akan kasa a meredi ho dwuma yi, ɛbɛ no adeban anaa ɛbɛ nkyerɛmu, Akanfoɔ mme su ne ne nhyehyɛɛɛ, dwuma a abenfoɔ adi kan aye afa mme ho wɔ kasahodoɔ mu, dwumadie a abenfoɔ binom aye afa mme ho wɔ Akan kasa mu, adwenmusem akwankyerɛ, Afei ne korakora no dwumadie yi tɔfabɔ.



## ƆFA A ETƆ SO MMIƆNSA

### DWUMADIE YI HO AKWANKYERE

#### 3.0 Nnianimuu

Saa Ɔfa yi kasa fa Ɔkwan ahodoƆ a mefaa so yee nhwehwemu no. Ansa na obi beye dwumadie bi no, ewo se nea Ɔreye nhwehwem no pe akwan ahodoƆ a Ɔde bere ne nsemmoano na Ɔde aye ne mpensempensemu ama no adi mu. Saa Ɔfa yi kasa fa ekwan a mefaa so yee nhwehwemu yi, nnipa dodoƆ a mede won dii dwuma yi ne nhwehwemu dwumadie a ennyina nkontabuo so. Afei, Ɔfa yi sane kasa fa nhwehwemu yi su, akwan ahodoƆ a mefaa so nyaa nsemmoano no, beaee a dwumadie yi koo so. Bio, mada nimdee a merefa afiri nwoma mu de ataa dwumadie yi akyi adi. Awiee koraa no, mabo Ɔfa yi mu nsem nyinaa tofa.



#### 3.1 Nhwehwemu no su

Menam nhwehwemu kwan a ennyina nkontabuo so na edii me dwuma yi. Se yeka se nhwehwemu bi ye dee ennyina nkontabuo so a, na ekyere se ƆhwehwemufoƆ no de nhwehwemu a egyptina nkyerekyeremu ne atosem so na edii dwuma ahodoƆ a efa nsemmoano no mpensempensemu ho.

Owu-Ewie (2017) kyere mu se nhwehwemu dwumadie a ennyina nkontabuo so nnyinasoƆ ye nsemmissa ne nkommobo. Eno na eboa ma yetumi hwehwe suahunu ne nimdee ahodoƆ firi nnipa a wowa nimdee no nkyen. Nhwehwemu dwumadie a ennyina nkontabuo so nam nhwee so tumi nya nsemmoano ahodoƆ bi a ƆhwehwemufoƆ no taa de di dwuma ahodoƆ so.

Dee nti a meyeɛ nhwehwɛmu a ennyina nkontabuo so ne sɛ, megyinaa nnipokuo a mede wɔn dii dwuma no nsem so na eyɛɛ mpensempensemu no. Osuala (2000), Goode ne Hatt (2006) kyere sɛ nhwehwɛmu a ennina nkotabudeɛ so ye kwan a yɛfa so hwe, sua, kyerekyere nsem mu nya nimdee fann a efii biara nni ho firi afoforo nkyɛn. Wei kyere sɛ eboa ɔhwehwɛmufɔɔ ma no baebae adwene ne nkyerekyeremu ahodoɔ a ɔbenya afiri nsem ahodoɔ bi mu. Bere a wɔrebaebae mu no na ɛreyi adwempɔ a ɛwɔ mu nyinaa repue na enam so ama atwe ɔhwehwɛmufɔɔ no adwene asi nea ɔrehwehwe no so.

Nhwehwɛmu a ennyina nkontabuo so ho wɔ mfasoɔ bebree. Eno na ehyɛɛ me nkurane maa mede saa nnyinasoɔ yi dii dwuma wɔ me dwumadie no mu sɛdeɛ ebeye na menya nhunumu ne suahunu afa nnipakuo ahodoɔ a dwumadie yi fa wɔn ho sɛdeɛ ebeboa ayi wɔn suban ahodoɔ a wɔn ani ku ho na wɔgye to mu ne nnoɔma ahodoɔ bi a eboa ma wɔn asetena ne abraɔ mu nsem tu mpon bi te sɛ amammerɛ ne amanneɛ nso adi.

Saa kwan yi nso sane boa me maa menyaa nteaseɛ a ɛmu do yie faa nnipakuo a nhwehwɛmu no fa wɔn ho no ho. Enam so maa mehunu sɛdeɛ wɔn gyidie nnyinasoɔ ne wɔn amammerɛ si tee ankasa.

Bio, enam nhwehwɛmu dwumadie a ennyina akontabuo so a mede dii dwuma yi maa menam nkɔmmɔɔ, nkitahodie ne nsemmissa ahodoɔ a na ahinta ne suahunu so hunuu nnoɔma afoforo binom a na madi kan ahunu afiri nnipa binom nkyɛn dada wɔ me dwumadie no mu.


Dee nti a mede nhwehwɛmu a ennyina nkontabuo so dii dwuma ne sɛ, dwumadie yi gyina bere ne beaɛɛ, nnipakuo a wɔde Akanfoɔ mme a efa mmoa binom ho di dwuma,

botaae titire nti a Akanfoɔ de saa mme yi di dwuma ne nkyekyemu ahodoɔ a ewɔ saa mme no mu. Se nti ne se saa nnyinasoɔ yi beboa me ama matumi aye mpensempensemu afa mme ahodoɔ binom a efa mmoa binom ano mu.

### 3.2 Nnipa dodoo a mede won dii dwuma

Boateng (2016) kyere mu se yewo akwan ahodoɔ pii a nhwehwemu betumi afa so apaw nnipakuo no nyinaa. Ankoreankore a wowo su baako anaa mmieny a nhwehwemufoo no ani di akyire a wowo beaee a nhwehwemu no koo so no na woka bom ye eho nnipa dodoo (Owu-Ewie, 2017). Nnipakuo bi mu no yi no mu baako ne ntasemu.

Tuckman (1999) sɛdeɛ eɔaa di wo Owu-Ewie (2017 mu no ne Boateng (2016) ye adwene se ntasemu ye kwan a nhwehwemu bi fa so yi nnipakuo bi mu fa bi a efata ma ne nhwehwemu no botaae no na wode won ye nhwehwemu de agyina ho ma saa nnipakuo no nyinaa.



Best ne Kahn (2006) kyere nnipakuo a wode won ye nhwehwemu mu se woye nnipakuo a wokura su korɔ a nhwehwemuni no gye tom se wobetumi aboa ama nhwehwemu dwumadie no adi mu. Pilot ne Hungler (1999) nso de foa so se woye nnipakuo a emu nnipa no wie pɛye, na won nhunumu ne won suahunu no betumi aboa ama dwumadie no adi mu. Yei kyere se saa nnipakuo yi ne won a wowo nhwehwemu no botaae ho nimdeɛ, anaase nhwehwemu no fa won ho potee se wobetumi aboa ama nhwehwemu no anya nsemmoano a ebeboa ama dwumadie no adi mu.

Fowler (2002) kasa fa nnipa dodoo a yɛpaw won gye won adwenkyere fa nhwehwemu dwumadie ho. Okyere se, eye adeɛ a eho hia yie wo nhwehwemu mu deɛ, nanso se eboba

se woressa nnipa dodoɔ no mu ayi wɔn mu kakra bi de wɔn adi dwuma a, eyɛ a na eho ntaa nhia pii se wobehwe nnipakuo no dodoɔ ho pɔtee ansa na woanam wɔn dodoɔ no so ayi wɔn mu kakraa bi a wode wɔn bɛdi dwuma no. Nnipakuo a mede wɔn dii dwuma yi ye nnipa bi a wɔwɔ Takyiman a eyɛ kuro a ɛwɔ Bono Apueee mantam mu ne Winneba Suapɔn nkorabata a ɛwɔ Adwumako mu. Mede saa nnipa yi eyee nhwehwemu yi efiri se woye nnipa bi a wɔn nimdee wɔ Akan kasa no mu ne amammerɛ mu kɔ nkan yie na wode di dwuma yie. Bio, mede saa nnipa yi dii dwuma se nti ne se woye nnipa a yede Akan kasa na ɛtwaa wɔn funuma. Afei, mehunu se woye mmusuaban a wote wɔn amanneɛ ne amammerɛ ase yie.

Mehunu bio se woye nnipa a wɔwɔ nimdee wɔ wɔn abrabo ne asetena mu nsem a se meko wɔn nkyen a menya mmoa ho mme ahodoɔ a wɔabubu afa mmoa binom ho ne wɔn adwenkyere fa saa mme yi dwumadie ne sɛdeɛ ɛda a di wɔ Akan kasa no mu a merepe adi dwuma no bi wɔ bere a meremfa ɔhaw kɛsee biara mu.

### **3.2.1 Nnipakuo pɔtee a mede wɔn dii dwuma**

Sjdej Owu-Ewie (2017) kyerj no, jntumi nyj yie sj obi ne kuromu anaa cman mu nyinaa bjtwtwe nkcmmc apj wcn adwenkyerj. Nnipakuo pɛtee a mede wcn dii dwuma yi yj nnum (5) a wcn mfej firi aduasa de kcsi aduosia num (30 - 65years).


Saa nnipa nnum (5) yi nyinaa ye nnipa a mene wɔn nyaa nkutahodie wɔ Takyiman kuro mu ne Winneba suapɔn nkorabata a ɛwɔ Adwumako mu. Nnipa yi mu baako ye ɔmanhene bi a mepaw no Takyiman kuro mu, baako nso ye ɔman kyeame, nsentwerɛni baako ne Adwumako; Winneba suapɔn mu asuafoɔ mmienu (2) a wɔakwadare Akan kasa no ne ne dwumadie mu.



**Ɛpono 1: Ɛpono a ɛkyere nnipa dodoɔ a mede wɔn dii dwuma ne wɔn dibeɔ**

Dibeɔ	Wɔn dodoɔ	Ɔha mu nkyekyemu%
Ɔmanhene	1	20%
Ɔkyeame	1	20%
Nsentwerɛni	1	20%
Asuafoɔ	2	40%
<b>Mmoano</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Nnipa dodoɔ nnum (5) a mene wɔn nyaa nkutahodie no nyinaa ye mmarima. Senti ne se wɔ Akanman mu no, mmarima na wɔtaa di hene na bio nso, wɔyi mmarima se akyeame no nti na ɛma ɛbaa saa. Bio, nsentwerɛni ne Suapɔn mu asuafoɔ mmienu no nyinaa nso ye mmarima. Wei nti mamfa mmaa biara anaa me ne ɔbaa biara anni nkutaho me dwumadie yi mu.

**Ɛpono 2: Ɛpono a ɛkyere nnipa dodoɔ ne beaɛ ahodoɔ a mepaa wɔn**

Nnipa dodoɔ	Beaɛ	Ɔha mu nkyekyemu%
Ɔmanhene	Takyiman	20%
Ɔkyeame	Takyiman	20%
Nsentwerɛni	Takyiman	20%
Asuafoɔ	Adwumako	40%

### 3.2.2 Ekwan a mefaa so paw saa nnipa no

Mpanimfo] s[, 'Nea ]fata ahennie na w]b] no ab]tire'. Wei nti, mepaa nnipa binom na mede w]n dii me dwuma yi. {wom s[, mene nnipa dodo] no ara dii ahyia de[ nanso [ny[ w]n nyinaa na mepaa w]n de dii me dwuma yi. Megyinaa me dwumadie yi botae[ so na mepaa nnipa binom a mesusu s[, w]n nimde[ no b[tumi aboa me ama manya mmuae[ a [fata me dwumadie yi.

Abenfo] binom adi kan aka s[, [ny[ s[ y[de nnipad]m na [b[di dwuma a [te saa, mmom y[paw nnipa kakraa bi s[nea y[b]nya mmuae[ amapa a [fata dwumadie no. Na esiane s[ saafo] yi nso w] nimde[ amapa w] dwumadie no ho nti, w]n adwenkyer[, nsusui[ ne w]n ns[m boa dwumadie no w] akwannuasa bebree so [mfa ho s[ y[b]sa ns[m a w]de b[ma y[n mu no.


Megyinaa nimde[, dibr[, suahunu ne tebea ahodo] binom so na meyyii saa nnipa yi mu paa w]n a w]b[boa me dwumadie no. Y[w] nnipa binom w] h] a, esiane s[ w]akwadare Akan kasasua ne n'amammer[ mu yie nti, mantumi ankwati w]n. {binom nso suahunu ak] nkan bebree w] kwan a Akanfo] fa so de mmε ahodoᵔ a εfa mmoa ho di dwuma titire ne mpanimfo] a na w]n mfe[ k] anim kakra no. Afei nso, asuafo] a w]ak] sukuu k] nkan kakra a w]atumi asua anya nimde[ a εfa Akanfoᵔ mmε ahodoᵔ ne ne dwumadie ho no nso, me ne wᵔn nyaa nkutahodie gyee w]n adwenkyer[.

### 3.3 Beaeɛ a meyeɛ nhwehwɛmu no

Leedy ne Ormood (2005) kyere sɛ, bere biara ɛwɔ sɛ nhwehwɛmufɔɔ da baabi pɔtee wɔ wiase yi mu a ne dwumadie no kɔɔ so. Wɔtoa so sɛ, sɛ nhwehwɛmufɔɔ no da beaeɛ no adi a, ɛma n'akenkanfɔɔ no adwene ne wɔn ani tumi di nhwehwɛmu no akyi.

{wom, me dwumadie yi fa Akanfo] ho de[ nanso [ny[ Akan nkurotoa ahodo] no nyinaa na medii me dwuma yi. Me dwumadie yi mu no, me ne me nsɛmmuafoɔ no nyaa nkutahodie wɔ Takyiman a ɛwɔ Bono ɛpueɛɛ mantam mu ne Winneba suapɔn a ɛwɔ Adwumako mu.

Nnipa a mede w]n dii me dwumadie no nyinaa mu no, mepaw ɔmanhene no wɔ Tanɔso a ɛwɔ Takyiman kuro mu, ɔkyeame no ne nsɛntwerɛni no nso mepaw wɔn wɔ Takyiman ahemfie na me ne Suapɔn mu asuafoɔ a wɔyɛ me mfɛfoɔ no nso dii ahyia wɔ Adwumako suapɔn mu. Saa nnipa yi nsɛm ne wɔn adwenkyerɛ a wɔdaa no adi no nyinaa boa maa meduruu me botaeɛ ho.



### 3.4 Akwan a mefaa so nyaa nsɛmmoano no

{wom s[ m'ankasa na mafa ato me ho s[ m[di dwuma yi de[, nanso nimde[ w] h] yi, w]fa no obi nky[n. Yei nti, mamfiti pr[kop[ na mede me tirim kaa deɛ mep[ biara. Mmom no menam akwan adodo] binom so na me nsa kaa ns[mp] a mede dii me dwuma yi.

Menam nk]mm]twetwe a ns[mmisa ne anoyie kɔ so wɔ mu so. {ny[ ]kwan yi so nko, menam m'ankasa suahunu so ne afofor] binom nimde[ a w]adi kan ada no adi w] nwoma ahodo] mu fa Akanfo] mmɛ ho ne titire ne mmɛ a ɛfa mmoa ho nso so na menyaa me ns[mmoano no bi. Nwoma a mehw[[ mu nyaa mmɛ

ahodoɔ a ɛfa mmoa ho bi ne, Agyekum (2010) 'Akanfo] kasadwini', Adomako (2019), 'Akanfo] kasadwini ne amammerɛ', ne Asantewaa (2020) 'Akanfo] mm[ a w]abubu ahyehy[ nny[mmoa binom ano mu mp[ns[mp[ns[mu' mu. Ne nyinaa mu no meboabooa mmoa ho mme ɔha ne aduonum mmienu (152) na mede dii dwumadie yi.

### 3.4.1 Nkɔmmɔtwetwe (Semi-Structured Interview)

Schostak (2006) kyere mu se, nkɔmmɔɔ ye ɔkwan baako a nhwehwɛmuni bi nam so ne afoforo di nkutaho bisabisa wɔn nsem fa botaeɛ sononko a ɔreyɛ ho nhwehwɛmu no ho. Ɔkyere se nimdee, suahunu ne wɔn gyinabea a saa nnipa no wɔ mu nti wɔbetumi aboa ama nhwehwɛmuni no anya botaeɛ a ɔreyɛ ho nhwehwɛmu no mu ahuntasem ne nkyerekyeremu mapa no nyinaa ada adi pefee.

Corden ne nkaeɛ (2007) nso ka bi foa Schostak nkyereaseɛ a ɔde maa nkɔmmɔtwetwe se, eye ɔkwan pa baako a eboa ma nhwehwɛmu no tumi ɔ sukɔ yei, pe botaeɛ no ho adwenkyere a edi mu, nam so ma nhwehwɛmu dwumadie no wei pɛye. Roshan ne Deeptee (2009) da no adi pefee se nhwehwɛmu a ne fapem no gyina nkutahodie a eye nsemmissa ne anoyie so no boa pii ma nhwehwɛmu bi tumi wie mudie, na eboa ma yetumi ɔ sukɔ wɔ nhwehwɛmu a ɛfa nnipa asetena mu nsem binom ho a mpen pii no yetumi nnyina akontabuo nhyehyeeɛ kwan so nnye.

Animdefoo yi adwenkyere yi ma mehunu se nkɔmmɔtwetwe ye ɔkwan baako a metumi agyina so adi dwuma no. Esiane se obisafoɔ nyera kwan nti, me ne mpanimfoɔ, ne abenfoɔ bi twetwe nkɔmmɔ faa Akanfoɔ mme ne amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ Akan abrafo ne asetena mu. Menam nkɔmmɔdie yi so bisabisaa wɔn nsem pii faa amammerɛ

ne nimdeɛ ne nkyerɛkyerɛ mapa ɛfa mme ho. Saa kwan yi boa me maa me nyaa adwenkyerɛ faa dwumadie yi ho.

Boateng (2016) nso de too dwa kyereɛ mu sɛ ano nsemmissa a ɛdi dwuma wɔ nkɔmmɔtwetweɛ mu no ye kwan a wɔn a wɔye nhwehwɛmu wɔ sukyerɛ kwan so no de di dwuma pa ara. Otooa so sɛ eye kwan a nhwehwɛmufɔɔ bi fa so gye nsem bi a ɔhia de adi ne dwuma no firi nnipa a wapaw wɔn no Anomsem turodoo. Sedee ɛbeyɛ na menya nsem a merepe afiri ano nsemmissa nkitahodie no mu no, mede foon a yɛfrɛ no ‘Samsung Galaxy A10’ boaeɛ. Saa foon yi boaa me maa metwee nkitahodie no bi guu so. Me maa nsemmuafɔɔ no hunuu sɛ mede foon no retwe nkitahodie no maa wɔn nso gye too mu.

Mfitiaseɛ no, na wɔmpɛ sɛ wɔbɛbua me nsemmissa no ɛsiane afidie no a na ɛkuta me a mede rekye wɔn nsem no agu so nti, nanso mefaa kwan pa so kyerekyerɛ wɔn deɛ nti a mede afidie no redi saa dwuma no atwe nsemmissa no ne mmuaeɛ no maa wɔtee aseɛ. Nsemmuafɔɔ a me ne wɔn dii nkitaho no nyinaa ye nkurɔfɔɔ a wɔte na wɔtumi ka Asante kasa no nso. Wei boa maa nkitahodie no kɔɔ so kamakama a manhyɛda anya akwansideɛ kɛsɛ biara.

### **3.4.2 Nea animdefɔɔ binom ada no adi**


Mede dwumadie yi ho nsjm bi a jwc hc dada; mekyerɛ sjkjndri deeta nso dii dwuma. Owu-Ewie (2017) kyerj sj, jyj biribi anaa dwumadie bi nsjm a yjhia a jwc hc dada.

Esiane s[ biribiara nni wiase yi mu a [bi nsii da nti, na mew] gyidie amapa pa ara s[ nnipa binom adi kan ay[ nhwehw[mu afa dwumadie yi ns[so] ho. Nti

mehw[[ nwoma ahodo] ne nkur]fo adwuma bebree mu faa [mu ns[m no bi de totoo me dwumadie no ho. Mamfiti pr[ko p[ nso amfa nea mehunu no nwoma biara mu no, mmom mede totoo akwan ahodo] a mefaa so nyaa me ns[mmoano a madi kan aka ho as[m w] soro h] no ho hw[[ s[ [ne no w] twaka anaa. Nea na [b[fata me dwumadie no, meyii de kaa me ns[m a merep[ no ho.

### **3.5 Ekwan a mefaa so yεε mpensempensemu no**

Mewiee yeinom nyinaa no, megyinaa me dwumadie no botae[ no so yiyii nsjmmuafoc no nsjm no mu boaboa ano kcc akuoakuo a megye di sj wcesej mu. Afei, nkcmme a mekye guu foonu so no, mebobc tieej yiyii dej jho hia me dwumadie no, dej nnipa bi nkyerjj mu sononko no nso mehwi nnipa dodoc a wkyerjj adwene korc faa asjm no ho, na mede me nimdej a mewc fa kasa no ho nso aka ho na masi gyinaej afa ho. Ticri a mekaa ho asjm wc cfa a jtc so mmienu no nso dwumadie daa adi wc mpjnsjmpjnsjmu no mu.




### **3.6 Akwansre**

Nhwehwemu dwumadie a ete sei no, eho behia se woma akenkanfoɔ hunu se enye bosremuka, na mmom onyaa nsem no firii amanfoɔ nkyen na wode dii dwuma no. Enam saa so nti no, na eho behia se won a me ne won twetwee nkommɔ na megyee won ano nsem no, mema akenkanfoɔ hunu. Enam se, etia mmara wɔ nhwehwemu dwumadie mu se obiara a wonsree no kwan mma onye ntoo mu no, ne din bepue wɔ nhwehwemu dwumadie bi mu. Ne saa nti no, won a me ne won twetwee nkommɔ no, mesree won kwan maa ebinom gye too mu se metumi bobɔ won din wɔ dwumadie yi mu, ebinom nso dee enam biribi nti no wɔampe se mede won din to dwa. Wei so nti, won a wɔgye

too mu no, meboboo won din wo dwumadie yi mu, na won a wanye atom no dee, mede won din hintaee sedge nhwehwemu dwumadie mmara no tee.

### 3.7 Ofa yi Tofabo

}fa yi mu no, makyer[ akwan ahodo] a mefaa so y[[ me nhwehw[mu no. Nnipa dodo] a mene w]n nyaa nkutahodie me nhwehw[mu no mu, w]n nipasu ne w]n adwuma, ne kwan a mefaa so paa won de w]n dii dwuma nso ada adi w] ]fa ha. Beae[ kor] a nhwehw[mu no k]] so nso mede ato dwa w] ]fa yi mu. Afei nhwehw[mu akwan ahodo], nk]mm]twetwe a ns[mmisa ne nsεmmisa ne anoyie ko so wo mu ne nwoma ahodo] mu nsεmmoano a mede dii me dwuma no nyinaa nso maka ho as[m w] ]fa yi mu ne kwan a mefaa so p[ns[mp[ns[nn me dwumadie no mu. Ne korakora no, ]haw kakra a mehyiae no me dwumadie yi mu no nso puee w] ]fa yi mu.



## ƆFA A ETƆ SO NAN

### DWUMADIE YI MPENSEMPENSEMU

#### 4.0 Nnianimuu

Cfa a maduru so yi jyj cfa a mede bjjj mpjnsjimpjnsjmu afa mme a efa mmoa ho wo Akan mu. Saa fa yi gu nkyemu mmijnsa. Nkyekyjmu a jdi kan no hwe ntotohosem a eɗa adi wo Akanfoɔ mme ahodoɔ a wɔbu fa mmoa binom ho. Nkyekyjmu a jtc so mmieniu no nso hwe nsentitire a eɗa adi wo mme ahodoɔ a Akanfoɔ bu fa mmoa ho mu na dej jtc so mmijnsa no nso ada bere ne beaɛe ahodoɔ bi a Akanfoɔ de mme ahodoɔ a efa mmoa ho di dwuma wo won daa daa asetena mu.

Mmoa a wɔdi akotene pa ara wo Akanfoɔ ammamere mu a wɔtaa bu mme ahodoɔ fa won ho bi ne akokɔ, ananse, ɔsebo, odwan, ɔkraman, agyinamoa/ɔkra, ɔsono, akura, Anomaa, ne mmoa nkaeɛ bebree. Na sɔdej adwenemusjmu yi da adi wc mpjnsjimpjnsjmu yi mu ne sj mede 'source domain' agyina hc ama abɔsee nteasee a eɣyina mmoa ahodoɔ no dwumadie wc mme ahodoɔ no mu so na 'target domain' no abeye nteasee mapa a yɛnya firii mme no mu no.

Nkyerjkyerjmu biara a jreke so wc cfa yi mu no, gyina nkemmetwetwee a jkcc so wc nhwehwjmu yi mu a wcn a mene wcn twetweej no kaej so ne adwenkyerj ahodoc a jwc nwoma ahodoc mu na jfoa so. Jnyj m'ankasa me nkyerjmu nko ara na mmom afoforc nso dej ka ho.



#### 4.1 Kwan ben so na mmoa ntotohosɛm da adi wɔ Akanfoɔ mmɛ ahodoɔ a ɛfa mmoa ho mu?

Nhwensodeɛ a ɛda abɔsɛɛ nteaseɛ ne nteaseɛ mapa no ntam no rekyerɛ twaka a ɛda abɔsɛɛ nteaseɛ ne nteaseɛ mapa no mu. Afei nso, Geeraets (2010) kyerɛɛ n’adwene wɔ ‘Conceptual Metaphor Theory’ (CMT) ho no kyerɛ sɛ nkyerɛaseɛ foforo no ne abɔsɛɛ nteaseɛ no wɔ twaka. Richards (1936) nso de to dwa sɛ abɔsɛɛ nteaseɛ no ye nnyinahɔma no, nteaseɛ mapa no gyina hɔ ma ɛbɛ no nteaseɛ ankasa na nkyerɛmu no nso gyina hɔ ma adeɛ a wɔde nnyinahɔma no di dwuma wɔ so no.

##### 1. Ɔkɔtɔ nwo Anomaa



Yede saa abebuɔ yi di dwuma berɛ a yede abɔfra bi retoto n’awofoo anaa n’abusuani bi ho. Yetaa de saa abɔfra bi ahosuo toto n’agya anaa ne maame ho. ‘Yɛtumi nso de saa abɔfra no suban anaa nneyɛɛ toto n’abusuani bi ho, ne titire ne saa abɔfra no papa anaa ne maame ho. Sɛ obi da suban bi adi a, nnipa bi tumi gyina so de kyere saa abɔfra no ne papa anaa ne maame suban. Obi a ɔnim saa abɔfra no abusua yie no tumi kyere sɛ, abɔfra no faa n’agya anaa ne maame suban. Yɛtumi nso gyina abɔfra bi ahosuo bi te sɛ ani, tire, ne deɛ ɛkeka ho. Abɔfra bi nantɛɛ anaa kasa tumi kyere ne papa anaa ne maame su ne ban a ɔwɔ mu.

## 2. Hwε me so ma mennidi nti na atwe mmienu nam

### Nnyinahōma ntotoho

Abōsee nteaseε

Nteaseε mapa

Atwe mmienu



Bammō

Atwe mmienu yi da bammō adi wō abebuoyi mu, na baabiara a bammō wō nso nkabom ne koroyε da adi wō hō. Bammc yj adej bi a jho hia yie wc nnipa nyinaa daa daa asetena mu. Ne saa nti no sj jkcba sj nnipa binom nhwj wcn bammc so yie a mpanimfoc nam abebuoyi sεε so de kasa kyerj saafoc yi ma wcnya wcn ho nteasej sj bammc yj adej bi a jwc sj nipa ma n'ani ku ho yie. Yjhunu saa bammc su yi wc abebuoyi mu bere a atwe mmienu benante a, aduru bere a εεε sε wōdidi no baako benwen anaa behwe ne yōnko ma no bēdidi na sε owie a baako no nso aye saa bi ma ne yōnko no nso adidi. Na bio nso sε nkabom anaa koroyε nni wōn ntam a nka saa su yi a epue abebuoyi mu no nni mu. Nnipa binom wc hc a, wcn bammc ho nhia wcn baako sjj koraa; wōtoto wōn ho agyaagyaa mu kyere sε deε εbesie biara no nsi. Adej biara a onipa bi de bjsi n'ani so nso no jwc sj chwj bc ho ban yie sjdej jbjyj na adekore no bjtumi akc so sjdej jsj.

Sj jkcba sj nnipa nhwehwj bammc na wcede di agorc a, wcbu mme bi saa a jfa bammc ho kyerj wcn sjdej wcn ani bjba wcn ho so na wcapj kwan bi so abc wcn ne wcn abusua ne nnocma nkaej a jboa ma wcn daa daa asetena wie pjyj ho ban.

Atwe mmienu no gyina hō ma εman bi mu nnipa asetena, yehunu bammō yi wō abibiman asetena mu pa ara. Okanni biara bō ne nua anaa ne yōnko ho ban, sε mpo

biribi to ne nua anaa ne yonko a na ato oman no mu nnipa nyinaa. Saa abebuo yi kyere onipa biara hia a ehia se yebedo yen ho aye yen nua so hwefo bere biara.

### 3. Anomaa anntu a, obua da

#### Nnyinahoma ntotoho

##### Abasee nteasee

Anomaa a obetu



##### Nteasee mapa

Adwumaden ne nsiye

Nsiye, nketesie ne adwumaden ye nnooma a Akanfo nsi no fam koraa. Abebuo yi da nsiye a aboa anomaa da no adi. Se anomaa anntu a, ogyina baabi a ogyina. Onko n'anim, onye biribi mma ne ho. Saa abebuo yi kyere sedee anomaa tu kope aduane kyerekyere yen adwumaden ne nsiye wo abrabo mu. Sedee etee biara wo nnipa asetena mu no, saa abebuo yi hye yen den ma nnipa ko ko n'anim. Ema nnipa nya nkuranhye wo abrabo mu. Se onipa beko n'anim wo asetena mu a, saa nnipa no hunu se oye biribi de boa ne ho. Akanfo sane wo ebe bi a ene saa ebe yi asekyere ye pe "Osoro boa dee oboa ne ho". Se onipa ansore anye adwumaden a, ebesi den na wanya biribi ahwe ne ho ne n'abusuafo.

Sedee onipa tee biara no, enni kwan se yema biribi si yen kwan wo abrabo mu, abebuo yi tu yen fo ma yeye adwumaden. Se onipa pe se abrabo ko yie ma no a, na etwa se oye adwuma de boa ne ho. Saa abebuo yi da adi wo bere a obi aye ne ho kwadwofo. Mpanimfo fa saa abebuo yi so de kyerekyere adwumaden su wo nnipa asetena mu. anomaa no tuo no kyere nnipa dasani se onsore nye biribi ansa na ne nsa ako n'ano. Se odasani anye adwuma ampe sika anaa aduane a, ekom na ebekum no.

#### 4. Ayɔnkogorɔ nti na ɔkɔtɔ annya tiri

##### Nnyinahɔma ntotoho

###### Abɔsɛɛ nteaseɛ


Ayɔnkogorɔ bebree



###### Nteaseɛ mapa

Ɛhia sɛ yɛbɛyɛ ahweyie

Ɔkɔtɔ yɛ aboa a ɔnni tiri, ne ti ne ne honam nyinaa bom baako. Saa aboa yi di akotene pa ara wɔ Akanfoɔ nnuane ahodoɔ mu. Akanfoɔ de saa abɛbuo yi di dwuma bere a ɔpanin bi retu mmabunu bi fo. Sɛ obi pɛ ayɔnkosɛm basabasa a na wɔtaa de abɛbuo yi kyere no deɛ nti a ɛwɔ sɛ saa nnipa yɛ ahweyie ne setie. Ɛtɔ da bi nso a mpanimfoɔ taa ka sɛ, “Ayɔnko dodoo nti na ɔkɔtɔ annya tiri”. Ɛkyere sɛ, ɛho nhia sɛ obi fa ayɔnkoɔ bebree. Ayɔnko dodoo de amaneɛ ba nnipa abrabo mu. Ayɔnkogorɔ bebree taa de nnipa kɔ ɔhaw mu na ɛsɛ nnipa abrabo, ɛfiri sɛ obi tumi nya adamfoɔ bi a ɔbɛsɛɛ ne biribiara ne adepa bi a ɔreyɛ anaa wɔtwe no kɔ abrabo bɔne bi mu. Mmabunu bebree wɔ abrabo bɔne mu, sɛ obi nnim na ɔde ne ho bɔ saa nnipa no a, ɔtumi sɛɛ deɛ ɔwɔ biara.



Sɛ yɛhwɛ saa abɛbuo a ɛwɔ ha yi a, mpanimfoɔ de di dwuma sɛ, wɔnam so bɛma nnipa nyinaa nkanka mmabunu ahunu hia a ɛhia sɛ wɔbɛfa nnipa bi sɛ yɔnkoɔ a ɛde yiedie bɛbrɛ no. Kyere me wo yɔnko na menkyere wo suban a mpanimfoɔ ka no si so dua wɔ ha sɛ, ɛsɛ sɛ wonya nnipa bi a ɔtumi tu wo fo anaa ma wo hunu nneyɛɛ pa a ɛmfa wo nkɔ ɔsɛɛ mu.

#### 5. Akokɔ ba a ɔbɛn ne na no na ɔdi abɛbɛ sɛ

##### Nnyinahɔma ntotoho

###### Abɔsɛɛ nteaseɛ

Akokɔ ba a ɔbɛn ɔni



###### Nteaseɛ mapa

Ɛhia sɛ yɛkakɔ animdefoo  
nkyɛn na yeanya afotuo a ɛfata

Akokɔ kyinkyini pɛ nnuane ma ne mma, na akokɔ ba a ɔdi ne maame akyi bere biara no nya aduane di. Akokɔ yɛ aboa bi a ɔnni ne mma ho agorɔ koraa; ɔbɔ ne mma ho ban firi atoyerɛnkyɛm mu. Saa abɛbuo yi da ahobreaseɛ ne obuo su adi. Akokɔ ba gyina ho ma abɔfra anaa mpo nipa biara ɔhyɛ ɔfoforɔ ase. Mpanimfoɔ na saa mmɛ bi sei so kasa kyere nnipa sɛ yɛbeyɛ setie na yɛabrɛ yɛn ho ase ama mpanimfoɔ anaa yɛn awofoɔ. Akokɔ ba di ne maame akyi pɛ biribi di, yemfa saa abɛbuo yi ntoto abɔfra nko ara na mmom obiara a obu adeɛ na afei nso ɔdi mmara so firi mpanimfoɔ ho. Abɛbɛ srɛ a Akokɔ ba nya firi ne maame nkyɛn no nso gyina ho ma mfasoɔ bebree a ɔbi a ɔdi mmara so na ɔsan yɛ setie no nya firi mpanimfoɔ ho. Mpanimfoɔ de saa abɛbuo yi kasa kyere nnipa sɛdɛɛ wɔbeyɛ setie amma mpanimfoɔ. Sɛ yeyɛ ɔman baako mu nnipa yi, sɛ nka yɛde su a abɛbuo yi kyerekyere yi beka yɛn abrabɔ ne yɛn daa daa asetena ho na yɛadi mmara so yie a, ɔman no beko n'anim pa ara. Ede mputuo ne nkɔsoɔ bebɛba. Afei nso sɛ asuafoɔ de saa abɛbuo yi betu wɔn ho fo a, anka wɔbenyini abeye mpanin pa. Sɛ yɛde obuo bedi mmara so a, yɛbenya nnɛpa wɔ yɛn abrabɔ mu.

## **6. Wofa nwansena ho abofuo a, wobere wo kuro**

### **Nnyinahɔma ntotoho**

#### **Abɔsɛɛ nteaseɛ**

Worefa nwansena ho abofuo apira wo ho



#### **Nteaseɛ mapa**

Aboterɛ ne ntoboaseɛ hia wɔ biribiara mu

Atuboa nwansena a ɔdi dwuma wɔ abɛbuo yi mu no gyina ho ma ɔbi a ɔmpɛ asomdwoɛɛ. Nwansena yɛ aboa bi a ɔpɛ ɛfii anaa adeɛ a ɛyi nka bɔne. Yɛtaa hunu nwansena wɔ biribi anaa adeɛ a ɛyɛ atantandɛɛ. Aboa yi di ɛfii anaa biribi a asɛɛ, anaa aboa bi awu ada baabi akyɛ. Kuro a ɛda nnipa anaa aboa bi ho no yɛ baabi a nwansena pɛ. Sɛ

nwansena si obi kuro so a, ɔde n'ano twe ekuro no mu fii na se eba no saa a nnipa no te yaw wɔ kuro no mu. Saa nipa no bepe se akum nwansena no bere a ɔretwe kuro no mu fii. Saa bere yi ne bere ese se onii no ɔnya abotere, na se ente saa na ɔfa aboa no ho abofuo a, ɔbesane abiri ne kuro no na mmom nwansena no betu ako na wagya onii no wɔ ɔhaw mu. Saa abebuo yi da adi wɔ nnipa asetena mu wɔ bere a onipa bi anya abotere bere a ɔredi yaw anaa ɔwɔ ɔhaw bi mu, saa nnipa no aye biribi na akyire no wanya ho nsunsuanso.

Mpanimfoɔ de saa abebuo yi bo nnipa kɔko wɔ bere a ɔrebeye biribi anaa ɔrebeye dwumadie bi ase. Se abofra bi ye biribi bone a, ewo se n'awofoɔ de saa abebuo tu won ho fo ansa na wɔatu anammɔn biara a ese afa abofra no ho. Ehia se yede afutuo ne kasapa kyerekyere mmofra anaa mmabunu ma wɔhunu abotere so mfaso. Saa abebuo yi kyere yen se yemmfa abofuo nye biribiara. Se obi de abofuo ye biribi a akyire asem no tumi de ɔhaw anaa nsunsuanso bone bi ba. Wo adedie anaa dibere bi mu no saa abebuo yi kyere mpanimfoɔ kwan pa a wɔbepa so wɔ won nneye mu. Awofoɔ, Ahemfo, ne ɔman mpanimfoɔ dodoɔ no ara nam saa abebuo yi so wɔ bere a obi anaa abofra bi aye nneye bone bi na wɔpe se wɔtu ho anammɔn biara. Ehia abotere ne kasapa.

## 7. Se wosisi ananse a wosisi wo ho

### Nnyinahoma ntotoho

#### Abɔsee nteasee

#### Nteasee mapa

Woresisi aboa ananse



Wonni nokore mma wo ho

Akan kasadwini mu no, Ananse ye aboa bi a yesusu se ɔwo nyansa na ɔsane ye sisifo.

Ananse gyina ho ma ɔpanin bi a ɔwo nyansa na ɔwo wiase mu suahunu bebre. Nyansa

ne nhunumu ahye awofoo sene won mmofra, se abofra bi pe se ode n'adwene ye biribi sisi n'awofoo anaa panin bi a enye yie, efiri se awofoo no nim na wohunu saa adee no pen; wofa saa tebea no mu pen. Saa abebuoyi bo nnipa koko firi asisie ho.

Mpanimfoohunu no se, se wode mme a efa mmoa ntotohosem ho di dwuma wo kasa no mu a eboa ma nnipa hwe mmoa yi suban ne won nneyee ahodo a woda no adi so de bo bra na afei wonam so atete won mma ne nnipa aforo a wone won benya nkitahodie wo won daa daa asetena mu. Akanfo nam saa ebe yi nso so de tu nnipa fo. Se nipa bi pe se osisi ne nua a akyire no mfaso mma so mma no a na akoye se waha ne ho no. Se obi pe se oye biribi anaa mmabunu pe se wone won mpanimfo tena asomdwoee mu a, wogyina mme bi sei so ka nsem bi de tu onii kor no ma no nya suahunu de tena wiase yi mu yie.



#### **8. Adanko aso soso a, ensoso kwa ode tie asem yie**

##### **Nnyinahama ntotoho**

##### **Abosee nteasee**

Adanko aso akesee



##### **Nteasee mapa**

biribiara a ewo wiase yi mu biara wo nkyereasee

Adanko ye aboa bi a sedee yenim no, wo ahobrasee na dee nnipa taa de kasa fa ne ho a mpen pii no a enye kasapa no ye se wode n'aso a esoso anaa eye akesee akesee ka ne ho asem. Ewom se Adanko aso soso dee, nanso dee ese se yehunu ne se biribiara a ewo asase yi so biara wo senti a ewo ho. Adanko de n'aso yi tie asem na otie no yie ne ne werere mfiri asem biara saa. Saa ntotoho yi boa ma yen mpanimfo hwe adanko su ne ban so de ebe yi ye mmabunu ne nnipa dodo no ara kasa kyere. Afotuo mu no wonam

saa ebe yi so twe adwene si adanko su so ne sɛdeɛ yɛde n'aso kasa no a, eɬia sɛ yɛhunɔ sɛ n'aso no nsoso kwa na ɔwɔ deɛ ɔde yɛ a eboɔ ma n'abrabo ko so tɔtɛe.

Mpanimfoɔ hunu no sɛ, wɔde mme bi sɛɛ dwuma wɔ kasa no mu a ebeboɔ ama nnipa ahwe mmoa yi suban ne wɔn nneyɛɛ ahodoɔ a wɔda no adi so de abɔ bra, na afei wɔnam so atete wɔn mma ne nnipa afoforo a wɔne wɔn benya nkitahodie wɔn daa daa asetena mu.

Bio, Akanfoɔ de ebe a efa adanko yi ho di dwuma de kyekyere nnipa were. Senti ne sɛ, sɛ asem to obi na saa nipa no nhunu deɛ ɔnye ne ho, ɔko ahohiahia mu esiane sɛ nnipa dodoɔ no ara atu wɔn ano agu ne so a, wɔgyina abebuo bi sei so ka nsem bi de kyere onii ko no ma no nya awerekyekyere sɛ deɛ ete biara no ebeye yie, enkye ano a ewɔ ne so no nyinaa bebre ase ma n'asom adwo no. Wɔde saa abebuo yi hyɛ atiefɔ nkuran sɛ, deɛ ete biara no ebeye yie ama wɔn nso anya anigyɛ wɔ abrabo mu.

Ebe bi te sɛ, *“Deɛ ɔnhunuu abawuo da no, ɔmmisa Akokɔ baatan”* yi nso foa nkyerɛkyerɛmu a ewɔ soro ha yi so. Sɛ yɛhwe saa be yi a, wɔde kyekyere obi a ɔdi awommawuo were sɛdeɛ ebeye na ɔmfa awerɛhoɔ nkɔye ne ho bɔne. Afei ɔbehunu sɛ enye ɔno nko ara na ne ba awuo na mmom afoforo binom nso ahunu anaa akc saa tebea no mu pɛn. Wɔde twe nnipa adwene si nnoɔma ahodoɔ a etaa sisi wɔ abrabo mu a owuo nso ka ho bi so.



## 9. Baakofoɔ ntumi nsɔ aboa kraman hwenem aduro

### Nnyinahɔma ntotoho

#### Abɔsɛɛ nteaseɛ

#### Nteaseɛ mapa

Ɔkraman hwenem adurusɔ  Adwumaden a ɛhia nkabom

Sɛ yɛhwɛ ɛbɛ a ɛwɔ suro hɔ yi a, aboa kraman yɛ aboa a ne ho nnwo koraa. Sɛ kraman hunu anaa ɔkɔ tebea bi a ne ho kyere no a ɔpusu ne ho twitwa gye ne ho. Nnipa baako ntumi nkyekyere kraman mfa aduro nsɔ ne hwenem. Sɛ dwumadie bi sɛɛ beko so a na ɛhia nnipa dodoɔ ama wɔaka wɔn ho abom aboa de aduro no asɔ kraman no hwenem. Akanfoɔ mu no, sɛ okuani anaa abɔfoɔ bi reko wuram a ɔde aboa kraman ka ne ho. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔkraman no nya ahoɔden na ɔtumi kye mmoa ma no a, kuani anaa bɔfoɔ no tumi pɛ aduro bi sɔ kraman no hwenem. Saa dwumadie yi nna fam koraa, nti na ɔhia nnipa dodoɔ mmoa na woatumi de aduro no asɔ kraman no hwene mu.

Saa abebuo kyere nnipa sɛ nkabom ne ɔɔ hia wɔ yɛn asetena mu. Ɛsan kasa kyere nnipa fa asomdwoɛ ho. Nkabom de mpuntuo ne nkankɔ ba nnipa asetena mu. Sɛ nnipakuo bi bɛtumi ayɛ biribi anaa adi dwuma abom no ne deɛ ɛbɛ kyerekyere. Adeɛ baako pa ara ɛboa nnipa asetena ne abrabɔ yɛ asomdwoɛ ɛsiane sɛ nnipa dasani biara pɛ asomdwoɛ.

Mpanimfoɔ nim saa nneɛma yi nti na Akanfoɔ de ɛbɛ a ɛwɔ suro ha yi tete wɔn mma, na wɔsane de kasa kyere nnipa biara. Abebuo yɛ agyapadeɛ baako a mpanimfoɔ abɔ ho ban de agya nkyirimma. Saa abebuo yi bɔ nnipa kɔkɔ sane tu nnipa fo fa kwan pa a wɔbɛfa so abɔ bra pa, ne sɛ nnipa beko n'anim wɔ abrabɔ mu ama wɔahia afoforo hɔ mmoa. Abebuo yi tu nnipa fo ɛfa nkabom ne yɔnkodɔ ho. Sɛ yɛhwɛ adwene mu mfonin

a saa ebe yi atwa afa saa abebuo yi ho a, ekyere se ehia se nnipa beye adwuma a eye den pa ara na ohia nnipa dodoo mmoa ansa na wotumi aye adwuma no yie.

## 10. Se wodi osebo suban akyi a, wobehye ne nwoma ne wuo akyi

### Nnyinahama ntotoho

#### Abasee nteasee

#### Nteasee mapa

Worehye osebo nwoma ne wuo akyi  woretan obi ani ahye no anieyaa.

Saa abebuo yi kasa kyere nnipa fa bone-fa-firi anaa bonefakye ho. Eho nhia se nnipa bedwene bone anaa asembone bi ama ne yonko anaa ne nua bere a waye no bone bi. “Yemfa bone ntua bone ka”, afei nso “Se obi fom kum a, wo nso mfom nnwa”. Se yehwe osebo suban a wo saa abebuo yi mu a, etwa adwenem mu mfonin kyere sedee osebo tiri mu ye den fa. Yede osebo toto nnipa a ne tirim ye den pa ara a nnipa ntumi nko n’anim. Osebo ye aboa a ne ho ye den, onuro adee biara na afei nso omfa aboa biara ho nkye no wo wuram. Osebo kye aboa biara otwintwan n’akwan mu kum no ye no dee ope, oteete mmoa nkae no nyinaa na omma won ahotoko koraa.

Enne nnipa asetena mu no, yewo nipa bi a won suban ne osebo suban ye pe. Nnipa binom mfa bone nkye koraa bere a obi afom won. Saa nnipa no hunahuna afororo, woye won ho asisifo. Nnipa ntumi nko saafoo no anim. Se yehwe abebuo a ewo suro ha yi a, se wohye osebo nwoma bere a wawu esiane ne suban nti a enye ade papa. Saa ara nso na ense se nnipa biara de bone tua obi bone so ka. Ewo se yede bone kye, se mpo obi bone bi a obedi no de oforo ko ahokyerere mu a, ewo se yede nipa no bone kye no. Ebe yi tu nnipa fo firi bone ho, enye adee a eye ade pa se obi de bone betua ne yonko ka. Abebuo

yi kyerekyere nnipa fa bonefakye ho na ede asomdwoee ne asetena pa aba nnipa ne aman mu.

## 11. Osono tia afidie so a, enye no hwee

### Nnyinahama ntotoho

**Abɔsee nteasee**

**Nteasee mapa**

Osono atia afidie so  nipa titire bi a biribiara nko ntia no

Osono gyina ho ma shenepon anaa obi a wo dibere kesse wo aman mu anaa odefoo bi a wo kuro bi mu. Osono ne mmoadoma nkaee no nyinaa na ewo kwaee mu. Se obofoo bi sum afidie wo kwaee bi ase a, mmoa nketewa no na won ho kyere won, na osono dee emfa ne ho, efiri se saa afidie no ntumi nye no hwee na mmom mmoa nketewa no na saa afidie no tumi kyere won. Osono ye aboa a oso pa ara na osan wo ahoo den nso. Aboa osono tia afidie so a otumi see afidie no mmere a entumi nye no nha no wo kwan biara so.

Yede dee ebe yi kyerekyere no toto nnipa asetena mu a, nnipakuo bi wo kuro bi mu a mmara bi anaa asem bi wo ho enka won na nnipa binom nkaee dee ekoo tia won wo biribiara mu wo kuro no mu. Nnipakuo bi te se omanhene, mmarahyebadwafoo, oampanin anaa asikafoo tumi bu oman no mmara no bi so, saa mmara no nso tumi kyere oman no mu nnipa nkae. Saa nso na asikafoo ne abrempoon a wowa oman bi mu nhunu ekom wo mmere a ahiafoo resu ekom. Ahemfo ne aban mu nnipa nhunu ahokyere wo oman mu, efiri se wotumi anya sika ne ahonya bebre.

Adee a ede ahiafoɔ anaa ɔman mu nnipa binom beko ahokyere mu no, asikafoɔ anaa aban mu mpanimfoɔ dee wonhunu mu biara. Abebuo yi kyere nnipa se wobeyee ahweyie wo abrabɔ mu, efiri se eto da a nyiyimu wo ɔman biara mu. Nnipa beyee ahweyie efiri se asem a ede wo beko amanee mu no, saa adee no beto obi foforo na mmom ɔbetumi afa mu afiri mmere a biribiara nye no.

## 12. Obi a ɔne Akokɔnini beda no mmisa adekyeeɛ

### Nnyinahɔma ntotoho

#### Abɔsee nteaseɛ

Akokɔnini ne adekyeeɛ



#### Nteaseɛ mapa

obiara ne n'adom akyedee ne dee ɔnim ye wo wiase yi mu ne mmere so

Akokɔnini nim adekyeeɛ mu yie, nti ɔbɔn wo ne mmere so. Akokɔnini kyere mmere a ade akye nti se obi wo akokɔnini a ɔnha ne ho wo adekyeeɛ mmere so. Obi a ɔwo akokɔnini nim se mmere so se adee kye a ɔbebo ama no asore. Saa abebuo yi kyere nnipa fa tirimuɔden ne pesemenkomenya ho. Abebuo yi kyere nnipa sedee wobebɔ nneema pa ho ban. Eye se nnipa ani besɔ nneema pa a ebeboa n'asetena mu biara. Eho behia se nnipa bedi dwuma anaa nnipa de nneema pa beye biribiara sedee se ne ne mmere so.

Akokɔnini bɔn mmere a adee akye, saa abebuo yi da adi se nnipa beyee ne nneema wo mmere pa so na deen nti se obi begyae n'akokɔnini na woako obi foforo nkyen abisa no afa adekyeeɛ. Saa ebe yi sane kyere nnipa fa abotere ho. Biribiara wo ne mmere, se nnipa nya abotere ne ahobreaseɛ twen mmere pa a ne biribiara wie pɛye. Enni kwan se nnipa pre ne ho wo abrabɔ mu, na adee biara wo ne mmere. Onyankopɔn wo mmere ma abodeɛ


biara wɔ wiase yi mu. Sɛ adeɛ kye a akokɔnini bɔn de kyere sɛ adeɛ akye. Sɛ obi wɔ akokɔnini a ɔnim na ɔtwen sɛ adeɛ kye a ɔbɛbɔn ma no asɔre. Saa abɛbuo yi sane kyere nnipa sɛ, mmere so sɛ biribi nkɔ so a, ɛbɛba so. Yɛwɔ wiase yi mu yi, ɛtwa sɛ yɛyɛ biribiara wɔ ne mmere so na afei nso yetwen mmere pa.

### 13. Sɛ wɔrepɛ ɔwɔ ano aduro a, yɛpɛ no ɔhare so

#### Nnyinahɔma ntotoho

##### Abɔsɛɛ nteaseɛ

##### Nteaseɛ mapa

Worepɛ ɔwɔ ano aduro ɔhare so  woankeka wo ho wɔ wo dwumadie biara mu a woka akyiri

Saa abɛbuo yi bɔ nnipa kɔkɔ fa mmɔtoho so. Mpanimfoɔ de saa abɛbuo yi kasa kyere mmabunu anaa nnipa fa mmɔtoho so. Sɛ obi a ɔmfɔ biribiara nyɛ adehia a na mpanimfoɔ de saa abɛbuo yi kasa kyere no. Aduro a yɛreka ho asem wɔ ɛbɛ yi mu no yɛ deɛ yɛde sa obi a ɔwɔ aka no no yareɛ na yɛpɛ no ntentɛm so. Saa kasa yi kyerekyere yen nnipa fa hia ɛhia sɛ yɛyɛ biribi a ɛho hia pa ara ntentɛm so. Mmɔtoho nyɛ nti na saa abɛbuo yi tu nnipa fo fa adwuma anaa biribi a ɛho hia pa ara yie. Sɛ ɔwɔ ka obi na sɛ yɛampɛ ɛho aduro ntentɛm so a, onipa no betumi awu. Saa asem yi kyere hia ɛhia sɛ wɔ biribiara mu no wɔbɛyɛ no ɔhyew so.

### 14. Nantwie hwoa nsensɛn n'ayaase kwa

#### Nnyinahɔma ntotoho

##### Abɔsɛɛ nteaseɛ

##### Nteaseɛ mapa

Nantwie hwoa a ɛsɛn n'asene  obiara abusua anaa ayɔnkofɔ bi a ɔdan wɔn anaa woka ne ho

Nantwie hwoa no gyina ho ma nnipa bi a owo abusua bi mu. Nantwie hwoa sensen n'ayaase na se orenante a obi beka se ebeto fam, se obi hunu a obedwene se ne hwoa no bete afiri ne honam mu, na mmom se wo ben nantwie no a wobehunu se saa na Onyankopon abo no. Abebuo yi mpanimfo de kyere nnipa ne mmabunu se nnipa biara ho hia wo wiase yi mu. Se obi ye ne ho se ankonam anaa obaakofo a na enkyere se onni abusua. Nnipa bi tumi ye ne ho se onni abusuani biara, nanso saa onii no firi abusua bi mu anaa owo nnipa bebree. Sede nantwie hwoa tee no saa ara nso na onipa dasani biara tee.


Akanfo do nnipa biara, se obi ko Akanman bi te se, Takyiman, Kumase, Sunyane, Kintampo, Oguaa, Sweduro, Kasoa ne nkuro a ekeka ho a, obedi adanse se Akanfo do nnipa nyinaa na wosane gye ahoho wo won man mu. Saa abebuo yi sane kyere nnipa biara se, se barima bi hunu obaa bi na ope se oware no a, ewo se ohunu se saa obaa no ka nnipakuo bi ho anaa ofiri abusua bi mu. Ewo se obarima no abusuafos kohunu obaa no abusuafos. Sede nantwie hwoa ntua ne ho kwa no saa ara nso na obaa anaa obarima biara nso firi abusua bi mu. Saa abebuo yi tu nnipa biara fo kyere se nnipa nyinaa ho hia na enni kwan se yebu obiara abomfeaa. Nnipa biara ho hia n'abusuafos ne nnipakuo bi a ofra mu.

## 15. Ananse wo fie a, yemmisa de onwene ntentan

### Nnyinahoma ntotoho

**Abasee nteasee**

**Nteasee mapa**

Ananse ne ntentanwene  Enhia se yesiane de onim biribi ye ho nkobisa ofoforo

Ananse di akotene pa ara wɔ Akanfoɔ kasadwini ahodoɔ no mu. Ananse ye aboa wɔnwene ntentan na eno mu na akora ne ho. Ansa na Akanfoɔ benya kente no, wɔnya nimdee no firi kwan a ananse fa so nwene ntentan no. Akanfoɔ hwɛ kwan a ananse fa so no na enwene kente no na saa kwan no so ara na wɔnwene kenten nso. Saa abɛbuo yi kyere yen se se obi nim biribi ye a, yensiane saa nnipa no ho nkɔpe obi foforo. Ekyere yen nimdee, nyansa, ne mpo suahunu a obi wɔ wɔ biribi ho. Sɛdeɛ ananse nko ara na wɔ nimdee wɔ ntentannwene ho no saa ara na nnipa binom nso wɔ nimdee sononko a se amanfoɔ sane ne ho a erenye yie.

Mpanimfoɔ tumi de saa abɛbuo yi kyere obi suban anaa nneyee bi a obiara nim. Se yenim obi suban bi a yetumi gyina saa abɛbuo yi so kyere saa nipa no. Se obi taa bo korono wɔ fie anaa mpɔtam bi mu a, bere biara a biribi beyera wɔ saa bea ho no, mpanimfoɔ tumi gyina adwene mu a saa abɛbuo yi de to dwa so kyere deɛ ofaa saa adeɛ no. Senti ne se, sɛdeɛ yentumi nkwati ananse mmisa obiara ntentan ho asem no saa ara nso na wɔnkwati saa nnipa no mmisa obiara ho dekodeɛ a ayera no. Saa ara nso na se obi ye biribi sononko de boa nnipa bi wɔ fie anaa aman bi mu a, yetumi gyina saa abɛbuo yi so de kyere nnipa no nimdee anaa nyansa a wɔ fa biribi ho.

## 16. Odwan kɔ n'akyi ansa na wapem

### Nnyinahɔma ntotoho

#### Abɔsee nteaseɛ

Odwan a akɔ n'akyi ansa wapem



#### Nteaseɛ mapa

Enhia se woboaboa wo ho yie ansa woatu anammɔn biara

Adwene mu mfonin a ebe yi twa ne se, ehia se nipa biara bedwene anaa beboa ne ho yie ansa na waye biribi a ebeboa no wɔ wiase yi mu. Onipa biara a waye n'adwene se abedi

dwuma bi no hia se odwene ho yie ansa. Wo saa abebuo yi mu no, Odwan no gyina ho ma onipa a obeye n'adwene se obedi dwumadie bi, eho behia se odwene ho yie. Afei nso saa onipa no betoto ne nneema yie ansa na waye. Yebetumi agyina yen nimdee so wo kwan odwan da ne su di so de anya nteasee wo hia a ehia se nnipa boaboa won ho yie wo kokoam ansa wofiri dwumadie biara a woreye ase ahoden so. Ne nyinaa mu no, abebuo yi hye yen se, se yeye nnipa yi, enni kwan se yepre yen ho ye biribi, nkanka ne se yeako ohaw bi mu; na mmom, ewo se yeto yen bo ase na yedwene asem no ho sane toatoa adwene ansa na yeatu anammɔn aye adwuma no anaa asiesie asem na ama yeaye no yie nso.

Afei nso, se asem bi ba anaa obi te asem bi a, ewo se yedwene ho yie pa ara na yebisabisa mu yie ansa na yeasi saa asem no ho agyinaee. Mpen pii no se asem bi ko ahemfie a, ohene no ne ne mpanimfoɔ taa tu asem no hye da, mpanimfoɔ kodwene yie ansa na wɔabua asem no. Mpanimfoɔ asem a wɔtaa ka se wɔrekɔbisa aberewa bere wɔredi asem bi no si so dua se, wɔmpere won mma atemmuo biara kyerɛ se, wɔhia se wɔko kokoam kodwene asem no ho mmieniu ansa na wɔde ho mmuaee anaa atemmuo apue dwa. Akanfoɔ mu no, saa abebuo yi kyerekyerɛ won won amammuo ho nimdee mu fa no se wɔde dibere a ese fata bema ɔmanfoɔ anaa nnipa bi a ese fata won na biribiara mu no wone ɔmanfoɔ no bedwene ho ansa dwumadie biara obere se odie no de mpontuo abre onno ne ɔmanfoɔ no nyinaa.

## 17. Agyinamoa nni fie a, Akura di ahurusie

### Nnyinahɔma ntotoho

**Abɔsee nteasee**

**Nteasee mapa**

Agyinamoa a onni fie ma Akura redi ahurusie **—————>** Tumi wura nni ho a aba



Adwempɔ a ɛde to dwa ma yete aseɛ sɛ agyinamoa gyina hɔ ma Ɔkanni anaa ɔpanin biara, saa ara nso na Akura gyina hɔ ma obi a ɔhye mmara ase. Agyinamoa wɔ tumi wɔ Akura so, mmereɛ biara a agyinamoa hwehwe aboa Akura no huri kye no de ye aduane. Agyinamoa nni fie a na Akura ani gye na ɔye deɛ ɔno ara pɛ abere biara. Saa ɛbɛ yi ma yen ani da hɔ sɛ, etɔ mmereɛ bi a nnipa binom fa mmara no de hye wɔn nsam ye nnoɔma a ense mfata wɔ bere a tumi biara nni hɔ na ɛba no saa a wɔdwene sɛ wɔanya fahodie a wɔbetumi aye deɛ wɔpɛ saa bere no.


Bere a awofɔɔ nni fie no, mmɔfra no bi a wɔmmu adeɛ no fa saa akwanya yi so ye deɛ ɛmfata sane sɛ nnoɔma wɔ fie. Saa ɛbɛ yi kyerekyere yen hia a ɛhia sɛ yeye setie di mmara so, na afei nso mpanimfɔɔ behwe sɛ mmara no ye adwuma bere biara. Saa ɛbɛ yi da no ho adi wɔ bere a mmɔfra anaa wɔn a wɔhye mmara ase beye setie ama wɔn mpanimfɔɔ. Ɛda Akanfɔɔ gyidie wɔ yen asedee wɔ efie sɛ obiara bedi mmara so mu mpo sɛ panin bi wɔ hɔ anaa ɔnni hɔ a ɔbehwe ma dwumadie biara akɔ so. Akanfɔɔ mmɔfra nteteeɛ mu no, saa abebuɔ yi boa ma mmɔfra hunu paninye ho mfasɔɔ kyere sɛ bere a wɔn awofɔɔ nni fie no, wɔbetumi ahwe asiesie fie, sane ma wɔbeye mpanin pa na ɔman tu mpɔn.

## **18. Adanseɛ nti na akokɔ nom nsuo a, ɔde n'ani akyerɛ Nyame no**

### **Nnyinahɔma ntotoho**

**Abɔsɛɛ nteaseɛ**

**Nteaseɛ mapa**

Akokɔ nom nsuo pagya n'ani hwe Nyame  biribiara mu wɔ adanseɛ

Akokɔ a ɔwɔ saa ɛbɛ yi mu gyina hɔ ma Akanfɔɔ ɛna sɛ ɔpagya n'ani hwe soro pɛ adansedie no kyere gyidie a ɔwɔ wɔ Nyankopɔn mu sɛ ɔdan no a ɔnni no hwammɔ da.

Akanfoɔ nam mme bi sei so di dwuma sɛdeɛ ɛbeyɛ na ɛbeboa ama yɛahunu gyidie a Akanfoɔ wɔ wɔ Onyankopɔn mu. Akanfoɔ wɔ gyidie sɛ Onyankopɔn ne tumi nyinaa wura a abɔdeɛ nyinaa hyɛ ne nsa. Na sɛ mpo nnipa nyinaa yi wo ma a, ɔno deɛ ɔnnan n'akyi mma wo dabiara da. Wɔnam saa ɛbe yi so de kyere sɛ, sɛ wode wo ho to Nyame so a, ɔbedi w'asɛm nyinaa ama wo wɔ bere a anidasoɔ nyinaa asa. Akanfoɔ dwumadie ahodoɔ nyinaa mu no, wɔtaa bɔ Onyankopɔn din de hyɛ nkuran, hyɛ den, ma awerekyekyerɛ ne anidasoɔ.

Akanfoɔ taa bɔ Onyankopɔn din wɔ abɛbuo mu de kyere n'ani ku a ɛku adasamma ho. Wɔnam saa ɛbe yi so ma yɛhunu wɔ honam afam ne honhom fam gyidie a wɔwɔ no Onyankopɔn mu no. Wɔnim sɛ, Onyankopɔn ne atasefoɔ nyinaa mu hene, ne tumi kyɛn abɔdeɛ nyinaa. Afei wɔhunu no sɛ sunsum ne ahonhom nkaɛɛ a aka no yɛ Onyankopɔn ananmusifoɔ a, yɛnam wɔn so ne Nyankopɔn di nkutaho. Afei wɔde saa ɛbe yi di dwuma de kyere nnipa nyinaa sɛ ɛmfa ho ne ka a nnipa binom ho aka mu, mpo sɛ nnipa nyinaa ayi wo ama a, Onyankopɔn wɔ ho abere nyinaa sɛ yɛn boafɔɔ wɔ abrabo yi mu. Wɔde saa ɛbe yi kyere sɛ, ɛwɔ sɛ nnipa nyinaa nya gyidie wɔ Onyankopɔn mu wɔ bere a nnipa nyinaa ayi wo ama.

## **19. Kɔkɔsakyi kasa kyere obonokyerɛfoɔ (pataku) a, ɔte no abɛbuo mu**

### **Nnyinahɔma ntotoho**

#### **Abɔsɛɛ nteaseɛ**

#### **Nteaseɛ mapa**

Pataku a ɔte Kɔkɔsakyi kasa wɔ abɛbuo mu **—————>** Obiara wɔ deɛ ɔnim n'asumasɛm

Deɛ saa abɛbuo yi kyere ne sɛ, bere bi na mmoa nyinaa te faako wɔ kwaɛɛ bi mu asomdwoɛɛ mu. Wei nti bere biara a wɔn mu bi bɛfiri mu no anaa benya ayie no, mmoa

nkaeɛ no nyinaa kɔ kɔboa deɛ adeɛ atɔ n'ani no sane kyekyere wɔn werɛ. Sɛ mmoa yi reye ayie a, wɔnnidi na wɔnnware nso. Da koro bi a pataku maame yare na ɔwuiɛ no, pataku faa ɔmaame amu no de kɔsieɛ dua kɛsɛɛ bi ase wɔ kwaɛɛ yi mu. Berɛ a mmoa no nyinaa resu no, pataku ye nyaa kɔ beaɛɛ a wɔde ne maame amu no abesie no, kɔwe ne honam no bi. Berɛ a na pataku reye saa nyinaa no, sɛɛ na kɔkɔsakyi ahunu nea ɔreyɛ no nyinaa ma kɔkɔsakyi frɛɛ pataku sɛ wɔnkɔdware na wɔmpɛ biribi nni. Enam sɛ na ɔnim nyansa nti no, ɔtee nea na kɔkɔsakyi repɛ akyerɛ no nyinaa na ɔpenɛɛ so ma wɔkɔɛɛ. Sɛ nka pataku bisaa kɔkɔsakyi asemmissa biara faa nea kɔkɔsakyi bisaa no no ho a, nka kɔkɔsakyi daa deɛ pataku reye no nyinaa adi kyereɛ mmoa a aka no.

Saa gyidie yi da Akanfoɔ nhyehyɛɛ bi adi wɔ berɛ a adeɛ atɔ abusua bi ani. Wɔnnoa nnuane wɔ efie a wɔdeda amu wɔ mu. Nea wɔye nyinaa ne sɛ wɔto ayie ase nnwom, nom nsaden ne nsafufuo sane we bese na mmom, kokoam no wɔdidi. Akanfoɔ de saa abɛbuo yi tu onipa bi a wɔnim no yie pa ara fo berɛ a ɔda suban biara a wɔnnye nto mu wɔ Akanfoɔ asetena mu adi. Saa abɛbuo yi asekyerɛ ne sɛ nipa nyansafoɔ biara no yekasa kyere no abɛbuo mu. Saa abɛbuo yi kyerekyere yen hia a ehia sɛ yɛbetwe yen ho afiri anigye ne akɔnnɔ a yede di dwuma bi a ye bɔne bi ɛnkyɛ na wɔahunu yen tirimpɔ nyinaa.

## **20. Aberewa hwɛ akokɔ na akokɔ ahwɛ aberewa**

### **Nnyinahɔma ntotoho**

#### **Abɔsɛɛ nteaseɛ**

#### **Nteaseɛ mapa**

Aberewa ne Akokɔ a obiara hwɛ ne yɔnko  Obiara dan ɔfoforɔ wɔ wiase yi mu

Aberewa ma akokɔ aduane ma no nyini ma akokɔ no nso abedane aduane ama aberewa.

Saa ɛbɛ yi asekyerɛ ne sɛ, dwumadie biara a wobeyɛ no, sɛ woyere wo ho ye no yie a,

wonya awiee papa. Nipa biara a ɔyen akokɔ anaa efie mmoa nkae no bi biara wɔ senti ɔdi saa dwuma no. Te se dee eda adi wɔ abebuɔ yi mu no, ɔwɔ gyidie bi se, se ɔyere ne ho hwe saa mmoa yi yie a, wɔbedane aduane anaa nam ma ɔne ne fiefoɔ atumi de bi akɔ dwa so akɔtɔn anya sika de ahwe fie. Dee eda adi ne se, akokɔ no dan aberewa no wɔ n'aduanedie mu na watumi anyini kamakama na aberewa no nso anya nam afiri akokɔ no ho de aye aduane anaa watɔn no nso anya sika. saa abebuɔ yi asekyere ne se yedan yen ho yen ho wɔ ewiase yi mu. Akanfoɔ bu saa ebe yi bere a abɔfra bi reko sukuu anaa wɔde no rekɔto nsaano adwumasua bi mu, se wɔbebre wɔn ho ase na wɔagyere nteteɛ biara wɔn mpanimfoɔ wɔ adwuma no mu de bema wɔn biara na mpo biribi na ɔnte aseɛ a ɔbedan ne mpanimfoɔ ma wɔaboa no.

Abebuɔ yi san kyerekyere se mmɔfra anaa mmabunu behye den na wɔahunu se wɔn nso wɔ asodie bi da wɔn so se wɔnyini a, wɔn nso behwe wɔn awofɔɔ bere wɔaduru wɔn mpaninye mu na wɔntumi nye adwumaden biara. Eɛda Akanfoɔ gyidie wɔ yen asedeɛ wɔ efie a eye se wo yɔnko da ne wo da.

## 21. Onuado nti na woma Akokɔ akɔmfem kosua a ɔhwane

### Nnyinahɔma ntotoho

**Abɔseɛ nteaseɛ**

**Nteaseɛ mapa**

Akokɔ a ɔhwane akɔmfem nkosua  koroye ne onuado

Akanfoɔ ye nnipakuo bi a wɔgye koroye di yie enti se ekɔba se nnipa binom te na wɔahunu se saa nnipakuo no koroye nni wɔn ntam a, wɔfa abebuɔ binom te se deɛ ewɔ ha yi so de ka biribi kyere wɔn ma wɔahunu mfasodeɛ ahodoɔ a ewɔ koroye ne onuado mu. Akoo ne akɔmfem ye ntakrammoa a ɔkwan korɔ no ara wɔfa so pae wɔn mma. Wɔda wɔn nkosua no so mmere kakra ansa na ehwanehwane. Ewom se wɔn nkosua no

se deɛ, nanso esiane ɔdɔ ne koroye nti se mpo wode akɔmfɛm nkosua gu akokɔ ase a ɔtumi hwane.

Wɔnam saa abɛbuo yi so tu saafɔɔ yi fo sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔne nnipa nyinaa betena yie firi se, se koroye wɔ nnipa ntam a, eyɛ a na basabasayɛ ntaa nsi. Afei wɔbu saa bɛ yi de kyere mmabunu ne nnipa binom a wɔrehyɛ bra ase. Wɔde kasa kyere saafɔɔ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔbɛhunu hia a ehia se wode koroye bɛyɛ adwuma wɔ baabiara a wɔnam se eyɛ adwuma mu, afie mu, abɔntene so ne baabi biara a wɔne nnipa bɛhyia anya nkitahodie biara na enam so aboa de mpontuo aba nkuro ne mmorɔno ahodoɔ a yɛtete so mu. Senti ne se, se koroye wɔ nnipa nyinaa ntam a biribiara a nnipa dodoo no ara bebɔ wɔn tirim se wɔbɛyɛ no tumi kɔ so yie firi se wɔde adwene korɔ ne akoma korɔ na aka abom reye adwuma korɔ no.

Koroye ho hia yie wɔ nnipa abrabɔ fa biara. Se koroye nni nnipa ntam a etumi de adwenbɔne ba, ɛde ɔtan nso ba, esane de ehu hyɛ nnipa mu. Eno na mpanimfoɔ hunu no se eyɛ adeɛ a emmoa nnipa abrabɔ fa biara nti wɔnam mme a efa mmoa binom suban ne nneyɛɛ so de tu nnipa nyinaa fo fa saa nneyɛɛ a emfa asomdwoeɛ mma yi ho.

## 22. Okraman nim se ne ba bɛwu a, anka ɔtɔn no de gyee dompe

### Nnyinahɔma ntotoho

**Abɔsɛɛ nteaseɛ**

Okraman bɛtɔn ne ba de agye dompe



**Nteaseɛ mapa**

Nnuho

Ɛbɛ a ɛwɔ soro ha yi ye ɛbɛ a mpanimfoɔ taa bu de kyere nnipa binom a asem yaw bi ato wɔn na wɔsusu se anka ɛwɔ se wɔfa kwan bi so si ano kwan, nanso biribi nti

wɔantumi ansi ano kwan na enam so ma wɔredi yaw. Sɛdɛ abɛbuo yi kyere no, nka Okraman nim da pɔtee a ne ba bi bɛwu a ɔntumi nyɛ no hwee anaa ɔnya so mfasoɔ bi a nka ɔbetɔn no agye n'akɔnnɔdɛɛ a ɛye dompe no. Wɔsane de saa ɛbɛ yi kasa kyere nnipa binom a wɔnam akwan ahodoɔ bi so aboa wɔn ama waduru mpɛmpensoɔ bi a anka wɔsusuu sɛ saa nipa yi bɛyɛ biribi de akyerɛ se wɔn ani agye dɛɛ afoforɔ binom ayɛ ama wɔn nanso wɔn ankasa de bɔ wɔn ho nsammrane te sɛ dɛɛ wɔn ankasa nimdɛɛ na ɛde wɔn aduru baabi a wɔaduru no.

Saa suban yi ma nnuhu bi ba ɔboafɔɔ no afa. Ebia saa bere no na ne ho nipa bi anaa ne busuani bi wɔ hɔ a anka ɔbetumi de ne nimdɛɛ anaa ne sika bi aboa no, na wanyɛ ama no na ɔyɛ maa ɔfoforɔ bi a ɔmmen no na saa nipa no pɛ sɛ ɔkyere sɛ ɔno ara ne nimdɛɛ de no aduru dɛɛ waduru no, wɔtumi bu yi mu bi de kyere saa nipa no ma ɔnya adwensakyera kyere sɛ nyɛ bere biara na obi de animuonyamhyɛ a yɛfa bɛma yɛn bere nnuho aba. Onipa no hyɛ aseɛ sɛ ɔreteetee sane haahae de kyere yaw a ɔredi no a, wɔbu saa bɛ yi de kyere nnipa a woannya anisɔ wɔ biribi a obi ayi ne yam ayɛ ama no ho. Ɛba saa a wɔde saa bɛ yi bɔ atiefɔɔ yi kɔkɔ sɛ wɔnsusu nnye nnipa nni na nnipa bi nso betumi adi yɛn hwammɔ.

#### **4.2 Kwan bɛn so na nsentitire da adi wɔ mmɛ ahodoɔ a Akanfɔɔ bu fa mmoa ho mu?**

Saa ɔfa yi hwɛ nsentitire ahodoɔ a ɛda adi wɔ Akanfɔɔ mmɛ ahodoɔ a wɔbu fa mmoa ahodoɔ bi ho. Saa nsentitire ahodoɔ yi nso yɛ esu ahodoɔ bi a ɛda adi Akanman mu a nnipakuo bi na ɛyi no adi wɔ wɔn abrabɔ mu. Ne saa nti, ɔfa yi pensɛmpɛnsɛn saa esu ahodoɔ a ɛda adi wɔ mmoa ho mmɛ yi mu sɛ nsentitire no ne nnipakuo a wɔyi saa su no adi. Akanman mu no nnipa dodoɔ no ara yi suban ahodoɔ pii adi wɔ wɔn daa daa

asetena mu. Na se ekoba se nipa bi yi suban bi te se odo, otan, adwumaden, aboro, asisie, obuo ne nnidie, bamm, anidaso akwadworo ne dee aka a wotumi gyina saa suban koro no so bu mme a ese fata de kasa fa esu no ho de kyere no ohaw anaa anigyesem a saa suban no betumi de abere nipa koro no. Ofa yi pensempensen su ahodo a nnipa taa da no adi a enam so ma mpanimfo de mme ahodo a efa mmoa ho di dwuma.

### **1. Mmɛ a ɛkyerɛ sɛ obi dan afoforɔ**

- a) Ntatea betwa asuo a na efiri mmabaa
- b) Akokɔ hwe aberewa na aberewa nso hwe akokɔ.
- c) Anomaa mfa dua ho abufuo

Mmɛ a ewɔ nsemmoano (a-c) mu no ye mme a mpanimfo de tu nnipa ahodo nyinaa fo de kyere won se, ewiase yi a yewo yi sedee etee biara no obi hia obi mmoa wo n'abrabo fa biara mu. Wode kasakyere nnipa sedee ebeye na nnipa nyinaa behunu hia a ehia se, nnipa nya atuhokye su de boa wo bere mpo a wosusu se emu ye den ma won se anka oye saa. Ekyerekyere yen se, wo yen ayonkofa biara mu no, ese se yetumi gyina ohaw biara a ebaba yene yen ayonkofo ntam de kyere se yedwene afoforɔ yiedie ne won nkoso ho. Wei kyere yen se, eho hia ma onipa biara se osee ne mmere ne n'adaagye de ye biribi enam afoforɔ bi amannee ne ohaw binom a nnipa binom nam mu nti.

Se yehwe asem, “*Akokɔ hwe aberewa na aberewa nso hwe akokɔ*” a, eda no adi pefee se onipa biara a, obaa awo no biara hia ne yonko nkyen mmoa. Eno nti, ense se bere biara wotwen ma obi bisa wo biribi firi wo nkyen ansa na waye ama no. Aberewa no a owo ha yi bete akokɔ anyen no ahwe no kamakama ma enyini aye kese. Na akokɔ no

so we a Aberewa no nso atumi akye no de no aye aduane. Kyere se wahye no ama no aduane adi ma akoko aye kese dea ono nso bedan no amee.

Mpanimfo tumi de saa mme yi tu mpanin mmofra nyinaa fo se obi yi pesemenkomenya su adi. Wode wei kyere won se, onipa biara nni ho a ono nko ara betumi atena wo bere a obiara nka ne ho wo ne nkwa nna nyinaa mu. Sedee etee biara no obehia nipa baako anaa mmienu bi nkyen mmoa. Obi tumi de ne ho si ho, ye dee obetumi biara de boa afoforo nanso se dee yeaboa no no nya baabi si a, onkae mpo se obi na aboa no ayi no afiri ahokyerere bi a okoo mu. Weinom nti na mpanimfo de mme ahodo binom ahyehye nnyemmoa binom ano nam so de kasa kyere nnipa ahodo nyinaa no sedee ebeye na wobetwe won ho afiri suban binom a etete see ho na ama nkoso ne mpontuo ako so yie wo mmeamma ahodo a nnipa tete nyina na enam so de ahot ne asomdwoe abre nnipa nyinaa.



## 2. Mmɛ a ɛkyerɛ ɔɔ

- a) Onuado nti na woma akoko akonfem kosua a ohwane.
- b) Akoko nan tia ba, na enkum ba.
- c) Anomaa nua ne dee one no da dua koro.

Cdc yj nneyeej bi, suban bi a obi tumi yi no adi de kyerej cfoforc anaa jyj abrac mu osuahunu bi a nnipa nam so bc wcn bra. Akanfoc daa daa asetena ne wcn abrac fa biara mu no, jyj a na wchwehwj sj nnipa nyinaa bjtena ase wc baakoyj mu. Afei berj biara wchwehwj sj aycnkofa mapa bjba nnipa nyinaa ntam da biara wc yjn afie ahodoc mu, nkuro ahodoc so ne cmanmu no nyinaa mu. Mpanimfoc taa gyina wcn suahunu a wewc no wc cdc ho no taa tu mmabunu ne nkyirimma fo sjdej jbjyj na webjnya cdc



ama wɛn ho wɛn ho na ama wɛn asetena mu ayj anigye ne ahomeka kyere sj, Akoko behwane akomfem nkosua a na efiri odo a eda saa mmoa yi ntam nti na enyɔ biribiara ntira.

Saa berj yi na yjtaa te mme a efa mmoa ho a eda cdc su adi yi bi ho. Jtumi nam so ma asomdwoej ne koroyj ba nnipa ntam. Sj jkcba sj obi de basabasayj bi reba a, yjtumi gyina saa mme yi bi so de tu fo sɔdej jbjy na nnipa bjhunu hia a jhia sj yjde cdc yj yjn ho adej wɛ yjn abrabc fa biara mu. Jma nnipakuo bi hunu wɛn ho wɛn ho sj, wcyj nnipa baako a wɛn abrabc mu nhyehyjej no nso yj baako. Jduru saa berj yi a, na yjtaa te mme ahodoc bi te sei. Mpanimfoc de afotusjm a jfa cdc ho fa saa mme yi so na jkasa kyerej nnipakuo ahodoc nyinaa. Wei di adansej pefee sj cdc yj adej bi a jho hia yie wɛ nnipa daa daa asetena mu.



### 3. Mmɛ a ekwere bammɔ

- a) Wokyere akoko a, wosesa ne mma kwa.
- b) Hwe me so ma mennidi nti na atwe mmienu nam.
- c) Odwan wo hwesofoɔ a adoe suro no.
- d) Adepa na apɔnkye kata so.
- e) Se wodi ɔsono akyi nso a, wonsuro ahasuo.

Bammɔ yj adej bi a jho hia yie wɛ nnipa nyinaa daa daa asetena mu. Ne saa nti no sj jkcba sj nnipa binom nhwj wɛn bammɔ so yie a mpanimfoc nam mme ahodoc binom so de kasa kyerej saafoc yi ma wɛnya wɛn ho nteasej sj bammɔ yj adej bi a jwc sj nipa ma n'ani ku ho yie. Yjhunu saa bammɔ su yi wɛ mmoa ho mme no bi mu wɛ akanfoc mme ahodoc no mu. Nnipa binom wɛ he a, wɛn bammɔ ho nhia wɛn baako sjj koraa.

Ne saa ara yj so nti na mpanimfoc ka sj, “*Hwε me so ma mennidi nti na atwe mmienu nam.*” Jkyerj sj bammc ho hia yie wc nnipa abrabc fa biara. Sjnti ne sj, adej biara a onipa bi de bjsi n’ani so no jwc sj chwj bc ho ban yie sjdej jbjyj na adekorc no bjtumi akc so sjdej jsj. Owura Badu nsjnkaej mu no ckyerjj sj,

*“...sj afuo na worejy mpo a jwc sj wobc ho ban sjdej jbjyj na nncbaej no bjtumi anyini yie. Mmoa na worejyn a, jwc sj wobc ho ban na mmoa bcne bi amma wcn buo mu ammjku wcn. M’adwuma yi a meyj yi, sj mekc de nnuane ba fie na mammc ho ban yie a mmoa bi bjtumi abjsee ayj no dej wcpj. Saa ara nso na sj wone wo mma ne abusua te a, jwc sj wohwehwj bammc sononko ma wcn sjdej jbjyj na nnipa bcnenii bi ntumi nsje wcn.”*

(Okuani, 58, Traa)

Sj jkcba sj nnipa nhwehwj bammc na wcde di agorc a, wcse mmoa ho mmε a jfa bammc ho kyerj wcn sjdej wcn ani bjba wcn ho so na wcapj kwan bi so abc wcn ne wcn abusua ne nnocma nkaej a jboa ma wcn daa daa asetena wie pjyj ho ban.

#### **4. Mmε a εkyere asisie**

- a) Wobu okoto kwasea a, Nyankopon hwε wo to.
- b) Woresisi ananse a, woressi ho ho.
- c) Yemfa anihanehane nko aperenkensema fie.

Asisie yj pjsjmenkomenya su bi a nnipa nam so pj nnocma ahodoc, ahonya, tumidie ne dej jkeka ho a jboro nnocma bi a anka jho hia a jma nnipa asetena mu yj mmerj no (Robertson 2013). Osuani baako adwenkyerj a cde maa me fa asisie ho

*“Akanfoc mu no, sj mpanimfoc retu nipa bi fo afa asisie ho a, wctaa gyina mmoa ho mmε binom ahodoc so de ye kasakyerj. Nnipa a*

*wcnam mme ahodoc a jtete sjj yi so tu wcn fo no yj nnipa bi a wewc asisie su yi bi we wcn abrabc mu. Sj obi we saa su yi bi a, n'adwene nyinaa ne sj, berj biara cbjpere nnocma ahodoc a jwc wiase yi mu nyinaa aka dej cwc ho ama ne nua ho akyere no. Jkaa cno nko a, na anka cno nko ara na cwc biribiara bi. Weinom na yjn nanAnomsem hunu sj, sj jba nnipa abrabc mu a, jmmaa mma nnipa nnya ahotc. Ne saa nti no wcnam mme yi bi so de kasa kyerj nnipa binom a wewc saa su yi bi sjdej jbjyj na wcbjtwe wcn ho afiri saa suban a jmfata yi ho."*

(Osuani, Adwumako)

Osuani yi nsjm toa so sj, wckyerjkyerj saa nnipa weda suban bcne yi adi sjdej jbjyj na wcbjtwe we adwene asi so sj asisie nyj ade pa. Jmmaa mma mpontuo ne nkcsoc mma. Jtumi ma obi di yaw ma jnam so ma saa nipa no yj ne ho bcne anaa cyj afoforc a cyi asisie su de kyerj no no nso bcne. Csisifoc biara bc mmcden sj berj biara no n'ani nsc dej cwc gye sj cpere afoforc dej ka dej cwc ho. Wei na mpanimfoc dwene hunuu sj jmmaa nnipa nti sj nipa bi da esu bi te sei adi a na wefa wcn suahunu so de nwene mme de tu wcn fo.

##### **5. Mmε a εkyereε adwumaden**

- a) Akokɔ wɔ hɔ yi ɔde n'ano na εsane pɔ.
- b) Apesε se, didi kwan wɔ hɔ yi εnwa
- c) Akɔkono de brεbrε, nso ɔbεwe abε
- d) Akyekyedεε nante bɔkɔbɔkɔ nanso ɔbεduru deε ɔrekɔ
- e) Adwumaden na εma ɔwɔ foro adobe

Nnipakuo binom nso a Akanfoc taa dua mmoa ho mme binom so yi wcn su adi ne nnipa a wcmpj sj wcde wcn nsa bjjj adwuma. Sj mpanimfoc retu saafoc yi fo a, wctaa gyina mme a jmu nsjmpc titire no bi yj adwumaden so de tu wcn fo de kyerj wcn hia a jhia sj onipa biara yere ne ho yj adwumaden sjdej jbjyj a cbjtumi akc anim wc abrabc mu. Wcnam mme yi bi so kyerjkyerj mmabunu sjnti a jsj sj wcbe wcn ho mmden yj adwumaden. Sj onipa bi tena ase yj n'adwene sj cno dej crenyj adwuma a, jyj a na saa nipa no asetena mu nsjm ntaa nkc yie mma no papa.

Wcnam so kasa kyerj mmabunu no ma wchunu sj nipa biara a cpj adwuma no taa di yie wc abrabc mu. Afei wcde tu mmabunu yi fo sjdej jbjyj na webjyere wcn ho ayj adwumaden anaasj wcbjbc wcn ho mmden yie sjdej jbjyj a webjduru wcn botaej ahodoc a jsisi wcn ani so ho. Wckyerjkyerj yjn sj yjnhj yjn ho den wc abrabc mu na sjdej jtej biara jbjyj yie na sj anyj yie nnj amma wo a, jbjtumi ayj yie akyire yi. Jnam weinom so nti na mpanimfoc se mme ahodoc bi a, jda nsjm ahodoc a jfa adwumaden ho to dwa sjdej jbjyj na jbjkanyan mmerantej ne mmabaawa na ama wcn ani agye adwumayj ho na jnam so aboa ama wcadi yie. Mpanimfoc kyerj sj, *“Akokɔ wɔ hɔ yi ɔde n'ano na esane pɔ.”* Wei kyerj sj, jwc sj obi biara yere ne ho yj adwumaden sjdej jbjyj na w'ankasa wobjtumi ayj wo biribiara wc aberj a womfa wo ho nkcto obi so. Nnipa bjtumi adi wo hwammc wc berj a wode wo ho ato obi so sj saa nipa no na berj biara a cbjboa wc ama woayj dej jwc sj woyj.

## **6. Mmɛ a ɛkyerɛ akwadorɔ**

- a) Ntatea kwadofɔ na ɔse dabiara manya madi.
- b) Aboa biara bɛdi m'aduane a, ɛnye me ya sɛ kwakuo a ne nsa hyia sekan
- c) Anomaa antu a ɔbua da

- d) Kwakuo nam tweapea so na ekoda nanso ne se aporo
- e) Okraman se faako tena ma adwenbone.

Saa mmj yi a jwc ha yi yj mmj a efa mmoa binom ho a mpanimfoc taa bu de tu nnipa binom a wc hc a wcmpj sj webjbc wcn ho mmcden ayj biribi wc wcn asetena mu anaasj wcmpj adwuma. Ckyeame Kweku anomsem a ode too dwa;

*“...sj yjn mpanimfoc ka sj faako tena ma adwenbone a, jda adi pefee sj, onipa biara a cmpj adwuma na ctaa tena faako no, berj a wote faako a wonni biribi papa bi yj no na ato no ne adwendwene. Cte faako a na ato no ne nkorfoc ho akontabuo hunu a jmfa mfasoc biara mmerj no. Me ne asomasi anaa cbenten nyinaa na jkcc sukuu, me ne no na jsuaa adwuma hwj sj jnnj wanya sika sene me. Hwj sjdej n’abrabc ayj na hwj me dej . Afei na wahyj asej de n’ani rebu aberewa bi a cte ne baabi redwene ne ho apj no abc no bayie. Wobjhunu sj cnenam mu ara na wayj ne ho bcne firi sj watena faako asej ne mmerj nti n’adwene yj no sj cntumi nyj biribiara wc abrabc mu bio. Bio, onipa bi wc hc a, abrabc mu no wode no yj hwee a jnyj yie. Wode no sua adwuma a cnhunu, wode no kc sukuu a cntumi nkc, wobc no dwatire a na ahye. Mme ahodoc yi ara so na yjde tu yjn mmcfra a akwadworc abubu wcn aperj fo. Jtc berj bi nso a yjnam so de kasa kyeryj adehyej a wctwe wcn ho firi ahenfie nwuma ahodoc ho fo sjdej jbjyj na wcde wcn ho bjhyehyj ahenfie nwuma ahodoc nyinaa mu na jnam so ama wcahunu abakcsjm ne atetesjm a jda akonnwa korc no ho.”*

(Okyeame 62, Traa)

Mpanimfoc hunu saa akwadorc su yi bi we onipa bi mu a, na wcafa wcn suahunu a wewc mme ahodoɔ ho de akasa akyerj saafoc no anaa we wcn nkcmmdie ahodoc mu no wcde saesae de nam so tu fo anaa ka wcn mmcfra ne nnipa ahodoc a atwa wcn ho ahyia anim.

## 7. Mmɛ a ɛkyerɛ ahobraseɛ

- a) Odwan ahobraseɛ nti, obiara se wagyimi.
- b) Odwan Kwaatemaahobraseɛ wie no nkonim.
- c) Sɛ yɛdi mafa mafa a anka akyekyedɛ na ɛfaa bofoɔ kane
- d) Sɛ wowura redi prako ano a, na wafiri Aseɛ rebɔ wo kahyire

Akanfoc retu nnipa binom a wemmerj wcn ho ase fo a, wctaa ka nsjm bi de kyerj sj jnyj nnejma nyinaa ara na jhia sj obi bjperɛ ne ho apj anaa wayj. Nnejma bi we wiase a yjde suban, ntoboasej, ahobrasej, ahopakyi, nsiyj ne ahofama na jnya. Akanfoc taa ka asjm bi sj, “Ntoboasej wie nkunimdie.” Onipa biara a cto ne bo ase we biribiara a creyj ahobraseɛ mu no taa di nkonim. Sj yjhwj mme ahodoɔ yi mu a, ɛda adi pefee sj, jhia ma nnipa bibire biara sj cnya ahobrasej su yi bi sjdej jbjyj a ne nsa bjka biribiara a crehwehwj we abraɓc mu.

Mpanimfoc gyina mme ahodoc yi bi so tu mmabunu ne nnipa binom a wenni ahobrasej fo de kyerj wcn nnejma ahodoc a ahobrasej tumi yj we nnipa abraɓc mu. Nnipa a wenni ahobrasej no taa hwere nnocma titire binom a anka jsj wcn na jfata wcn pii. Wchunu sj ahobrasej ma nyinkyj sjnti ne sj, obi a cbrj ne ho ase biara tie afotuo enti sj jkcba sj crekc baabi a jde chaw bjbrj no a, jnam sj cwc ahobrasej nti no sj obi wae anim ka biribi fa beaej a cpj sj ckc no ho kyerj no a, ctie. Jnam sj wabrj ne ho ase atie dej afoforc reka

no nti sj weahyehyj mmusuo anaa asiane wc baabi a na cpj sj ckc no a, ctumi firi mu dwoo a ne ho mma asjm biara. Weinom nti na mpanimfoc nam wcn suahunu ne wcn nyansa so nwene mmε ahodoc binom a jfa mmoa ho di dwuma wc mu nam so de tu fo fa nnipa abrabc fa biara.

*“Sj chene wc kuro bi so na cmmrj ne ho ase a, n’amammuo tumi gu jsiane sj cni ahobrasej su na cntie dej obi bjka akyerj no. Enti sj biribi rete kyema wc n’ahennie no mu a, obiara mpj sj cbjka ho asjm ama wanya amannej nti na wcde wcn ani hwj no ara kcsi sj nnejma bjy basaa anaa jbjgye ne nsam.”*

(Cmanhene, Tancso)

Esiane wei nti, mpanimfoc hunu sj nnipa binom a wcde dibrj ahodoc ahyehyj wcn nsa reda esu bi saa adi a, wctumi gyina mmε bi sjj so tu wcn fo anaa kasa kyerj wcn ma weahunu mfasodej a ahobrasej bjtumi de aberj wcn.

## **8. Mmε a εkyerε ahantan**

- a) Mahunu yε mahunu yε enti na apaturε anhunu prabuo yε no
- b) Aserewa su agyentutu su a, ne to pae
- c) Aserewa mo tankεseε a, εtu no hwe
- d) Kurokurokoko dwene se εhantan ne mu a, εsene εhene

Ahantan su yi nso yj dej Akanfoc nhyj ho nkuran bi na wcdua mmoa ho mmε ahodoc so tu mpanin ne mmcra nyinaa fo. Wcnam so kyerjkyerj wcn mmcra kwan a wcbjfa so abc bra a jbjma wcn daakye ayj krabjhwj.

*“Nnipa binom si so a, jsiane wcn nimdej, adwuma, sika, dibrj, ahocfj, mfuo ne adan ahodoc a wanya nti wcmfa cdasani biara nyj hwee jnkanka berj a wcde dibrj kjsej bi ahyj obi nsa anaa wcde obi asi dwumadie bi ano. Ahonya kakra a nnipa binom anya nti wcpj sj wchuri si nnipa kcn ho. Enti yjnam anansesjm so tu fo sj, nnipa mmerj wcn ho ase na yjmfa wiase yi nkc baabiara. Nnipa binom da saa suban yi adi sjnea jbjyj na nnipa ntumi nka wcn anim asjm berj a creyj nnejma a jmfata. Bebre hunu no sj, sj wcyj wcn ho saa a jbjsi nnipa kwan sjnea jbjyj na wentumi nka wcn asjm.”*

(Osuani, Adwumako)

Mpanimfoc hunu nnipa a wewc saa su yi bi we wcn mpctam a, wafa mme ahodoc yi bi so tu wcn fo sjnea jbjyj na webjsesa wcn adwene afiri saa suban a mpanimfoc hunu no sj jmmao yi ho. Jtc berj bi nso a wctumi nam mme ahodoc yi so kasa kyerj ahenfo a wcmfa obuo ne nnidie mma mpaninfoc ne cmamfoc a cne wcn rebu man no. Wenam mmoa ho mme bi sjj so tu wcn fo de kyerj wcn sj ahantan de amanej na mmusuo na jba nnipa abra bc so.

### **9. Mmε a εkyerε obuo ne anidie**

- a) Akokɔbedeε nim adekyeεε nanso ɔtie firi onini ano.
- b) Yεntutu Anomaa ho nkyerε panin
- c) Aboa dwan pε buo nti na ɔnyε basabasa
- d) Ɔkraman bu ne wura nti na wonya ne dompe we

Akanfoε ye nnipakuo bi a wɔnsosɔ nnipa a ɔmfa obuo ne anidie ma afororɔ so baako koraa. Wɔhunu obuo se eyε su bi a εboa ma nnipa nya animuonyam wɔ biribiara a obi



reye mu. Wɔhunu no se nnipa ntaa mfa nnipa a wɔmmu adee nsem ntaa nye hwee na kampsɛ wɔde wɔn ano mpo ahyehye wɔn ano. Ne saa nti na mpanimfoɔ retu fo anaa rekasa akyere wɔn mmɔfra fa obuo ne anidie ho a, wɔtaa gyina abebuɔ a ɛwɔ nsemmoano a ɛwɔ soro ha yi so senea ɛbeyɛ na mmɔfra ne mpanin nyinaa behunu mfasodeɛ a, obuo ne nnidie tumi de ba onipa abrabɔ mu.

Mme a ɛkasa fa obuo ho te se deɛ yɛhunu no wɔ ha yi boa yie wɔ Akanfoɔ mmatetee mu yie. Nnipa biara a, ɔde obuo kasa anaa di dwuma biara no taa ye nkunimdifoɔ. Mpanimfoɔ nam mmoa ho mme a ɛda obuo su adi no tu wɔn nkwadaa fo sɛdeɛ ɛbeyɛ na wɔde obuo bema nnipa biara a wɔbɛba wɔn akwan mu nyinaa.

Obi wɔ ho na se Onyankopɔn ye no adom na biribi kakra ba ne nsam a, ɛye a na ɔntaa nti nsem a ne mpanimfoɔ beka akyere no na mmom ɛye a na ɔpe se ɔye deɛ ɔno ara ne ho bɛtɔ no. Akanfoɔ bu saa mme yi de di adanseɛ wɔ deɛ nti a wɔmpɛ se wɔn mmɔfra bɛda saa su no adi koraa no, ne saa nti no wɔbubu saa mme yi de kyere wɔn na ama wɔahunu sɛdeɛ wɔbɛsi ne afoforɔ akasa wɔ obuo ne nnidie kwan so.

Akanfoɔ amammere mu no se ɛkɔba se akwantuo anaa akwanya bi ba ma obi a, ansa na onipa no bɛtu kwan no awofɔɔ anaa adɔfɔɔ tu saa nipa no fo. Afotuo no mu no, yɛtaa te mme a ɛwɔ ɔfa ha yi bi de kyere wɔn se akwantuo a ɔretu no ɔnkɔye ne ho menim menim biara na mmom ɔntie nsem a nnipa binom behunu no se ɛbɛboa n'abrabɔ biara. Adeɛ bi wɔ ho a na anka wowɔ ho nimdeɛ pa ara nanso womfiri preko pe nhuri nni anim nye deɛ wo ara wo pe. Jse se wode obuo ne nnidie ne nnipa a wone wɔn redi dwuma korɔ de kasa de kyere adwene a wowɔ fa saa dwumadie no ho.

### 10. Mmɛ a ɛkyerɛ koroyɛ/ baakoyɛ

- a) Ɔbaakofoɔ ntumi nsɔ ɔkraman aduro.
- b) Aboa kɔtɔkɔ rekɔ kɔtɔkɔ a ɔmfɛ n'adidideɛ ɛfiri sɛ waduru ne deɛ mu
- c) Onuadɔ nti na woma akokɔ akɔnfɛm kosua a ɔhwane no.
- d) Sɛ wotwa kɔtɔkɔ tiri kyere apɛsɛ a, ɔsi ne tiri ase
- e) Sɛ apɛsɛ retu kwan na kɔtɔkɔ gye ne baage a, ɛnye apaadie ɛfiri sɛ ne nua ne no

Akanfoɔ ye nnipakuo bi a wɔgye koroyɛ di yie enti sɛ ɛkɔba sɛ nnipa binom te na wɔhunu sɛ saa nnipakuo no koroyɛ nni wɔn ntam a, wɔfa abɛbuo binom tete sɛ deɛ ɛwɔ soro ha yi so de ka biribi kyere wɔn ma wɔhunu mfasodeɛ ahodoɔ a ɛwɔ koroyɛ anaa sɛ yɛbeye baako mu. Wɔnam saa mmɛ yi so tu saafɔɔ yi fo sɛdeɛ ɛbeye na ɔne nnipa nyinaa bɛtena yie, kɔpem sɛ sɛ koroyɛ wɔ nnipa ntam a ɛye a na basabasaye ntaa nsi na ɔhaw bi mpo akɔba.

Afei wɔbu saa mmɛ yi de kyere mmabunu ne nnipa binom a wɔrehyɛ ɔbra ase. Wɔde kasa kyere saafɔɔ yi sɛdeɛ ɛbeye na wɔbɛhunu hia a ɛhia sɛ wɔde koroyɛ beye adwuma wɔ baabiara a wɔnam sɛ ɛye adwuma mu, afiefie mu, abɔntene so ne baabi biara a wɔne nnipa bɛhyia anya nkutahodie biara na ɛnam so aboa de mpontuo aba nkuro ne mmorɔno ahodoɔ a yɛtete soɔ. Senti ne sɛ, sɛ koroyɛ wɔ nnipa nyinaa ntam a biribiara a nnipa dodoɔ no ara bɛbɔ wɔn tirim sɛ wɔbeye no tumi kɔ so yie firi sɛ wɔde adwene korɔ ne akoma korɔ na aka abom reye adwuma korɔ no.

### 11. Mmɛ a ɛkyerɛ anidasoɔ

- a) Adeɛ rebɛkye ama apɔnkye awu mpo a, ɔbɛdi hene.
- b) Odwan bɛwu na ɔnnya nwuiɛ a yɛmfɛ no odwanfunu.
- c) Aboa ɔnni dua no Onyame na ɔpra ne ho

d) Sedee nantwie dua anka ne to no, saa ara nso na enka akomfoo nsam.

e) Akoko nni afuo, nso odidi daa

Akanfoo bu mme bi te se nsemmoano a ewo soro ha yi de kyere nnipa binom a won adwene ye won se wonni anidasoo anaa won anidasoo asa wo won asetena mu. Wonom so hye saa nnipa yi nkuran sedee ebeye na wobetumi abo won bra sedee ese na efata. Mpanimfooo nam so de kasa kyere saafoo no sedee wobehunu se sedee abraboo no aye biara no ese se wonya awerehyemu se nkunimdie betumi aba ama won. Se yehwe asem *Akoko nni afuo nanso daa odidi* yi a, eda no di pefee se ewo se obiara nya anidasoo wo ne biribiara a oreye mu. Yen nyinaa nim se akoko nni nsa na ode aye afuo nanso adee bekye asa yi nyinaa se n'ano da aduane mu ara ni. Eto bere bi na asem bi to obi na eye nipa no adwene se onka n'ano aduro anaa onhye ne ho akomfooo ne dee ekeka ho a, wode mme bi te sei kasa kyere won ma won ani ba won ho so . Enam so ma wohunu se onya nwuie yi nko ara dee won nso betumi ayi biribi de abo bra.

Jduru mmeri bi nso a, adwene a nnipa binom wo fa aforoo ho no ma wohunu se won anidasoo nyinaa asa. Saa nnipa yi hunu se obiara mfa won ho, se wobedidi, wobenom, wobeda ne dee ekeka ho. Titire ne bere a obi ko amanee bi mu te se, obi ahyia nkwanhyia, obi adi dem anaa atoyerenkyem bi ato obi. Se ekoba no saa a, saa nipa no hunu no se onni anidasoo firi se nnipa a onim se wobetumi aboa no ahokyeri bere no mu no na won nso wo ahokyeri mu no. Owuo ba abusua bi mu a, titire obaa anaa obarima a ne kunu anaa ne yere awu agya no no, saafoo yi wo adwene bi se, onni obiara a se biribi hia one ne mma a obeye ama no. Enam saa ye so mpo ma won abraboo mpo tumi see. Se eba no saa a, mpanimfooo fa mme ahodoa a wabubu de ahyehye nnyemmoa binom ano yi so

de kasa kyere wɔn sɛdeɛ ɛbeyɛ na wɔn abrabɔ nsee na wɔbetumi abɔ bra de akɔsi awieɛɛ emfa ho ne nea asi biara.

## 12. Mmɛ a ɛkyere aborɔ

- a) Apɔnkye nim sɛ ɔresɛɛ ne wura dan, ɔnnim sɛ ne wedɛɛ na ɔresɛɛ no.
- b) Okusie anha wo a, wonsɛɛ ne bɔn
- c) Prako repɛ atɛkyɛ awɔ na n'ase dan abuo.
- d) Ɔkraman fa fie adeɛ a ɔkɔdi no ha mu.
- e) Mɛkum ntoromoo adware sasa duro deɛ, gyae no mma no nfa ne mmusuo nkɔ

Akanfoɔ taa ka asem bi sɛ: “ Ɔbofoɔ nim sɛ ɔbewe adoa tire a, anka ɔhwɛ hoo no yie.” Wɔka wei de tu nnipa ahodoɔ nyinaa fo. Sɛ nipa no yɛ panin, abɔfra, sikani anaase ohiani. Mpanimfoɔ retu fo afa aborɔ su ho a, wɔtaa de mmɛ a ɛwɔ nsemmoano (a-e) mu no yɛ nhwesɔɔ de kyere sɛ aborɔ su no tumi de nsunsuansɔɔ ahodoɔ pii na ɛba nnipa, nkuro, aman ahodoɔ ne mmeamma a yɛteteɛ nyinaa.

Aborɔ su yi mmoa mma mpontuo mma. Ɛtumi ka nimdeɛ bi a obi wɔ hyɛ. Ɛno nti na mpanimfoɔ nam wɔn suahunu ne wɔn nyansa so de nam abɛbuo so tu mmabunu ne nkyirimma fo sɛ ɛbeyɛ na wɔbeyi pɛsemenkomenya ne obi bɛnya deɛ ensɛɛ su no afiri nnipa asetena mu. Obi abrabɔ tumi sɛɛ ɛnam aborɔ su bi a obi daa no adi nti. Aborɔ nti, obi tumi de adeɛ a ɛsom bo sie ma no sɛɛ kwa wɔ bere emfa mfasodeɛ biara mmɛɛ no. Saa nneyɛɛɛ bɔne yi nyinaa nti na mpanimfoɔ saasae saa mmɛ yi sɛdeɛ ɛbeyɛ na wɔbetumi agyina so atu mneɛmafoɔ ne nkyirimma nyinaa fo.

Yɛtumi bu saa mmɛ yi nso kyere ɔpanin anaa obi a ɔmpɛ sɛ ɔbetene ne ho aye n'asɛdeɛ anaa biribi a ɛhia sɛ ɔye, esiane aboro nti. Ebia ɔmpɛ sɛ ɔbehwe ne mma efiri sɛ ono deɛ wankɔ sukuu enti sɛ ne ba bi pɛ sɛ ɔko sukuu a, ɛmfa ne ho koraa. Afei sɛ obi wɔ abusua bi mu anaa ɔye abusuapanin bi na ɔbu n'ani gu deɛ ɛsɛ sɛ ɔye ma abusua no di yie na wanye a, sɛ ebia abusua wɔ asase bi na obi fa abusuasase no a, ɛye a na ɛye abusuapanin asɛdeɛ sɛ ɔka ho asem nanso enam aboro nti, ɔtumi ka sɛ, me deɛ manyini nti sɛ medua kookoo koraa merenya bi nni nti na wagyaɛ ma amanfoɔ afa abusua agyapadeɛ a anka ɛsɛ sɛ ɔtumi gyina gye de to ho ma nkyirimma no ayera anaa asɛɛ. Sɛ ɛkɔba saa a, mpanimfoɔ tumi gyina saa mmɛ yi so de kasa kyere saa nipa no sɛdeɛ ebeye na ɔbenya adwensakyera firi sɛ ebia na ɔnya nwuie.

Sɛ yehwe asem, “*Okraman fa fie adeɛ a ɔkɔdi no ha mu.*” Mpanimfoɔ tumi gyina so tu ɔbaa anaa ɔbarima a ɔfa abusua agyapadeɛ de kɔ abɔnten ma abusua mu nyinaa ho kyere wɔn nso. Sɛ ɔbaa anaa ɔbarima bi fa abusua agyapadeɛ bi te sɛ sikakɔkɔɔ de ma ne kunu anaa ne yere a, wadi abusua no aboro a ɛbetumi de ahokyerɛ kɛsɛ pa ara abere nkyirimma. Sɛ ɛkɔba sɛ sikakɔkɔɔ no duabɔ da so nso a, enam eno so betumi ama abusua no ase ahye. Mpanimfoɔ nam mmɛ yi so tu nnipa nyinaa fo firi sɛ wɔhunu no sɛ, saa su yi tumi de nsunsuansoɔ bebree ba nnipa abrabɔ mu a ɛmma mma nnipa anigyeɛ a ɛwɔ abrabɔ mu no nwie pɛye.

### **13. Mmɛ a ɛkyere ɔtan**

- a) ɛkaa atamfo nko a, anka akokɔ abɔn anadwo ama wɔaku no.
- b) Tɛfrɛ nim asa nanso akokɔ Antwiwaa mma no nsa.
- c) Akokɔ sa kyere akorɔma a enye no fɛ
- d) Wotan ɔkwakuo a na woayi ne mmirika
- e) Wopɛ sɛ dua bu bɔ kwakuo a enoa no si

Yjka sj ctan a, Staub (2003) kyerj sj jyj atanka bcne bi a obi tumi nya de tia ne tamfo. Ctoa so kyerj mu sj, dej ctan ne ycnko no hunu ne tamfo no sj adej a jnyj, obi a cni suban pa, obi a ne ho yj hu anaa obi a cwc suban ahodoc yi nyinaa bi. Akanfoc bu mme ahodoc a efa mmoa ahodoɔ binom ho nam so de saa su a jyj ctan no to dwa sjdej jbjyj na wcbjhunu chaw ahodoc a, sj obi tan ne ycnko a jtumi de ba afaanu anaa nnipakuo a wene wcn tetej no so. Mpanimfoc nam wcn nimdej so ahunu sj nnocma ahodoc bebree na jtumi de ctan ba. Obi wc biribi na w'ani bere dej nipa no wc a mpanimfoc tumi fa mme ahodoc bi sɛɛ so te sj dej jwc soro ha yi ne nkekaho ho no bi so kasa kyerj saa nipa no. Afei sj obi hunu sj jnsj obi sj ɔnya biribia a jsj sj cfoforc nya a jtumi wie ctan. Sj jba saa ara a mpanimfoc fa mme yi bi so tu fo ma nnipa hunu nsunsuansoc a ctan de ba nnipa asetena mu. Berj a obi bu obi sj cno dej anka cnsj mfata sj biribi pa bi ba n'akwan mu na ctan ayi ne ho adi.

Ctan yj nneyjej bi a nnipa tumi sua firi wcn awofoc, beaej ahodoc a nnipa tetej anaa nnipa nkaej nkyjn. Nsjm ahodoc a mabobe soc yi nyinaa yj nneyjej ahodoc bi a mpanimfoc hunu no sj jmmoa mma nnipa asetena mu nsjm nke so. Jnam weinom so nti na Akanfoc nam amammerj so hyehyj mme ahodoc bi sei sjdej jbjyj na nnipakuo a wcyi ctan su adi no bjgyina so asesa wcn suban na wɔada suban a jde ahotc ne asomdwoej bjba nnipa daa daa asetena mu adi.

#### **4.3 Berɛ ne beaɛ a Akanfoɔ de mme ahodoɔ a efa mmoa ho di dwuma**

Sɛ yɛhwɛ dwumadie ahodoɔ a atwerɛfoɔ binom adi wɔ Akanman mu fa Akanfoɔ mme ahodoɔ ho a, wɔn mu dodoɔ no ara kyere sɛ, yɛnni bere pɔtee a yɛbu bɛ (Brobbey, 2003, Sarpong, 2006, Agyemang, 2006, Agyekum, 2011). Appiah (2001) kyerekyere mmere ahodoɔ a yɛde mme di dwuma wɔ yɛn nkuraseɛ. Ɔkyere sɛ, sɛ asem mmaɛɛ a yɛmmu

be. Asem ba a, na abebuo nso aba. Ne saa nti no, asem a ebaba no na ebekyere ebe koro a ese se obi de di dwuma. Akanfoɔ nhye da nni bere pɔtee a wode abebuo di dwuma dee, nanso se wohwe Brobbey (2003), Sarpong (2006), Agyeman (2006) ne Agyekum (2011) a wokyerɛ se, bere ahodoɔ a Akanfoɔ tumi bu be ne bere a obi regu nsa, asennie ase, adwabɔ ase, afotuo mu, adwumaye mu, awareɛ mu, oko bere mu, ayan mu ne daa daa nkɔmmodie mu. Yehwe dee animdefoɔ yi aka yi a, eɔa adi pefee se Akanfoɔ bu be wo won daa daa asetena nneyee nyinaa mu. Wonhyee da mpee bere pɔtee bi anaa beaee pɔtee bi a ekyerɛ se saa bere no anaa beaee no nko ara na ewo se yede mme di dwuma wo Akanman mu.

Saa ara nso na wonhyee da mpee beaee pɔtee a ewo se obi gyina de mme bi di dwuma na mmom baabi a wogyina ne nnipakuo a ewo beaee ho na ewo se wohwe ansa na wode mme adi dwuma wo wo nkasaee mu. Se ekoba se obi gyina ahemfie a ebe bi wo ho a ontumi mmu no wo saa beaee ho ma no nye yie. Mme bi te se, *“Akoko sa yi akyea a, nye akoroma fe.”* Se obi bu saa ebe yi wo bere a awaregyee bi rekɔ so a, eɔe ohaw beba. Me nso me dwumadie yi mu merehwe se ebegyina ntotohosem so ahwehwe Akanfoɔ mme a efa mmoa ho, ebewhwe nsempɔ titire a Akanfoɔ nam mmoa ho mme so da adi wo won daa daa kasa mu, ebema yehunu bere ne beaee a Akanfoɔ de mme ahodoɔ a efa mmoa ho di dwuma wo Akanfoɔ asetena mu.

- a) Akoko boro nsa a, na ne were afiri akoroma.
- b) Dabodabo da a, n’ahenie besi n’akyi.
- c) Akoko da ntem a onnya amane.
- d) Prako rehono atekye no nyinaa na n’ani benkum te ho.
- e) Krokrokoko mpe se obetia fam den ma kasee awo no nti na onante breoo no.

## 1. Mpensempensemu

Mme ho nsemmoano (a – e) a ewo soro ha yi mu biara ye mme a yebu fa mmoa ahodoɔ binom ho a Akanfoɔ de di dwuma yie wɔ wɔn daa daa asetena mu. Saa mme yi ho hia bere a obi ye ne nnooma sɛdeɛ ɔno ara pɛ.

Sɛ ekɔba sɛ obi redi dwuma bi na saa nipa no ani nna fam, ɔnhwɛ hwee na mmom adekorɔ a ɔde asi n’ani so nko ara na n’ani di akyire wɔ bere a ɔnhwɛ nsunsuansoɔ a saa dwumadie no de bɛ bere no a, saa mme yi bi na ahia sɛ yen mpanimfoɔ fa so de kyerekyere no de twe n’adwene si deɛ ɔreyɛ no so.

*“Nipa biara a ɔnye ahweyie wɔ biribi a ɔreyɛ ho na n’awieeɛ betumi de ɔhaw kɛsɛ pa ara abere no no nso mme ahodoɔ yi na yɛhwɛ ho de kasa kyere no. Yen kurom ha yi no, nnipa no bi hunu wɔn ho sɛ wɔn deɛ wɔnim biribi ara eno nti bere biara a wɔbɛbɔ wɔn tirimpɔ sɛ wɔreyɛ biribi no anaa mpo wɔrefa adwene bi no, wɔntie deɛ obiara reka. Sɛ ekɔba no saa yetumi gyina saa mme yi so de tu saa nipa no fo sɛdeɛ ebeyɛ na ɔbɛda ne ho so na amanneɛ a ebɛboro ne so biara mma ne so.”*

(Nsentwerɛni, Takyiman)

Saa nsem yi a ɔpanin kuani bi de maɛɛ yi wɔ mu kyere sɛ, nnipa dodoɔ no ara wɔ adwene bi sɛ wɔn deɛ biribiara nni wiase ha a ebetumi ayɛ wɔn biribi eno nti sɛ wɔde biribi si wɔn ani so sɛ wɔreyɛ a, wɔnhwɛ benkum na wɔnhwɛ nifa enti sɛ ekɔba sɛ biribi bɔne bi reto no a, n’ani bɛba ne ho so no na deɛ ebeto no ato awie.



- a) Okraman se wo se abekye osono ama wo a, na oredaa daa wo.
- b) Akoko wo nkwa aduro a, anka yemfa no ntwabosom so.
- c) Aboa okraman se wo se n'ani ye nan a oboa, mmienu ye nwi.
- d) Okraman remfa yere da, na orefa yere no, ofaa n'agya yere.

## 2. Mpensempensemu

Yen Akanman mu ha yi no, mpanimfo de mme a ewo soro ha yi di dwuma wo bere a onipa bi de ne were ahye ne yonko mu dendenden a onte gyae koraa no. Afei se obi de ne ho to obi so bebre nso a, mpanimfo tumi gyina saa mme yi so ka biribi de kyere won sedge ebeye na obehunu hia a ehia se ono ankasa bo ne ho mmoden pe biribi papa ye wo abrabo mu na anye saa a, nnipta betumi adi no hwamm. Se eba saa nso a, eboa ma onipako ani da ho ma se ekoba se obi reka nnaadaasem akyer no a ohunu no preko pe ma no da ne ho so. Esane nso kasa kyere onipa bi a ogye nnipta di bebre nso ma no da ne ho so. Onipa bi wo ho a, obi ka asem bi kyere no a, obefa mmere kakra de aye nhwehwemu kakra ahunu se asem a nipa no reka no ye nokore anaa nkontomposem bi wo mu anaa daabi no, onye saa, wotee asem kor no ara na wahye ase de redi dwuma nkanka eber a obi aka sikasem de akyer no. Afei ebewie ase no na ne nsa gu ne ti. Eduru saa bere yi a, mpanimfo de saa mme di dwuma de twe saa nipa no adwene si de ekoo so wo abrabo mu no so sedge ebeye na onkoye saa mfomsoo no bio.

- a) Odwan ho firi fifire nanso ne ho nwi nti obi nhunu.
- b) Akoko hyen kye fie a obere.
- c) Okraman nya amanee a ode ne wedee na etua.
- d) Abrabo nye bona a, anka akoko mo toma.
- e) Akoko ntakra nyini a etuatua ne ho.

### 3. Mpensempensemu

Yen mpanimfoɔ de saa mme yi a efa mmoa ahodoɔ yi ho no tu fo wɔ bere a obi reyɛ apa aba wɔ abrabɔ mu. Mpanimfoɔ de saa mme yi tu wɔn fo. Yɛde kasa kyere onii no sɛdeɛ ɔbemɩa n'ani ako akɔ n'anɩm wɔ abrabɔ mu. Ɔkyerekyerɛni baako Anomsem nsem:

*“Nnipa bi tumi bu obi ho akonta esiane se eye a na ɔsusu se nneema nyinaa rekɔ yie ma no wɔ abrabɔ mu, nanso ɔno ankasa na ɔnim nneema a erefa n'ani so wɔ abrabɔ yi mu. Eduru saa bere no a wɔtumi bu saa mme yi de hye saafɔɔ no nkuran sɛdeɛ ebeye na wɔmpa aba wɔ deɛ wɔreye biara ho. Onipa bi wɔ abusua bi mu na ɔbɔ ne ho mmɔden se ɔbeɔ ne bra yie emfa ho ne deɛ eresisi wɔ abrabɔ no mu a, eye a na nnipa nyinaa wɔ adwene bi se ɔno deɛ ne ho tɔ no nanso ebia na ente se deɛ wɔhunu no no. Ɔno a ɔte n'adeɛ ho no na ɔnim ɔhaw ne amanneɛ wafa mu abeduru saa.”*

(Ɔmanhene, Tanɔso)


Se eduru tebea bi sei mu a, mpanimfoɔ binom wɔn wɔn nyansa so bubu saa mme yi nam so de kasa kyere wɔn se mmoa nye sɛdeɛ wɔhunu no no.

- a) Aberewa nya nkwanpa a, na ɔde n'abatwe pam ɔkraman.”
- b) Odwan Kwatrekwa na maa kwakunini amponku hunuu fie nanso ewiee aseɛ no ne nkunuane mpo na ɔmma no.
- c) Akokɔ akyea koraa enye akorɔma fe.
- d) Akokɔnini so se deɛn koraa a, ɔfiri kosua mu.
- e) Se mmaa wɔ ayeyie a nka akokɔnini dware nsuo ankore.

#### 4. Mpensempensemu

Wode saa mme yi di dwuma bere a, onipa bi ani anso dee obi aye ama no. Afei yede tu mmabunu fo sedee ebeye na wobeda suban pa adi wo bere a wako ahokyerε mu wo abrabo mu na obi ayi ne yam ako no mmoa.

*“Hwe, na eto bere bi mpo a yen awofoo tumi gyina ebe ahodo  
bi te see so tu yen fo, mpo besi nne koraa wogu so de kasa kyere  
yen fa yen abrabo ho. Dee ekyerε ne se, se nipa bi yi ne yam boa  
wo wo biribi a woreye ho na se eye yie ma wo a, eye a nye  
boniayefoo na ennane w’akyi mma nipa koroo no na ente saa a  
obedi ho yaw yie. Ena bio no, enye bere a obi gu so reye biribi  
ama wo nko ara na ese se wokyerε aniso na mmom nipa no adi  
dwuma no ama wo awie akwire koraa no, ese fata se woyi suban  
pa adi de kyere se w’ani aso adeε ketewa biara a waye ama wo  
no nyinaa.”*



(Osuani baako, Adwumako)

Nsem a ohene yi de too dwa yi foa ahohiahia bere mu afotuo mme ahodo bi a efa mmoa ho no na osane toaa so de ahohiahia anaa ahokyerε bi a oko mu a ne yonko bi gyee no firii mu a akhiri no ono nso hyee no animuonyam no yee adansedie.

- a) Nantwie nwoma ho anto no nyinaa firi Okyerema.
- b) Odasani redi konkansa na akoko nni ho, nanso eho asem kawiee ne so.
- c) Ekaa prako nko na Awurade ama ne tanfo biara su ne su.
- d) Akoko ani sa aburofua.

## 5. Mpensempensemu

Akanfoɔ de mme a efa mmoa ahodoɔ yi ho firi (a-d) di dwuma bere a obi de n'ani asi obi so a deɛ obeyɛ biara enye no fe. Eyɛ mme bi a yede kyekyere obi were wɔ bere a nnipa nyinaa adane wɔn akyi ama no. Eto bere bi a obi tumi de obi to tankuruwa mu tan n'ani wɔ bere a onyee oniiko no hwee. Se ekoba no saa yetumi gyina saa mme yi bi so de kasa kyere nipa no hye no den ma n'akoma to ne yam na emma no nya awerehyem nso. Afei eboa ma nipa no nya ne ho nteasee se, abrabɔ yi mu no nye nnipa nyinaa na ebere w'asem. Enti se eba se nnooma bi nko yie sedee anka wosusu no a na woato wo bo firi se enye deɛ wope nyinaa na wo nsa beka sedee mpanimfoɔ taa ka se, " Biribiara wɔ ne mmerɛ no" de foa so no.

### 4.4 Ofa yi muabo

Saa cfa yi yjj mpjnsjnpjnsjmu faa nsjmnoano a efa mmoa ho mme ahodoc a mede dii dwuma de too dwa no ho. Jdaa sedee mmoa ntotohosem da adi wɔ mmoa ho mme ahodoc bi a wcde di dwuma wc Akanfoc asetena mu, nsentitire ahodoɔ eɔa adi wɔ saa mme yi mu, ne bere ne beaee ahodoɔ a Akanfoɔ de mmoa ho mme yi san di dwuma wcn asetena mu. Afei saa cfa yi san maa yjhunu mmoa yi su ahodoc bi a wcda no adi wc mme ahodoc a mede dii dwuma no mu.

Bio, cfa yi daa Akanfoc suban ahodoc bi a wcde dua mmoa ho mme ahodoc so wc wcn nkasaee mu de kasa kyerj anaa tu fo. Yjhunu sj Akanfoc mmoa ho mme ahodoc a wɔde di dwuma no da su ahodoc bi adi a jfa wcn abrabɔ ne asetena mu nsjm ho; de kasa tia ne dej wchj ho nkuran nyinaa.

## ƆFA A ETƆ SO NUM

### DWUMADIE YI TƆFABƆ NE ADWENKYERE

#### 5.1 Nnianimuu

Cfa a jtc so num wc dwumadie yi mu no yj dwumadie no muabc. Mpanin se: “Kwan tenten biara kcwie kurotia”. Saa cfa yi mu na nhwehwjmu yi nyinaa bjba awieej. Menam tcfabc so de dej jpuepuee me nhwehwjmu yi mu nyinaa bjto dwa. Bio, mede m’adwenkyerj ahodoc a mewc fa dwumadie yi daakye nhwehwjmu ho nso bjto dwa na aboa ama Akanfoc ho adesua ne nnimdej a adesuafofoc ne afoforc a, wrehwewhj kasa no mu suahunu ahodoc nso agyina so adi dwuma. Mede saa adwenkyerj yi bjto dwa wc dwumadie yi awieej.

Nhwehwemu dwumadie yi botae ne se ebepensempensan Akanfo abebuo mu. Ehwee ntotohosem a e da adi wo Akanfo mme ahodo a wabu fa mmoa binom ho. Ehwee sedee ntotohosem da adi wo Akanfo mme a efa mmoa ho mu, nsentitire a e da adi wo mme ahodo a Akanfo bu fa mmoa ho mu ne bere ne beae a Akanfo de mme ahodo a efa mmoa ho di dwuma wo won daa daa asetena mu.

Nhwehwemu dwumadie yi gyinaa adwenemusem ‘Contextual Metaphor Theory’ so na eyee mpensempensemu no. Eyee nokwasem se abebuo no nteasee gyina nteasee mmienu a adwenemusem no de to dwa so anaa da no adi, mekyere ebe no abosee nteasee ne nteasee mapa no nyinaa ewo mu nyinaa. Saa abebuo ahodo yi nyinaa da nnyinahoma su adi a ehia se yede toto daa daa abraho ho.

Ɔfa yi de Akanfoɔ mme ahodoɔ binom a efa mmoa ahodoɔ binom ho a yeantumi amfa anni dwuma ato dwa na yeagyina so de nsusuie a ebeyi kwan ama afoforo a wɔwɔ ɔpe pa se wɔbeyɛ nhwehwemu dwumadie ahodoɔ afa mme a efa abodee ahodoɔ a atwa yen ho ahyia binom ho. Mede Contextual Metaphor Theory (CMT) a menya firii Lakoff ne Johnson (1989) dwumadie mu na eyee mpensempensemu wɔ nsemmoano ahodoɔ no nyinaa mu. Bio, masane apensempensen su ahodoɔ binom a etaa pue wɔ Akanfoɔ mme ahodoɔ binom a wɔabubu afa mmoa binom suban ne nneyee ho mu.

## 5.2 Dwumadie yi tɔfabɔ

Ɔfa a edi kan no ne dwumadie no mfitiasee a ekasa faa Akanfoɔ mme ahodoɔ binom a wɔabubu afa mmoa binom ho ne eho mfasoɔ. Ɔfa yi mu ara na yehunuu dwumadie no ho haw, ne botaeɛ, mfasoɔ a yebenya afiri mu ne eho sintɔ kakra. Yesane hunuu nnipakuo a wɔka Akan kasa no. Eɔaa no adi se Akanfoɔ ne abusuakuo a wɔdɔɔ so wɔ ɔman yi mu. Afei eɔaa adi wɔ nhwehwemu yi mu se yewɔ nnipa binom wɔ ho a wɔnye Akanfoɔ nanso wɔte kasa no na wɔtumi ka bi nso. wei firi ho a, yeahwe ɔhaw no adida. Yehunuu se dwumadie ahodoɔ pii na akɔ so afa Akanfoɔ mme ahodoɔ ho nanso nhwehwemu biara nhyee da nkɔɔ so wɔ Akanfoɔ mme a efa mmoa suban ho. Afei ekaa biribi faa botaeɛ titire a ekɔ faa saa nhwehwemu dwumadie yi baee. Aha na yehunuu se ebɛboa ama yeahunu bere ne beaee ahodoɔ a yede mme a efa mmoa ho di dwuma, nnipakuo a yebu saa mme yi kyere wɔn, botaeɛ ahodoɔ nti a yede saa mme yi di dwuma wɔ kasa no mu ne nkyekyemu ahodoɔ a ewɔ mme a yeabu afa mmoa suban ho mu.

Ɔfa a etɔ so mmieniu no nso kasa faa animdefoɔ ne atwerefɔɔ binom adwenkyere ne wɔn dwumadie ahodoɔ a efa Akanfoɔ mme ho. Esane yee mpensempensemu faa saafɔɔ no adwenkyere no ho nam so sii agyinaee. Anso ho ara, esane kasa faa Akanfoɔ mme

ahodoɔ ne ɛho mfasoɔ ho. Saa ɔfa yi mu ara na mekasa faa kasadwini ahodoɔ no ne su ahodoɔ a ɛwɔ Anomsem kasadwini ho. Bio, ɛsane kasa faa fapem a dwumadie yi gyina so ne deɛ nti a dwumadie no gyina saa fapem no so.

Ɔfa a ɛtɔ so mmiensa no nso kasa faa akwankyere ahodoɔ a ɛfa nhwehwemu dwumadie yi ho. Saa ɔfa yi mu na mekasa faa nnipakuo a mede wɔn dii dwuma yi, nnipa dodoɔ a mede wɔn dii dwuma yi, kwan a mefaa so nyaa nsemmoano de dii dwuma yi ne beaɛɛ a medii dwuma yi.

Ɔfa a ɛtɔ so nan no ne nhwehwemu yi nyinaa fapem. Saa nhwehwemu yi na mede nsemmoano ahodoɔ no too dwa ɛna megyna Contextual Metaphor Theory a menya firii Lakoff ne Johnson (1989) mu so yɛɛ nsemmoano ahodoɔ no ho mpensempensemu.

Ɔfa a ɛtɔ so num no ye dwumadie no awieɛɛ a ɛno nso kasa faa nsentitire a ɛfiri dwumadie no mu baɛɛ ne adwenkyere ahodoɔ a mede too dwa no ho. Ɛhwɛɛ bere ne beaɛɛ ahodoɔ a yede mme a ɛfa mmoa suban ho di dwuma. Afei yɛhwɛɛ su ahodoɔ a ɛtaa pue wɔ Akanfoɔ mme a wɔabubu afa mmoa binom ho mu. Esu ahodoɔ a epue wɔ akanfoɔ mme a ɛfa mmoa binom ho mu a yeyɛɛ ho nhwehwemu no bi ne ɔdɔ, ɔtan, nnaadaa, asisie, boniaye, banbɔ, akwadworɔ ne ade.

### **5.3 Deɛ nhwehwemu dwumadie yi daa no adi**

Dwumadie no nyinaa baa awieɛɛ no, ɛdaa adi se, Akanfoɔ nhyeda nni bere pɔtee a wɔde mme anaa mme a ɛfa mmoa ho di dwuma. Yɛhunuu se bere biara a asem bi beba no na ɛho behia se yede ɛbe a ɛse fata bi beka ne kasa anaa n'asem ho, ɛno ara ne bere a ɛse na ɛfata se yede ɛbe no di dwuma.

Biom wɔ saa adesua dwumadie yi mu, Akanfoɔ mme a efa mmoa binom ho tu nnipa fo se yehwe ebe bi te se; *“Akokono de brebre, nso obewe adobe”* a wode tu nnipa fo se yenyɛ ahweyie wɔ biribiara yereye ho. Se yebɔ bra na se ekɔ yie anaa ankɔ yie a, ense se yepaa aba na mmom ewɔ se yehwe baabi a yefiri na abrabɔ ye ntoboaseɛ ne nkakrankakra.

Afei, Akanfoɔ mme a efa mmoa suban ho ma yenya gyidie wɔ Onyankopɔn ne ahonhom mu, etumi sesa nnipa binom adwene firi nnoɔma binom a ense mfata ho, eboa ma yenam so tete mmɔfra, yenam ebe no bi so kamfo abrabɔ pa, yenam so sopa nnebɔne, ebe bi te se, *“Abuburo kosua, adeɛ a ebeyie nsee da.”*

Dee esane tɔɔ dwa wɔ mme a efa mmoa binom suban ho mpensempensemu no bi ne se, mmoa ahodoɔ a mme yi fa wɔn suban ne nneyɛɛ ho no boa yen mmɔfra ma wɔhunu wɔn asedee ne asodie ahodoɔ a ewɔ se wɔhyɛ no nso wɔ abrabɔ mu. Wei boa wɔn ma wɔnyini ye mpanin pa na enam so ma wɔn abrabɔ mu nsem kɔ so kamakama.

Esane tɔɔ dwa bio se mmoa a mme ahodoɔ yi efa wɔn ho no boa ma nnipa nya apomuden. Yene saa mmoa yi di agoro yie. Enam agoro ahodoɔ a yene wɔn die nti yetumi ne wɔn tu mmirika, hurihuri, pagyapɛgya yen nsa ne ye nan, deda ayeya, munimuni yen ho ne ade. yene wɔn reye saa no nyinaa na yeranya apomuden.

Dee esane puee wɔ nhwehwemu yi mu bio ne se, mme ahodoɔ a efa mmoa binom suban ho no boa tenetene nnipakuo binom abrabɔ ne wɔn nneyɛɛ a eno nso boa ma nnipa asetena mu ye anika ne ahomeka. Saa mme yi boa ma nnipa sua suban pa na eboa ma wɔtwe wɔn ho firi nnoɔma a entene nyinaa ho.



Ne korakora no, ada adi se, mmoa ahodoɔ binom a yede mme a efa won ho no bi te se odwan taa yi ahobrasee su adi a se nnipa hwe sua a ede mpontuo ne nkɔsoɔ beba nnipa asetena mu.

#### 5.4 Adwenkyerɛ

Saa dwumadie yi ama yeasua se Akanfoɔ mme a efa mmoa ho di dwuma sononko bi wo nnipa asetena ne won abrabɔ fa biara. Yehunu su ahodoɔ bebree a yen NanAnomsem nam won suahunu ne won nyansa so de nam mmoa so de to dwa bebree firi saa mme yi mu. Saa dwumadie yi beye abebuo a efa mmoa ho nwoma ama adesuafoɔ, akyerekyerɛfoɔ ne akenkanfoɔ nyinaa. Nnipakuo ahodoɔ nyinaa benya nsemfua ahodoɔ afiri mu de adi dwuma biara a wɔpe se wodie. Dwumadie yi ama yehunu se, Akanfoɔ mme a efa mmoa binom ho mu no da suban ahodoɔ bebree adi a dee edi mu akotene pa ara ne ahweyie. Yehunu se see yenyen mmoa se yebanya aduane nko ara na mmom yanya suahunu ahodoɔ binom nso firi won nkyen a eno nso boa nnipa nkɔsoɔ pa ara yie.

Nhwehwemu yi ama yehunu botae ahodoɔ binom nti a Akanfoɔ de mme ahodoɔ binom a efa mmoa binom ho di dwuma. Afei yehunu botae titire nti a wode saa mme yi di dwuma ahodoɔ wo kasa no mu. Wei bema akenkanfoɔ ne nkyirimma ahunu bo a mmoa ahodoɔ a yene won tetee no som ma nnipa. Bio, enam so bema nnipa nyinaa ahunu se adee biara a Onyankopon boee wo dee nti a oboe. Ebesane aboa ama nnipa ahwe nnooma a atwa yen ho ahyia no yie.

Mewo anidasoɔ se dwumadie yi betumi atwe abenfoɔ ne atwerɛfoɔ dodoɔ no ara adwene akɔ mme a efa mmoa nkae binom suban ne nneye ho so. Mewo anidasoɔ se adesua ahodoɔ a nhwehwemu yi ada no adi afa Akanfoɔ mme a efa mmoa binom ho yi beye

susudua a ebɛhye afoforɔ nkuran ama wɔn nso ahwe ho ayɛ nhwehwemu afa mmoa nkaɛ nso ho. Mesusu sɛ, ɛsɛ sɛ yɛbo yɛn ho mmoɔden sɛ yɛbetintim mme ahodoɔ a ɛfa mmoa ho no agu nkrataa ayɛ no nwoma sɛdeɛ ebɛyɛ na akenkanfoɔ benya bi akenkan na aboa ama wɔn nso anya nimdeɛ afa mmoa a yene wɔn te wɔ yɛn afie mu no ho.

Nhwehwemu foforo nso betumi akɔ so afa Akanfoɔ mme no nkorabata no fa bi nso ho. Afei afoforɔ nso nyɛ nhwehwemu mfa mme a ɛfa mmoa ho ntoto mme ahodoɔ a ɛfa abɔdeɛ nkaɛ no ho ma yɛnhunu sɛdeɛ esi sɛsɛ ne nsonsonoeɛ a ɛda mmoa ahodoɔ ne abɔadeɛ nkaɛ ntam.

Mesusu sɛ nhwehwemufoɔ binom betumi anya fapem foforo afiri Lakoff ne Johnson (1989) Contextual Metaphor Theory (CMT) no mu de ayɛ nhwehwemu afa mme a ɛfa abɔdeɛ nkaɛ no ho. Saa dwumadie yi betumi ahyɛ adesuafoɔ, akyerekyerɛfoɔ ne nnipa nkaɛ nkuran ama wɔasua nnoɔma ahodoɔ a ɛfa mmoa ho na ama wɔn nso atoa so ayɛ nhwehwemu afa Akanfoɔ mme a ɛfa nnoɔma ahodoɔ a atwa yɛn ho ahyia ho.

Ne korakora no, mesusu sɛ sukuu mpanimfoɔ ne akyerekyerɛfoɔ a wɔkyere adeɛ wɔ mmɔfra ne ntoasoɔ sukuu ahodoɔ mu no ma wɔn ani nkɔ mme a ɛfa mmoa ahodoɔ ho adesua ho sɛdeɛ ebɛyɛ na ebɛboa ama adesuafoɔ no ahunu su ahodoɔ a saa mmoa yi da no adi ne mfasodeɛ ahodoɔ a yɛnya no wɔ mmoa ahodoɔ ho. Wei bebɔa ama asuafoɔ ahunu botaeɛ ahodoɔ binom nti a yɛn nanAnomsem abu mme ahodoɔ binom afa mmoa suban ne nneyɛɛ binom ho.

## **5.6 Awieɛ**

Saa ɛtire hwɛɛ abɛbuo a Akanfoɔ de di dwuma a ɛfa mmoa suban ne nneyɛɛ ho. Dwumadie yi di kan kyereɛ mme ahodoɔ a ɛfa mmoa ho ne wɔn nneyɛɛ, ɛsane yɛɛ

mpensempensemu faa Akanfoɔ mme pɔtee a ɛfa mmoa ho, adwuma nkyekyemu no faa nsentitire ahodoɔ bi te se adwumaden, koroye, ɔdo, ɔtan, obuo ne nnidie, akwadwoɔ, bambɔ, ɔsetie, mmɔdemmo ne deɛ ɛkeka ho. Egyinaa Lakoff ne Johnson (1989) Conceptual Metaphor Theory so twee adwene firi abɔsee nteaseɛ so kɔɔ nteaseɛ mapa mu de kyerekyerɛ nnipa asetena mu. Bio, ɔfa yi kyereɛ mmoa ahodoɔ ɛtaa da adi wɔ Akanfoɔ asetena mu, Ananse ye aboa a Akanfoɔ de di dwuma paa yie wɔ wɔn kasadwini mu. Mmoa no bi ne akoko, ɔsono, prako, Okraman, agyinamoa, apɔnkye, ɔsebo, ne mmoa bebree a aka.



## MMOA NWOMA

- Abakah, E. N, (2004). Tone in Akan Nominal. In: Kroop D.M.E, Osam, E. K. (eds), *studies in the languages of the Volta Basin* (3). University of Ghana, Legon. Linguistics Department. pp.193-218.
- Afoakwa, K. (2014). *Akan kasadwini ho adesua bi*. [Unpublished].
- Agyekum K. (2006). Akan traditional arbitration: Its structure and language. *Journal of Multilingual and Multi development*, 16 (1-26).
- Agyekum, K. (2011). *Akan kasadwini*. Dwumfour publication.
- Agyekum, K. (2013). *Introduction to literature* (2<sup>nd</sup> Edition). Adwinsa Publication.
- Akaviga, A. K. & Odaga, A. B. (1982). *Oral literature for school certificate course*. General printers limited.
- Akpanglo-Nartey, J. N. & Akpanglo-Nartey, R. A. (2012). Some endangered languages of Ghana. *American Journal of Linguistics*, 1 (2), 10-18.
- Amate, P. (2011). *Visual representation of selected Akan proverbs in Ghana: Their philosophical and socio-cultural values*. [M.A thesis]. Kwame Nkrumah University of science and technology.
- Asare-Opoku K. & Mbiti, J. S. (1997). *Hearing and keeping: Akan proverbs*. Akan proverbs series, Vol 2, Asempa publishers.
- Best, J. W. & Kahn, J. V. (2006). *Survey Research in education (10<sup>th</sup> edition)*. MA: Pearson Education Inc.
- Boadi, L. A. (1997). *Forms and meaning in Akan*. Manuscript, Dept of Linguistics, University of Ghana, Legon.
- Boahene, A. (2001). *Comprehensive notes on Ghanaian language and culture for teacher training colleges and advance learners*. [Unpublished]
- Boateng, R. (2016). *Research made easy*. Create Space Independent. Publishing Platform.
- Bosiwah, L. Abrefa, K.B. and Asenso, C.O. (2015). An Etymological study of the word 'Aborofo' (Europeans) and its impact on Akan language. *International Journal of Applied Linguistics and Translation*. 1(1), 1-7.
- Bokor, M. J. K. (2004). *Linois State University: Spring*. [Unpublished Master's thesis]. Retrieved on 10th March 2020 from <http://studentsenglish.ilstu.edu./mjbokor.graduate.project/index.htm>.

- Brobbey, A. (2003). *Tete ka Asom*. [Unpublished].
- Chapman, R (1992). 'Literary criticism.' In *the Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press, pp.615-619.
- Cohen, I., Manion, L., & Morison, K. (2007) *Research methods in Education*. (6<sup>th</sup> ed). Routledge.
- Danquah, A. (n.d). *Ghanaian language and culture 1&2 for diploma students*. Offinso College of Education. [Unpublished].
- Dolphyne, F. A. (1988). *The Akan (Twi Fante) Language. Its sounds systems and tonal structure (1<sup>st</sup> ed)*. Woeli publishing Services.
- Dundes, A. (1973). *Mother Wit from the laughing barrel: Reading in the Interpretation of Afro-American Folklore*. University Press of Mississippi.
- Evans, V., Bergen, B. & Zinken, J. (2007). The cognitive linguistics enterprise: An overview. *The Cognitive Linguistics Reader*. Equinox Publishing Ltd.
- Finnegan, R. (1970). *Oral literature in Africa*. Oxford University Press.
- Finnegan, R. (2012). *Oral Literature in Africa*. Open Books Publishers CIC Ltd.
- Fowler, F.J. (2002). *Survey research methods*. SAGE Publication Ltd.
- Ghana statistical service (2010) *Results of 2010 population and housing census*.
- Geeraets, D. (2010). *Theories of lexical semantics*. Oxford University Press.
- Goode, W. J. & Hatt, P. K. (2006). *Methods in social research*. McGraw Hill Book Company.
- Gyekye, K. (1995). *An essay on African philosophical thought: The Akan conceptual scheme*. Temple University Press.
- Henderson, & Waller (1994). *Literature and ourselves*. Harper College Publishers.
- Hogins, J. B. (1984). *Literature*. (3<sup>rd</sup> ed). *Chicago Science Research Association Inc*.
- Janda, L. A. (2010). Cognitive linguistics in the year 2010. *International Journal of Cognitive Linguistics*, 1(1), 1-30.
- Kennedy, X. Y. (1987). *Literature: An introduction to fiction, poetry and drama*, Guild College Press.
- Krampah, D. E. K. (1997). *Mfantse Kodzisem ho adzesua*. Bureau of Ghanaian Languages.

- Lakoff, G. & Johnson, M. (1989). *Metaphors we live by*. The University of Chicago Press.
- Leedy, P.D. and Ormrod, J.E. (2005) *Practical research: Planning and design*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.  
<http://www.worldcat.org/title/practical-research-planning-and-design/oclc/53831701>
- Liticia, A. B. (2012). *Akanfoɔ Amammerɛ ho adesua ahodoɔ bi*. [Unpublished].
- Mieder, W. (2004). *Proverbs: A Handbook*. Folklore Handbooks.
- Monye, A. A. (1996). *Proverbs in Africa Orature: The Aniocha-Igbo Experience*. University Press of America Inc.
- Nketia, J. H. K. (2006). *Stop crucifying Akan language*. Daily graphic. Friday. November 10, 2006, p 3.
- Okpewho, I. (1992). *African oral literature: Backgrounds character and continuity*. Indiana University press.
- Omiunota, N. & Ukpokodu, P. I. (2012). *Contemporary voices from the margin: African educators on African and American education*. Information Age Publishing.
- Osam, E. K. (2008). *Studies in the Language of the Volta Basin, (3)*. University of Ghana, Legon.
- Osuala, E. C. (2005). *Introduction to research methodology (3<sup>rd</sup> edition)*. African first publishers.
- Owu-Ewie, C. (2017). *Introduction to traditional and action research (2<sup>nd</sup> edition)*. Dataedge Multimedia.
- Owu-Ewie, C. (2019). *Proverbs in marriage: Its counselling role and implications*. Legon Journal of Humanities Vol. 30.1.2.
- Pilot, D. F., & Hungler, B. P. (1999). *Nursing research: principles and methods*. JB Lippincott Company.
- Prempeh, A. A. (2016). *Akanfoɔ Amammerɛ ne Akan Kasadwini (Comprehensive notes on customs and institutions and oral Literature for Senior High Schools*. Premasco Series, Ghana.
- Richards, I. A. (1936). *The philosophy of rhetoric*. Oxford University Press.
- Roshan, B. & Deeptee, P. (2009). Justifications for qualitative research in organizations: A step forward. *The Journal of Online Education*, 1,1-7.

- Sapir, J. (1921). *Language*. Harcourt brace.
- Sarpong, (1974). *Ghana in retrospect: Some aspect of Ghanaian culture*. Ghana Publishing Corporation, Tema.
- Sarpong, S. (2006). *Anomsemsem kasadwini*. [Unpublished].
- Sersah. S. (1998). *Proverbs use among the comtemporary Akan society: A case study of Gomoa Dawurampong community*. [B. A. Dissertation]. Department of linguistics, University of Legon.
- Schostak, J. F (2006). *Interviewing and representation in qualitative research projects*. Open University Press.
- Tuckman, B. W. (1999). *Conducting educational research* (5<sup>th</sup> ed). Wadsworth Group.
- Wellek, R. & Warren, G. (1968). *Theory of literature*. Penguin Books.
- Yankah, K. (1987). *The proverbs in the context of Akan rhetoric. Theory of proverbs, Praxis Ben*. Peter long Press.



## NKEKAHO A

**Mmoa ho mmε ahodoɔ no bi a mede dii me dwuma no bi na εdidi soɔ yi;**

1. Ɔkɔtɔ nwo anomaa.
2. Hu mani so ma me nti na atwe mmiemu nam.
3. Anomaa anntu a, obua da.
4. Ayɔnkogoro nti na ɔkɔtɔ annya tiri.
5. Akokɔba a ɔben ne maame no na ɔdi abεbe sre.
6. Wofa nwansena ho abofuo a wobiri wo kuro.
7. Sε wosisi ananse a woressi wo ho
8. Ɔdwan Kwaatema na maa Kwakunini Ampoku hunuu fie nanso ewiee aseε no, ne nkunnuane mpo na ɔmma no.”
9. Adanko aso soso a, ensoso kwa ɔde tie asem yie.”
10. Baakofoɔ ntumi nsɔ aboa kraman hwenem mu aduro.
11. Sε wodi ɔsebɔ suban akyi a, wobehye ne nwoma bere a w’awu
12. Ɔsono tia afidie so a εnye no hwee.
13. Obi a ɔne Akokɔnini beda no εmmisa adekyee.
14. Sε wɔrepe ɔwɔ ano aduro a, yepe no ɔhare so.
15. Nantwie hwoa nsensen n’ayaase kwa.
16. Ananse wɔ fie a yemmisa deε ɔnwene ntentan.
17. Ɔdwan no kɔ n’akyi ansa na wapem.
18. Ɔdwan ahobraseε nti, obiara se wagyimi.
19. Akokɔ da ntem senea ebeye a, ɔnnya ammanee.
20. Adanseε nti na akokɔ nom nsuo a, na ɔde n’ani akyere Nyame no.
21. Adeε hia kurotwiamansa a, ɔwe wura.
22. Kɔkɔsakyi kasa kyere obonokyerefoɔ (pataku) a, ɔte no abεbuo mu.



23. Aberewa hwe akokɔ na akokɔ ahwe aberewa.
24. Dompe a krotweamansa awe ata no, Okraman bɔ tra a ɔnya ayamtuɔ.
25. Aponkye nya wurapa a, ɔfu abɔdwese.
26. Onuadɔ nti na woma Akokɔ akɔnfɛm kosua a ɔhwane.
27. Okraman nim se ne ba bɛwu a, anka ɔtɔn no de gyee dompe.
28. Wode botire ma nea ese no a, Ema akoma tɔ
29. Dua a, Ananse adi awuo no, Ntikuma ntena aseɛ ntɔ nko.
30. Akokɔ bereɛ nim adekyee nanso otie firi onini ano
31. Obi ntɔ n'akokɔnini mma no nkɔbɔn obi akuraa.
32. Ahunu bi pɛn nti na aboa aserewa regye ne ba agorɔ a, na wayi n'ani ato nkyen.
33. Okusie a ɔbetena kwantɛnpɔn mu no, se ɔnni mmirika a na ɔwɔ akokoduro.
34. Se ɔkwakuo ne wo ye aka a, na waburofuo ho na ato no.
35. Se nwa hunu ne ho so hwe a ɔnyini ye otope.
36. Se asomrofi dwo a, enna ɔkraman nya dabre.
37. Ohurie si akyekyedee akyi kwa
38. Akokɔ boro nsa a, na ne were firi akorɔma.
39. Aboa dwan wuda ye obi awoda
40. ɔdasani redi kɔnkɔnsa na aboa akokɔ nni hɔ nanso ne ho asem kɔwiee ne so.
41. Se akokonini so koraa a, ɔfiri kosua mu.
42. ɔdwan ho fi fifire nanso ne ho nwi nti obi nhunu.
43. Se akokɔ wɔ nkwa aduro a, anka yeɛde no twa bosom so.
44. Akokɔbedee ba a ɔbɛn no na ɔdi abeɛbe serɛ.
45. Agyinamoa nni fie a na nkura redi ahurusie
46. Se odwanini ye asisie a, ɛfiri n'akoma mu na ɛmfiri ne mmɛm.
47. Aboa kraman a ɔkɔ ahayɔ mpo an hunu aboa na agyinamoa na ɔbeyɛ dɛn

48. Akokɔbedeɛ nim adekyeɛ nanso ɔtie no onini ano.
49. Atwaboa nni dua nanso Onyame na ɔpra ne ho.
50. Sɛdeɛ Nantwie ne dua anka ne to no, saa ara na ɛnka ɔkɔmfoɔ nsam.
51. Akɔkono de brɛbrɛ, nso ɔbɛwe adɔbe
52. Kusie nya fufuo a anka ɔbedi, nanso waduro nko ne bɔn mu
53. Abɔfra bɔ nwa na ɔmmɔ akyekyedee
54. Yentutu Anomsema ho mfa nkɔkyere panin
55. Anomaa wu wɔ soro a ne ntakra ba fam
51. Obi nkyere kotrɛ ba ɛdan ho tare
52. Ɛkaa dwom to hunu na yedekɔ baasre a anka prako ye asore panin
53. Aserewa hwe ne kesee so na w'anwene ne buo
54. Aserewa su agyenkuku su a ne to pae
55. Kraman ani nsɔ adeɛ a enye Bɔlga dwa mu
56. Ɛnwa a ɔpe ne ho asem na ɔtene wura Asantenii gyaare
57. Akokɔ nan tia ba na ɛnkum ba
58. Ɔkraman ho nye den koraa no na enye ne gya ho
59. Ɛsono akokɔ kraa na ɛsono brekuo dee
60. M'ahunu ye m'ahunu ye ene apatupre buo kansann
61. Kokontiban na onyini beye apɔnkyerenee
62. Anyinyankyere dee ɔnkɔ na ɔkɔtɔ dee ne bo dwe
63. Ɔwɔ ka anibre so
64. Ɔsono tɔ fam a aboa biara bɔ no bi
65. Anomsema kye soro a ɔgye bɔɔ
66. Wobɔ kɔtɔ kɔ aseɛ a Nyame hwe woto
67. Ananse mma, ebi wu a ebi ka

68. Agyenkuku ntiamoa, adansie nye no sina
69. Apupuo a ɔbɔɔ n'asuo ene dee ɔda nsunoa
70. Sɛ wotwa asuo wie a wose ɔɔɛnkyɛm ano pɔ
71. Ɔsono ba sre nyinkyere na nye keseɛ
72. Abuburo kosua, adeɛ a ɛbeyie nsee da
73. Sekan a yede yii kɔkɔsakyi no afe so na yema so a ntakra boa nyinaa dwane
74. Ɔkɔtɔ nka na mmom ne nkyea na eyɛ ya
75. Sɛ bobokyikyie firi nsuo ase beka sɛ ɔɔɛnkyɛm awu a yennyɛ no akyinnyɛ
76. Anomaa anitewa na afidie yi no ntetenoa
77. Nwansena nni bi koraa mpo a ɔposa ne nsa mu
78. Sɛ wo ne kraman di agorɔ a ɔtafere wo ano
79. Apurukusu aporɔ atete no na nefa te sɛ yoyo
80. Wofeefee ɛfunu ani ase a wohunu nsaamaa
81. Akokɔ sa kyee koraa enye akorɔma fe
82. Bereku nam yedi no hyew so
83. Ɔha nni bie nti na ɔpue anadwo
84. Sɛ wo kura ɔsebɔ dua mu a, kura mu yie na sɛ wogyae mua ɔde wo beye nam
85. Akɔnkɔsafoɔ nti na prako anya wedeɛ
86. Anika nti na ɔkraman di ne wura akyi kɔ abe so
87. Ntɔkwa fono ɔkraman a, ne were firi akeka
88. Sɛ agyinammoa behwe won nam so ama wo a na ɔredaa daa wo
89. Akokɔ boro nsa a na ne were firi akorɔma
90. Wokum akokɔnini na wokum birekuo a, adekyee befa w'ase
91. Dabodado nna ɔfiri sɛ, ɔda a owuo befa no
92. Apɔnkye pɛ ntɛm nti na ɔnante a, ɔde ne dua ato nkyen no

93. Nantwie nwoma ho anto no nyinaa firi okyerema
94. Akoko de nano na esane po
95. Koronobo mu wo abasobodee a, anka agyinammoa abasobodee dee bebree
96. Faako a odwan pe na ode ne fufuo bo
97. Okusie anha wo a, wonsee ne bon
98. Mekum ntoromoo adware sasa duro dee, gyae no mma no nfa ne musuo nko
99. Ayonkogoro nti na okoto anya tire
100. Wobu okoto kwasea a, Nyankoron hwe wo to
101. Woresisi ananse a, woressi ho ho
102. Yemfa anihanehane nko aperenkensema fie
103. Onuado nti na woma akoko akonfem kosua a ohwane
104. Anomaa nua ne dee one no da dua koro
105. Akoko nan tia ba, na enkum ba
106. Se wotwa kotoko tiri kyere apese a, osi ne tiri ase
107. Aboa kotoko reko kotoko a omfa n'adididee efiri se waduru ne dee mu
108. Baafon ntumi nso kraman hwenem aduro
109. Se apese retu kwan na kotoko gye ne baage a, enye apaadie efiri se ne nua ne no
110. Aberewa hwe akoko na akoko nso ahwe aberewa
111. Ntatea betwa asuo a na efiri mmabaa
112. Anomaa mfa dua ho abofuo
113. Nwa hwe ne so yie a, onyini ye otope
114. Otwe dua sua, nso ode saa ara na epra ne ho
115. Atwaboa a onni dua, Onyame na opra ne ho
116. Ow ka wo anibre so
117. Se wodi onono akyi nso a, wonuro ahasuo

118. Mahunu ye mahunu ye enti na apaturɛ anahunu prabuo ye no
119. Aserewa su agyentutu su a, ne to pae
120. Aserewa mo tankɛsɛɛ a, ɛtu no hwe
121. Kurokurokoko dwene sɛ ɔhantan ne mu a, ɔsene ɔhene
122. ɔkraman a n'anim nsɔ adeɛ no na ɛnye Bolga dwam
123. Obi nkyerɛ kotrɛ ba dan foro
124. Akɔkono de brɛbrɛ, nso ɔbɛwe abɛ
125. Adwumaden na ɛma ɔwɔ foro adobe
126. Akyekyedeɛ nante bɔkɔbɔkɔ nanso ɔbɛduru deɛ ɔreko
127. Apɛsɛ se, didi kwan wɔ ho yi ɛnwa
128. Sɛ adeɛ rebɛkye ama apɔnkɛ awu mpo a, ɔbɛdi hene
129. Akokɔ nni afuo, nso ɔdidi daa
130. Aboa unni dua no Onyame na ɔpra ne ho
131. ɔsono ba pere nkwa tenten na ɔmpere kɛsɛ
132. Akokɔnini a ɔnnim mirika na ɔdi sugya
133. Aboa biara bɛdi m'aduane a, ɛnye me ya sɛ kwakuo a ne nsa hyia sekan
134. Anomaa antu a ɔbua da
135. Kwakuo nam tweapea so na ɛkɔda nanso ne se aporo
136. Sɛ yɛdi mafa mafa a anka akyekyedeɛ na ɛfaa bɔfoɔ kane
137. Akokɔnini so koraa a ɔfiri kosua mu
138. Sɛ nwa hunu ne ho so hwe a, ɔnyini dane otope
139. Sɛ wowura redi prako ano a, na wafiri Aseɛ rebɔ wo kahyire
140. Akokɔ sa kyere akorɔma a ɛnye no fɛ
141. Wotan ɔkwakuo a na woayi ne mmirika
142. Wopɛ sɛ dua bu bɔ kwakuo a ɛnoa no si

143. Yen ntutu Anomaa ho nkyere panin

144. Aboa dwan pe buo nti na onye basabasa

145. Okraman bu ne wura nti na wonya ne dompe we



## NKEKAHO B

*“...sj afuo na woreyj mpo a jwc sj wobc ho ban sjdej jbjyj na nncbaej no bjtumi anyini yie. Mmoa na woreyjn a, jwc sj wobc ho ban na mmoa bcne bi amma wcn buo mu ammjku wcn. M’adwuma yi a meyj yi, sj mekc de nnuane ba fie na mammc ho ban yie a mmoa bi bjtumi abjsɛɛ ayj no dej wɛpj. Saa ara nso na sj wone wo mma ne abusua te a, jwc sj wohwehwj bammc sononko ma wcn sjdej jbjyj na nnipa bcnenii bi ntumi nsje wcn.”*

(Okuani, 58, Traa)

*“Akanfoc mu no, sj mpanimfoc retu nipa bi fo afa asisie ho a, wctaa gyina mmoa ho mmɛ binom ahodoc so de ye kasakyerj. Nnipa a wcnam mmɛ ahodoc a jtete sjj yi so tu wcn fo no yj nnipa bi a wɛwɛ asisie su yi bi wɛ wcn abrabc mu. Sj obi wɛ saa su yi bi a, n’adwene nyinaa ne sj, berj biara cbjperɛ nnocma ahodoc a jwc wiase yi mu nyinaa aka dej cɛwɛ ho ama ne nua ho akyere no. Jkaa cno nko a, na anka cno nko ara na cɛwɛ biribiara bi. Weinom na yjn nanAnomsem hunu sj, sj jba nnipa abrabc mu a, jmmaa mma nnipa nnya ahotc. Ne saa nti no wcnam mmɛ yi bi so de kasa kyɛrj nnipa binom a wɛwɛ saa su yi bi sjdej jbjyj na wɛbjtwe wcn ho afiri saa suban a jmfata yi ho.”*

(Osuani, Adwumako)

“...sj yjn mpanimfoc ka sj faako tena ma adwenbcne a, jda adi pefee sj, onipa biara a cmpj adwuma na ctaa tena faako no, berj a wote faako a wonni biribi papa bi yj no na ato no ne adwendwene. Cte faako a na ato no ne nkorefcoc ho akontabuo hunu a jmfa mfasoc biara mmerj no. Me ne asomasi anaa cbenten nyinaa na jkcc sukuu, me ne no na jsuaa adwuma hwj sj jnnj wanya sika sene me. Hwj sjdej n’abrabc ayj na hwj me dej . Afei na wahyj asej de n’ani rebu aberewa bi a cte ne baabi redwene ne ho apj no abc no bayie. Wobjhunu sj cnenam mu ara na wayj ne ho bcne firi sj watena faako asej ne mmerj nti n’adwene yj no sj cntumi nyj biribiara wc abrabc mu bio. Bio, onipa bi wc hc a, abrabc mu no wode no yj hwee a jnyj yie. Wode no sua adwuma a cnhunu, wode no kc sukuu a cntumi nkc, wobc no dwatire a na ahye. Mme ahodoc yi ara so na yjde tu yjn mmcfra a akwadworc abubu wcn aperj fo. Jtc berj bi nso a yjnam so de kasa kyerj adehyej a wctwe wcn ho firi ahenfie nwuma ahodoc ho fo sjdej jbjyj na wcde wcn ho bjhyehyj ahenfie nwuma ahodoc nyinaa mu na jnam so ama wcahunu abakcsjm ne atetesjm a jda akonnwa korc no ho.”

(Okyeame 62, Traa)

“Sj chene wc kuro bi so na cmmrj ne ho ase a, n’amammuo tumi gu jsiane sj cnni ahobrased su na cntie dej obi bjka akyerj no. Enti sj biribi rete kyema wc n’ahennie no mu a, obiara mpj sj cbjka ho asjm ama wanya amannej nti na wcde wcn ani hwj no ara kesi sj nnejma bjyj basaa anaa jbjgye ne nsam.”



(Cmanhene, Tancso)

*“Nnipa binom si so a, jsiane wcn nimdej, adwuma, sika, dibrj, ahocfj, mfuono ne adan ahodoc a wcanya nti wcmfa cdasani biara nyj hwee jnkanka berj a wcede dibrj kjsej bi ahyj obi nsa anaa wcede obi asi dwumadie bi ano. Ahonya kakra a nnipa binom anya nti wcpj sj wchuri si nnipa kcn ho. Enti yjnam anansesjm so tu fo sj, nnipa mmerj wcn ho ase na yjmfa wiase yi nkc baabiara. Nnipa binom da saa suban yi adi sjnea jbjyj na nnipa ntumi nka wcn anim asjm berj a creyj nnejma a jmfata. Bebre hunu no sj, sj wcyj wcn ho saa a jbsi nnipa kwan sjnea jbjyj na wcntumi nka wcn asjm.”*



(Osuani, Adwumako)

*“Nipa biara a ɔnye ahweyie wɔ biribi a ɔreye ho na n’awieeɛ betumi de ɔhaw kɛsɛɛ pa ara abere no no nso mme ahodoɔ yi na yehwe ho de kasa kyere no. Yen kurom ha yi no, nnipa no bi hunu wɔn ho se wɔn deɛ wɔnim biribi ara eno nti bere biara a wɔbeɔ wɔn tirimpɔ se wɔreye biribi no anaa mpo wɔrefa adwene bi no, wɔntie deɛ obiara reka. Se ekɔba no saa yetumi gyina saa mme yi so de tu saa nipa no fo sɛdeɛ ebeye na ɔbeda ne ho so na amanneɛ a ebɛboro ne so biara mma ne so.”*

(Nsentwerɛni, Takyiman)

*“Nnipa bi tumi bu obi ho akonta esiane se eye a na ɔsusu se nneema nyinaa rekɔ yie ma no wɔ abrabɔ mu, nanso ɔno ankasa na ɔnim nneema a erefa n’ani so wɔ abrabɔ yi mu.*

*Eduru saa bere no a wɔtumi bu saa mme yi de hye saafoɔ no nkuran sedee ebeye na wɔmpa aba wɔ dee wɔreye biara ho. Onipa bi wɔ abusua bi mu na ɔbɔ ne ho mmɔden se ɔbeɔ ne bra yie emfa ho ne dee eresisi wɔ abrabɔ no mu a, eye a na nnipa nyinaa wɔ adwene bi se ɔno dee ne ho tɔ no nanso ebia na ente se dee wɔhunu no no. Ɔno a ɔte n'adee ho no na ɔnim ɔhaw ne amannee wafa mu abeduru saa.”*

(Ɔmanhene, Tanoso)

*“Hwe, na etɔ bere bi mpo a yen awofoɔ tumi gyina ebe ahodoɔ bi te see so tu yen fo, mpo besi nne koraa wɔgu so de kasa kyere yen fa yen abrabɔ ho. Dee ekyerɛ ne se, se nipa bi yi ne yam boa wo wɔ biribi a wɔreye ho na se eye yie ma wo a, eye a nye boniayefoɔ na ennane w'akyi mma nipa korɔ no na ente saa a ɔbedi ho yaw yie. Ena bio no, enye bere a obi gu so reye biribi ama wo nko ara na ese se wokyerɛ anisɔ na mmom nipa no adi dwuma no ama wo awie akyire koraa no, ese fata se woyi suban pa adi de kyere se w'ani asɔ adee ketewa biara a waye ama wo no nyinaa.”*

(Osuni baako, Adwumako)

## NKEKAHO C







